



SLUŽBENE NOVINE

ZENIČKO - DOBOJSKOG KANTONA

Godina VIII - Broj 9

Zenica 14. 07. 2003. g.

159.

Na osnovu članka 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 6/03) i članka 168. Poslovnika o radu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćen tekst ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 11/00) Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Zeničko-dobojskog kantona na 6. sjednici održanoj dana 21. svibnja 2003. godine, utvrdila je Prečišćeni tekst Zakona o prekršajima. Prečišćeni tekst Zakona o prekršajima obuhvata:

- Zakon o prekršajima ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 10/98),
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 10/99),
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 6/01),
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 14/02),
- Ispravku Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 2/03)
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 6 /03), u kojima je označen dan stupanja na snagu tih zakona.

Broj: 01-34-3092-15/03
Zenica, 21.05.2003. godine

PREDSJEDNIK
ZAKONODAVNO-PRAVNOG POVJERENSTVA
Sabira Sarvan, s.r.

ZAKON O PREKRŠAJIMA (Prečišćen tekst)

DIO PRVI Glava I

OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim zakonom utvrđuju se opći uvjeti odgovornosti i sankcije koje se propisuju za prekršaje određene kantonalnim i općinskim propisom, uređuje prekršajni postupak i organi za vođenje prekršajnog postupka.

Članak 2.

Prekršaji su zakonom ili drugim propisom utvrđene povrede javnog poretka za koje su propisane kazne, ukor i zaštitne mjere (u daljem tekstu: sankcije). Sankcije učinitelju prekršaja može izreći samo nadležni organ za prekršaje u postupku koji je pokrenut i proveden po ovom zakonu.

Članak 3.

Niko ne može biti kažnjen za radnju koja, prije nego što je učinjena, nije bila zakonom ili drugim propisom određena kao prekršaj i za koju nije bilo propisano kako će se kazniti onaj koji je učinio. Ako je poslije učinjenog prekršaja izmijenjen zakon ili drugi propis o prekršaju, primijenit će se propis koji je blaži za učinitelja.

Članak 4.

Za prekršaj predviđen kantonalnim, odnosno općinskim propisom, učinitelj će se kazniti, ako je prekršaj učinjen na teritoriji Kantona, odnosno općine. Pod teritorijom Kantona, odnosno općine, podrazumijeva se suhozemna teritorija, vodene površine unutar njenih granica, kao i vazdušni prostor nad njima.

Članak 5.

Prekršaji se mogu propisivati kantonalnim zakonom, uredbom i odlukom Vlade Kantona (u daljem tekstu: kantonalni propis) i odlukom općinskog vijeća.

Članak 6.

Prekršaj može biti izvršen činjenjem ili nečinjenjem.

Prekršaj je izvršen nečinjenjem kad je učinitelj propustio da izvrši radnju koju je bio dužan da izvrši.

Članak 7.

Prekršaj je izvršen u vrijeme kada je učinitelj radio ili bio dužan da radi, bez obzira kad je posljedica nastupila.

Članak 8.

Prekršaj je izvršen kako u mjestu gdje je učinitelj radio ili bio dužan da radi, tako i u mjestu gdje je posljedica nastupila, ako propisom o prekršaju nije drugačije određeno.

Glava II**ODGOVORNOST ZA PREKRŠAJE****Članak 9.**

Nije odgovoran za prekršaj učinitelj koji u vrijeme izvršenja prekršaja nije mogao shvatiti značaj svoje radnje (činjenja ili nečinjenja) ili nije mogao upravljati svojim postupcima usljed trajne ili privremene duševne bolesti, privremene duševne poremećenosti ili zaostalog duševnog razvoja (neuračunljivost).

Učinitelj prekršaja čija je sposobnost da shvati značaj svoje radnje ili propuštanja ili da upravlja svojim postupcima bila bitno smanjena usljed nekog stanja iz prethodnog stava, može se blaže kazniti (bitno smanjena uračunljivost).

Okolnost da je prekršaj učinjen pod uticajem alkohola ili opojnih droga ne isključuje odgovornost učinitelja.

Članak 10.

Za odgovornost je dovoljan nehat učinitelja, ako propisom o prekršaju nije određeno da će se učinitelj kazniti samo ako je prekršaj učinjen sa umišljajem.

Članak 11.

Prekršaj je učinjen sa umišljajem kad je učinitelj bio svjestan svog djela i htio njegovo izvršenje ili kad je bio svjestan da, usljed njegovog činjenja ili nečinjenja, može nastupiti zabranjena posljedica ali je pristao na njeno nastupanje.

Članak 12.

Prekršaj je učinjen iz nehata kad je učinitelj bio svjestan da usljed njegovog činjenja ili nečinjenja, može nastupiti zabranjena posljedica, ali je, olahko držao da će je moći spriječiti ili da ona neće nastupiti, ili kad nije bio svjestan mogućnosti nastupanja zabranjene posljedice iako je prema okolnostima i prema svojim osobnim svojstvima bio dužan i mogao biti svjestan te mogućnosti.

Članak 13.

Nije odgovoran ko učini prekršaj pod uticajem sile, prijetnje ili prinude, ili ko je u vrijeme izvršenja prekršaja pogrešno shvatio da postoje okolnosti prema kojima bi, da su postojale, njegova radnja bila dozvoljena.

Članak 14.

Nepoznavanje propisa kojima se predviđa prekršaj ne izvinjava.

Članak 15.

Nije prekršaj ona radnja koja je učinjena u nužnoj obrani.

Nužna obrana je ona obrana koja je neophodno potrebna da učinitelj od sebe ili drugog odbije istovremeni protivpravni napad.

Članak 16.

Nije prekršaj ona radnja koja je učinjena u krajnjoj nuždi.

Krajnja nužda postoji kad je radnja učinjena radi toga da učinitelj otkloni od sebe ili drugog istovremenu neskrivljenu opasnost koja se na drugi način nije mogla otkloniti, a pri tom učinjeno zlo nije veće od zla koje je prijetilo.

Članak 17.

Ako je učinitelj prekoračio granice nužne obrane odnosno krajnje nužde može se blaže kazniti, a ako je to prekoračenje učinjeno pod osobito olakšavajućim okolnostima neće odgovarati za prekršaj.

Članak 18.

Ko s umišljajem drugog podstrekne ili mu pomogne da učini prekršaj kazniće se kao da ga je sam učinio.

S obzirom na prirodu prekršaja, kao i na način i okolnosti pod kojima je izvršeno podstrekavanje ili pomaganje i stupnja odgovornosti podstrekača i pomagača, podstrekač i pomagač mogu se blaže kazniti.

Ako je podstrekavanje ili pomaganje izvršeno pod osobito olakšavajućim okolnostima ili ako do izvršenja prekršaja nije došlo, podstrekač i pomagač neće odgovarati za prekršaj.

Članak 19.

Za pokušaj prekršaja učinitelj je odgovoran samo ako je to kantonalnim, odnosno općinskim propisom predviđeno.

Prekršaj je učinjen u pokušaju kad je učinitelj započeo izvršavanje prekršaja ali ga nije dovršio.

Članak 20.

Pravna osoba i odgovorna osoba u pravnoj licu mogu biti odgovorni za prekršaj samo ako je to propisom o prekršaju predviđeno.

Kanton, općina i njihovi organi i drugi organi ne mogu biti odgovorni za prekršaj.

Kantonalnim zakonom se može propisati da za prekršaj odgovara odgovorna osoba u organu Kantona i općine i u drugom organu.

Članak 21.

Pravna osoba je odgovorna za prekršaj ako je do izvršenja prekršaja došlo radnjom ili propuštanjem dužnog nadzora od strane organa upravljanja ili odgovorne osobe ili radnjom druge osobe koja je bila ovlaštena da postupa u ime pravne osobe.

Članak 22.

Pravna osoba koja se nalazi pod stečajem odgovorno je za prekršaj, bez obzira na to da li je prekršaj učinjen prije otvaranja ili u toku stečajnog postupka, ali joj se ne može izreći novčana kazna nego samo zaštitna mjera oduzimanja predmeta i oduzimanja imovinske koristi.

Članak 23.

Odgovornost odgovorne osobe postoji ako je do izvršenja prekršaja došlo njenom radnjom ili njenim propuštanjem dužnog nadzora.

Odgovornoj osobi, u smislu ovog zakona, smatra se osoba kojoj su u preduzeću ili drugoj pravnoj osobi povjereni određeni poslovi koji se odnose na upravljanje, poslovanje ili proces rada, kao i osoba koje u organu Kantona i općine ili drugom organu obavlja određene dužnosti.

Članak 24.

Odgovornost odgovorne osobe za prekršaj ne prestaje zato što joj je prestao radni odnos u pravnoj licu ili organu Kantona i općine ili drugom organu, niti zato što je nastala nemogućnost kažnjavanja pravne osobe usljed njegovog prestanka.

Članak 25.

Odgovornost odgovorne osobe za prekršaj ne postoji ako je ona ostupala na temelju naređenja drugog odgovornog osobe ili organa upravljanja ili ako je preduzela sve radnje koje je na temelju zakona, drugog propisa ili općeg akta bila dužna da preduzme da bi spriječila izvršenje prekršaja.

Članak 26.

Ako drukčije nije određeno u propisu kojim je predviđen prekršaj strana pravno osoba i strana odgovorna osoba kazniće se za prekršaj ako je prekršaj učinjen na teritoriji Kantona i ako strana pravna osoba ima sjedište, odnosno predstavništvo u Kantonu.

Članak 27.

Osoba koja je u krivičnom postupku ili u postupku za privredne prestupe pravosnažno oglašeno krivim za djelo koje ima i obilježja prekršaja, neće se kazniti za prekršaj.

Glava III**SANKCIJE****1. Kazne****Članak 28.**

Za prekršaje se može propisati novčana kazna ili kazna zatvora.

Za jedan prekršaj se može alternativno propisati i novčana kazna i kazna zatvora, ali tako da se može izreći samo jedna od njih.

Za prekršaj pravne osobe i odgovorne osobe može se propisati samo novčana kazna.

Pod uvjetima predviđenim ovim Zakonom, učiniocu prekršaja može se umjesto propisane kazne izreći ukor.

Članak 29.

Zakonom se novčana kazna za pojedinca može propisati u iznosu od 10 do 500 KM, a ostalim propisima od 10 do 300 KM.

Zakonom se za prekršaje pravnih osobe, kao i za prekršaje imalaca radnje odnosno vršitelja samostalne djelatnosti, može propisati novčana kazna od 50 do 5.000 KM, a za odgovorne osoba do 1.000 KM.

Ostalim propisima o prekršajima novčana kazna za prekršaje pravnih osoba i imalaca radnje odnosno vršitelja samostalne djelatnosti, može se propisati u iznosu od 50 do 3.000 KM, a za odgovorno osoba do 800 KM.

Zakonom se može propisati novčana kazna koja se naplaćuje na licu mjesta u fiksnom

iznosu (mandatna kazna) i to za pravno osoba i imalaca radnje odnosno vršitelju samostalne djelatnosti do 500 KM, a za odgovorno osoba i pojedinca do 100 KM, a ostalim propisima o prekršajima za pravna osoba i imatelja radnje do 300 KM, a za odgovorno osoba i pojedinca do 80 KM.

Pod imaozem radnje odnosno vršiteljasamostalne djelatnosti, u smislu ovog zakona, smatra se fizička osoba koja obavlja neku od zakonom dozvoljenih djelatnosti.

Članak 30.

U rješenju o prekršaju određuje se rok plaćanja novčane kazne koji ne može biti kraći od 15 dana ni duži od tri mjeseca od dana pravosnažnosti rješenja.

U opravdanim slučajevima organ koji je donio rješenje o prekršaju u prvom stupnja može dozvoliti da se novčana kazna isplati u otplatama. U tom slučaju organ će odrediti način isplaćivanja i rok isplate, koji ne može biti duži od šest mjeseci, ako kantonalnim propisom nije drukčije određeno

Članak 31.

Ako kažnjeni pojedinac, imalac radnje odnosno vršitelj samostalne djelatnosti i odgovorna osoba u pravnom licu, u određenom roku ne plati izrečenu novčanu kaznu koja ne prelazi novčani iznos od 1.000,00 (hiljadu) KM, ta kazna će se zamijeniti kaznom zatvora.

Ako je uplaćen jedan dio novčane kazne, a preostali dio kazne ne prelazi iznos od 1.000,00 (hiljadu) KM, taj dio kazne će se srazmjerno zamijeniti kaznom zatvora, uz ograničenja predviđena u stavku 4. ovog članka.

Novčana kazna ne može se zamijeniti kaznom zatvora mlađem časniku ili vojnom službeniku u aktivnoj službi oružanih snaga Federacije.

Pri zamjeni novčane kazne kaznom zatvora, svakih započetih 30 (trideset) KM, zamjenjuje se u jedan dan zatvora, ali tako da kazna zatvora ne može biti duža od 34 (trideset četiri) dana.

Izvršenje kazne zatvora kojom je zamijenjena novčana kazna, prekinut će se ako kažnjeni plati ostatak novčane kazne.

Ako kažnjena pravna osoba u određenom roku ne plati izrečenu novčanu kaznu, naplata će se izvršiti prinudnim putem.

Članak 32.

Kazna zatvora može se propisati samo zakonom.

Kazna zatvora ne može se propisati u trajanju kraćem od 1 dan ni dužem od 60 dana.

Kazna zatvora može se propisati za prekršaje kojima se teže narušava javni red i mir ili kojima se ugrožava život ili zdravlje ljudi, ili zbog kojih mogu nastupiti druge teže posljedice.

Kazna zatvora izriče se na pune dane.

Članak 33.

Iznosi naplaćenih novčanih kazni za prekršaje određene propisima Kantona unose se u proračun Kantona, a za prekršaje određene odlukom općinskog vijeća unose se u proračun općine.

Članak 34.

Kazna se odmjerava u granicama određenim propisom u kome je prekršaj predviđen, uzimajući u obzir sve okolnosti koje utiču da kazna bude veća ili manja (otežavajuće i olakšavajuće okolnosti), a naročito težinu učinjenog prekršaja, okolnosti pod kojima je prekršaj učinjen, stupnju odgovornosti, lične prilike učinitelja i njegovo držanje poslije učinjenog prekršaja. Pri odmjeravanju novčane kazne uzeće se u obzir i imovno stanje učinioca, odnosno ekonomsko stanje pravne osobe.

Ako zakonom o prekršaju nije drukčije predviđeno, kao otežavajuća okolnost za prekršaj ne može se uzeti kazna zatvora, novčana kazna ni zaštitna mjera ranije izrečena za prekršaj, ako je od dana pravosnažnosti rješenja o prekršaju do izvršenja novog prekršaja, proteklo više od dvije godine.

Članak 35.

Ako prekršajem nisu prouzročene teže posljedice, a postoje takve olakšavajuće okolnosti koje ukazuju da će se i sa blažom kaznom postići svrha kažnjavanja, propisana kazna može se ublažiti na jedan od sljedećih načina:

1. izreći kaznu ispod najmanje mjere kazne koja je propisana za taj prekršaj, ali ne i ispod najmanje zakonske mjere te vrste kazne,
2. umjesto propisane kazne zatvora izreći novčanu kaznu.

Članak 36.

Ako postoje okolnosti koje u znatnoj mjeri umanjuju odgovornost učinitelja, tako da se može očekivati da će se ubuduće kloniti vršenja prekršaja i bez izricanja propisane kazne, umjesto kazne može se izreći ukor.

Ukor se može izreći i ako se prekršaj sastoji u neispunjavanju propisane obveze ili je prekršajem nanescena šteta, a učinitelj je prije donošenja rješenja o prekršaju ispunio propisanu obvezu, odnosno otklonio ili nadoknadio nanescenu štetu.

Članak 37.

Neće se kazniti učinitelj prekršaja ako je prekršaj prema okolnostima pod kojima je učinjen malog značaja i ako nije prouzrokovao posljedice ili su posljedice neznatne.

Neće se kazniti za prekršaj pravna osoba ako je prekršaj otkrio i prijavio organ te pravne osobe ili radnici u toj pravnom licu.

Članak 38.

Ako je učinitelj jednom radnjom ili sa više radnji učinio više prekršaja po kojima nije doneseno rješenje o prekršaju, a postupak se vodi pred istim sudom, utvrdit će se prethodno kazna za svaki prekršaj i izreći sve utvrđene kazne, a ako su kazne iste vrste, izreći će se jedna ukupna kazna koja je jednaka zbroju pojedinih utvrđenih kazni, s tim da ukupna kazna zatvora ne može prijeći 60 dana, a ukupna novčana kazna ne može prijeći dvostruki iznos najveće mjere novčane kazne propisane ovim zakonom.

Ako je u slučaju iz prethodnog stava za više prekršaja izrečena kazna zatvora preko 30 dana i novčana kazna, kazna zatvora kojom se zamjenjuje novčana kazna ne može zajedno sa izrečenom kaznom zatvora prijeći 90 dana.

Na način propisan u stavku 1. ovog članka postupit će se i kod izricanja zaštitnih mjera, s tim da ukupno trajanje zaštitne mjere ne

može prijeći najveću propisanu zakonsku mjeru te vrste zaštitne mjere.

2. Zaštitne mjere

Članak 39.

Kantonalnim zakonom mogu se uz kaznu za prekršaj propisati slijedeće zaštitne mjere:

1. oduzimanje predmeta,
2. zabrana obavljanja samostalne djelatnosti,
3. zabrana upravljanja motornim vozilom,
4. udaljenje stranaca sa teritorije Kantona,

Zaštitne mjere iz st. 1. toč. 1. i 4. ovog člana mogu se, pod uvjetima predviđenim ovim zakonom, izreći i kada nisu propisane za prekršaj.

Zaštitne mjere mogu se izreći i ako kazna za prekršaj nije izrečena, samo ako je takva mogućnost predviđena u zakonu.

Zakonom se mogu propisati i druge zaštitne mjere ako to zahtijeva posebna priroda prekršaja ali se one mogu izricati samo uz kaznu za prekršaj.

Članak 40.

Predmeti koji su upotrijebljeni ili su bili namijenjeni izvršenju prekršaja ili su nastali izvršenjem prekršaja, mogu se oduzeti ako su svojina učinitelja prekršaja, odnosno ako njima raspolaže pravna osoba - učinitelj prekršaja.

Predmeti iz prethodnog stava mogu se oduzeti i kad nisu svojina učinitelja prekršaja ili njima ne raspolaže pravna osoba - učinitelj prekršaja, ako to zahtijevaju interesi opće bezbjednosti, čuvanja života i zdravlja ljudi, sigurnost robnog prometa ili razlozi javnog morala, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom. Oduzimanjem predmeta ne dira se u pravo trećih osoba na naknadu štete od učinitelja.

Organ koji je donio rješenje o prekršaju određuje da li će se oduzeti predmeti uništiti, prodati ili predati zainteresiranom organu, odnosno pravnoj osobi.

Novac dobijen prodajom predmeta koji je svojina učinitelja prekršaja, odnosno prodajom predmeta kojim raspolaže pravna osoba - učinitelj prekršaja, unosi se u proračun Kantona odnosno općine.

Ako su prodati predmeti koji nisu svojina učinitelja prekršaja ili njima ne raspolaže pravna osoba - učinitelj prekršaja, novac se predaje osobi

čija su svojina ti predmeti, odnosno pravnoj osobi koja raspolaže tim predmetima. Ako je to osoba nepoznata i ne javi se ni za jednu godinu od dana prodaje, novac dobijen od prodaje takvih predmeta unosi se u proračun Kantona odnosno općine.

Članak 41.

Zabrana obavljanja samostalne djelatnosti sastoji se u privremenoj zabrani učinitelja prekršaja da obavlja zanatsku ili drugu djelatnost za koju se izdaje dozvola nadležnog organa.

Ako zakonom nisu posebno propisani uslovi za izricanje mjere iz stavka 1. ovog članka, ta mjera se može izreći učinitelja prekršaja čije bi dalje bavljenje samostalnom djelatnošću bilo opasno po život ili zdravlje ljudi ili koji je zloupotrijebio samostalnu djelatnost za izvršenje prekršaja.

Zaštitna mjera iz stavka 1. ovog članka može se izreći u trajanju od tri mjeseca do jedne godine. Vrijeme trajanja izrečene mjere teče od dana pravosnažnosti rješenja o prekršaju.

Članak 42.

Zabrana upravljanja motornim vozilom sastoji se u zabrani upravljanja motornim vozilom određene vrste ili kategorije.

Ako zakonom nisu propisani uslovi za izricanje mjere iz prethodnog stavka, ta mjera može se izreći učinitelju prekršaja koji je učinio težu povredu propisa o bezbjednosti saobraćaja, ili čije ranije kršenje tih propisa pokazuje da je opasno da učinitelj prekršaja upravljanja motornim vozilom određene vrste ili kategorije.

Pri odlučivanju da li će se izreći mjera iz prethodnog stava uzet će se u obzir to da li je učinitelj vozač motornog vozila po zanimanju.

Zaštitna mjera iz stavka 1. ovog članka može se izreći u trajanju od 30 dana do jedne godine.

Ako zakonom nije drukčije određeno, vrijeme trajanja izrečene mjere teče od dana pravosnažnosti rješenja kojim je mjera izrečena i upisuje se u vozačku dozvolu.

Članak 43.

Udaljenje stranaca sa teritorije Kantona može se izreći strancu koji je kažnjen za prekršaj

zbog koga je nepoželjan njegov dalji boravak u Kantonu.

Zaštitna mjera iz stavka 1. ovog članka može se propisati u trajanju od šest mjeseci do tri godine. Vrijeme trajanja izrečene mjere teče od dana pravosnažnosti rješenja o prekršaju.

Glava IV

ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI PRIBAVLJENE IZVRŠENJEM PREKRŠAJA

Članak 44.

Niko ne može zadržati imovinsku korist pribavljenu prekršajem.

Imovinska korist oduzeće se rješenjem o prekršaju kojim je utvrđeno izvršenje prekršaja.

Imovinska korist unosi se u proračun Kantona, odnosno općine.

Od učinitelja će se oduzeti novac, predmeti od vrijednosti i svaka druga imovinska korist koja je pribavljena prekršajem, a ako oduzimanje nije moguće - učinitelj će se obavezati da plati novčani iznos koji odgovara pribavljenoj imovinskoj koristi.

Ako kažnjeni u određenom roku ne plati novčani iznos iz prethodnog stava, naplata će se izvršiti prinudnim putem.

Imovinska korist pribavljena prekršajem može se oduzeti od osoba na koje je prenesena bez naknade ili uz naknadu koje ne odgovara stvarnoj vrijednosti, ako su ona znala ili mogla znati da je imovinska korist pribavljena prekršajem. Kad je imovinska korist prenesena na bliske srodnike, oduzeće se od njih ako ne dokažu da su kao naknadu dali punu vrijednost.

Glava V

ZASTARJELOST

Članak 45.

Prekršajni postupak ne može se voditi ako protekne jedna godina od dana kada je prekršaj učinjen.

Izuzetno od odredbe prethodnog stavka, zakonom se može propisati duži rok zastarjelosti gonjenja, ali ne duži od tri godine.

Članak 46.

Izrečena novčana kazna i zaštita mjera ne mogu se izvršiti ako je od dana pravosnažnosti rješenja o prekršaju protekla jedna godina.

Članak 47.

Zastarijevanje gonjenja i zastarijevanje izvršenja kazne, odnosno zaštitne mjere za prekršaje ne teče za vrijeme za koje se gonjenje, odnosno izvršenje ne može preduzeti po zakonu.

Zastarijevanje se prekida svakom radnjom nadležnog organa koja se preduzima radi gonjenja učinitelja prekršaja ili radi izvršenja novčane kazne, odnosno zaštitne mjere.

Sa svakim prekidom zastarijevanje počinje ponovo da teče, ali zastarjelost u svakom slučaju nastaje kad protekne dvaput onoliko vremena koliko se po zakonu traži za zastarjelost gonjenja ili izvršenja kazne, odnosno zaštitne mjere.

Glava VI

ODGOVORNOST I KAŽNJAVANJE MALODOBNIKA

Članak 48.

Protiv malodobnika koji u vrijeme izvršenja prekršaja nije navršio 16 godina života (dijete i mlađi malodobnik) ne može se pokrenuti prekršajni postupak.

Malodobnik koji je u vrijeme izvršenja prekršaja navršio 16 godina, a nije navršio 18 godina života (stariji malodobnik), odgovoran je za prekršaj samo ako je u vrijeme izvršenja prekršaja, s obzirom na svoju duševnu razvijenost, mogao da shvati značaj svoje radnje i da upravlja svojim postupcima.

Starijem malodobniku može se izreći ukor, novčana kazna ili zatvor, kao i zaštitne mjere iz člana 39. stavk 1. toč. 1. i 3. ovog zakona.

Ukor se izriče ako je dovoljno da se zbog učinjenog prekršaja malodobnik samo prekori.

Pri izricanju ukora ukazaće se starijem malodobniku na štetnost njegovog postupka i predočiće će mu se da u slučaju ponovog izvršenja prekršaja može prema njemu biti izrečena kazna.

Starijem malodobniku ne može se izreći novčana kazna u većem iznosu od polovine iznosa propisane novčane kazne za prekršaj, kao ni ukupna kazna za prekršaje u sticanju u većem iznosu od polovine dvostrukog iznosa najveće mjere novčane kazne.

Starijem malodobniku ne može se novčana kazna zamijeniti kaznom zatvora u trajanju dužem od 15 dana.

Starijem malodobniku ne može se izreći kazna zatvora u trajanju dužem od 15 dana.

Članak 49.

Zakonom i propisom Vlade Kantona može se odrediti da će se roditelj, usvojitelj, odnosno staratelj malodobnika koji je učinio prekršaj kazniti ako je učinjeni prekršaj posljedica njihovog propuštanja dužnog staranja o malodobniku, a u mogućnosti su da takav nadzor obavljaju.

DIO DRUGI

Glava VII

PREKRŠAJNI POSTUPAK

Članak 50.

Organ koji vodi prekršajni postupak dužan je da istinito i potpuno utvrdi činjenice koje su važne za donošenje rješenja i sa jednakom brižljivošću ispita kako okolnosti koje terete okrivljenog tako i okolnosti koje mu idu u korist.

Članak 51.

Prije donošenja rješenja o prekršaju, okrivljenom će se pružiti mogućnost da se izjasni o onome što mu se stavlja na teret, osim ako se donosi rješenje po skraćenom postupku.

Ako uredno pozvani okrivljeni ne dođe na ispitivanje i ne opravda izostanak, a njegovo ispitivanje nije nužno za utvrđivanje pravog stanja stvari, rješenje o prekršaju može se donijeti i bez ispitivanja okrivljenog.

Članak 52.

Protiv pravne osobe i odgovorne osobe u pravnom licu sprovodi se jedinstven prekršajni

postupak, osim ako postoje zakonski razlozi da se vodi postupak samo protiv jednog od njih.

Članak 53.

U prekršajnom postupku organ koji vodi postupak dužan je da savjesno ocijeni svaki dokaz pojedinačno i u svezi s ostalim dokazima i da na temelju takve ocjene izvede zaključak da li je neka činjenica dokazana.

Članak 54.

Organ koji vodi prekršajni postupak staraće se da neznanje i neukost okrivljenog i drugih osoba koja učestvuju u postupku ne budu na štetu prava koja im po zakonu pripadaju u postupku.

Članak 55.

Organ koji vodi prekršajni postupak dužan je da postupak sprovede bez odugovlačenja i da onemogući svaku zloupotrebu prava koja pripadaju osobama koja učestvuju u postupku.

Članak 56.

Prekršajni postupak vodi se na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i latiničnom i ćirilicom pismu.

Okrivljeni, svjedoci i druge osobe koje učestvuju u postupku imaju pravo da pri izvođenju pojedinih radnji u prekršajnom postupku ili na usmenom pretresu upotrebljavaju svoj jezik.

Ako se prekršajni postupak, odnosno usmeni pretres, ne vodi na jeziku te osobe, obezbijediće se usmeno prevođenje onog što ono, odnosno drugi iznese, kao i isprava i drugog pismenog dokaznog materijala.

O pravu na prevođenje poučiće se osoba iz stavka 2. ovog članka, koje se može odreći tog prava, ako zna jezik na kome se vodi postupak.

U zapisniku se unosi zabilješka, da je data pouka i izjava učesnika.

Prevođenje obavlja tumač koga odredi organ koji vodi postupak.

Članak 57.

Svi organi dužni su da ukazuju pravnu pomoć organu koji vodi prekršajni postupak.

Članak 58.

Prekršajni postupak se ne vodi niti se izriče kazna za prekršaje protiv osobe koja uživaju diplomatski imunitet.

Članak 59.

Ako primjenjivanje propisa o prekršaju zavisi od prethodnog rješenja nekog pravnog pitanja za čije je rješenje nadležan drugi organ, organ koji vodi prekršajni postupak može sam riješiti to pitanje, a može odgoditi donošenje rješenja ako se po tom pitanju već vodi postupak pred drugim organom.

Rješenje prethodnog pitanja u prekršajnom postupku ima djeinstvo samo za predmet o kome se u tom postupku rješavalo.

O pitanju postojanja krivičnog djela i krivične odgovornosti učinitelja, organ koji vodi prekršajni postupak vezan je pravosnažnom presudom krivičnog suda kojom je okrivljeni oglašen krivim za krivično djelo.

Članak 60.

Protiv prvostepenog rješenja u prekršajnom postupku može se izjaviti žalba, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Rješenje o prekršajnom postupku pravosnažno je kad se više ne može pobijati žalbom ili kad žalba nije dozvoljena.

DIO TREĆI**Glava VIII****ORGANI ZA VOĐENJE
PREKRŠAJNOG POSTUPKA****1. Opće odredbe****Članak 61.**

Prekršajni postupak vodi u prvom stupnju Općinski sud za prekršaje, a u drugom stupnju Kantonalni sud za prekršaje, ako zakonom nije propisano da postupak u određenim prekršajima vodi drugi organ.

Članak 62.

Postupak u prvom stupnju vodi i rješenje o prekršaju donosi Općinski sud za prekršaje.

Kantonalni sud za prekršaje odlučuje u vijeću sastavljenom od trojice sudija od kojih je jedan predsjednik vijeća.

Članak 63.

Sudovi za prekršaje su samostalni organi kantonalne vlasti.

U obavljanju svoje funkcije sudije za prekršaje su neovisni i odluke donose na temelju Ustava, zakona i drugih propisa.

Članak 64.

Sudovi za prekršaje imaju pečat sukladno zakonu.

Na zgradi u kojoj je smješten sud za prekršaje mora biti istaknut naziv suda i obilježja sukladno zakonu.

2. Osnivanje i nadležnosti organa za prekršaje**Članak 65.**

Općinski sudovi za prekršaje osnivaju se zakonom.

Općinski sud za prekršaje može se osnovati za područje jedne ili više općina.

Općina, odnosno općine za čije se područje osniva sud za prekršaje osiguravaju adekvatan poslovni prostor za potrebe suda.

Broj sudija za prekršaje utvrđuje se odlukom Vlade Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Vlada) na prijedlog Ministarstva za pravosuđe i upravu.

Članak 66.

Općinski sud za prekršaje je nadležan da:

1. odlučuje u prvom stupnju o predmetima prekršaja,
2. odlučuje o zahtjevu za ponavljanje postupka,
3. sprovodi izvršenje odluka donesenih u prekršajnom postupku,
4. pruža pravnu pomoć i
5. vrši i druge poslove određene zakonom.

Članak 67.

Za vođenje prekršajnog postupka u prvom stupnja nadležan je općinski sud za prekršaje na čijem području je prekršaj učinjen.

Ako je prekršaj učinjen u domaćem vazduhoplovu, mjesno je nadležan općinski sud za prekršaje na čijem se području nalazi vazduhoplovno pristanište u kojem se završava putovanje učinioca prekršaja, a ako je on član posade općinski sud za prekršaje na čijem se području nalazi matično pristanište vazduhoplova.

Članak 68.

Ako se nadležnost općinskog suda za prekršaje iz prethodnog člana ne može odrediti prema mjestu izvršenja prekršaja ili ako je prekršaj izvršen u inostranstvu, nadležnost se određuje prema prebivalištu, odnosno boravištu učinitelja prekršaja, a ako je prekršaj učinila pravna osoba – prema sjedištu pravne osobe.

Članak 69.

Općinski sud za prekršaje koji je nadležan za učinitelja prekršaja nadležan je i za saučesnika.

Protiv učinitelja prekršaja i saučesnika provodi se jedinstven prekršajni postupak, a ako je to svrsishodno, nadležni općinski sud za prekršaje može odvojeno da vodi postupak protiv pojedinih saučesnika. Ako su prekršaj kao saučesnici učinili građani i vojno osoba, a za postupak protiv vojne osobe nadležan je vojni organ, postupak će se voditi odvojeno za građanina, a odvojeno za vojnu osobu.

Članak 70.

Općinski sud za prekršaje je dužan da po službenoj dužnosti pazi na stvarnu i mjesnu nadležnost.

Ako općinski sud za prekršaje utvrdi da je za vođenje prekršajnog postupka nadležan drugi općinski sud za prekršaje, ustupiće bez odlaganja predmet tom sudu za prekršaje.

Članak 71.

Općinski sud za prekršaje može, prije nego što donese rješenje o prekršaju, ustupiti predmet općinskom sudu za prekršaje na čijem

području učinitelj prekršaja ima prebivalište ili boravište, ako se time olakšava postupak.

Općinski sud za prekršaje može, u roku od osam dana od dana prijema predmeta, zahtijevati da o opravdanosti ustupanja iz prethodnog stava odluči Kantonalni sud za prekršaje, čija je odluka konačna.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka može se pod uvjetima uzajamnosti ustupiti gonjenje za prekršaj sudu za prekršaje na području drugog kantona na čijem području učinitelj prekršaja ima prebivalište.

Članak 72.

Kantonalni sud za prekršaje osniva se za područje Kantona sa sjedištem u Zenici.

Broj sudija Kantonalnog suda za prekršaje utvrđuje odlukom Vlada Kantona.

Na zgradi u kojoj je smješten Kantonalni sud za prekršaje mora biti istaknut naziv i grb Kantona.

Kantonalni sud za prekršaje ima svoj pečat sukladno zakonu.

Članak 73.

Kantonalni sud za prekršaje je nadležan da:

1. odlučuje u drugom stupnju po žalbama izjavljenim protiv rješenja općinskih sudova za prekršaje,
2. rješava o sukobu nadležnosti između općinskih sudova za prekršaje,
3. utvrđuje načelne stavove i načelna pravna shvatanja radi jedinstvene primjene zakona i drugih propisa,
4. pruža stručnu pomoć općinskim sudovima za prekršaje,
5. donosi poslovnik o radu opće sjednice,
6. vrši i druge poslove određene zakonom.

Opću sjednicu sačinjavaju predsjednik i sve sudije Kantonalnog suda za prekršaje.

Opću sjednicu saziva i njenim radom rukovodi predsjednik Kantonalnog suda za prekršaje.

Za punovažno odlučivanje u općoj sjednici potrebno je da sjednici prisustvuje najmanje dvije trećine sudija Kantonalnog suda za prekršaje, a zaključci se donose većinom glasova svih sudija tog suda.

Pravno shvatanje usvojeno u općoj sjednici obvezno je za sva vijeća Kantonalnog suda za prekršaje.

Članak 74.

Kantonalni sud za prekršaje može vršiti pregled rada općinskog suda za prekršaje i od njega tražiti izvještaje i podatke.

Članak 75.

Sredstva za rad Kantonalnog suda za prekršaje osiguravaju se u proračunu Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Kantona).

U Proračunu Kantona osiguravaju se:

- sredstva za plaće i druge nadoknade sudija, službenika i namještenika u općinskim sudovima za prekršaje,
- sredstva za materijalne troškove koji se odnose na izdatke za kancelarijski materijal, troškove pošte i telefona, nabavku sredstava opreme i ugovorene usluge općinskih sudova za prekršaje.

U Proračunu općine za čije je područje osnovan sud za prekršaje osiguravaju se:

- sredstva za zakup poslovnog (kancelarijskog) prostora, električnu energiju, grijanje, komunalne usluge, osim telefona i poštanskih pošiljki,
- troškovi za održavanje kancelarijskog prostora (čišćenje, krečenje i dr.).

Nadležna općinska služba će obavljati obračun plaća i drugih nadoknada, te vršiti sve financijske poslove za potrebe općinskog suda za prekršaje.

3. Imenovanje sudije za prekršaje

Članak 76.

Sudiju za prekršaje i predsjednika općinskog suda za prekršaje imenuje i smjenjuje Vlada Kantona na prijedlog ministra za pravosuđe i upravu, uz konsultaciju sa načelnikom općine na čijem je području općinski sud.

Predsjednik iz stavka 1. ovog članka je ujedno i sudija za prekršaje.

Sudija za prekršaje imenuje se na 4 (četiri) godine i poslije tog roka može biti ponovo imenovan na tu dužnost.

Predsjednik općinskog suda za prekršaje imenuje se na period od četiri (4) godine i može biti ponovo imenovan.

Osobama iz stavla 3. i 4. ovog članka koji ne budu ponovo imenovani na tu dužnost ne prestaje radni odnos, već se raspoređuju na odgovarajuće poslove u organe uprave, koji odgovaraju njihovim stručnim sposobnostima.

Ministarstvo za pravosuđe i upravu raspisuje konkurs za izbor i imenovanje sudije, odnosno predsjednika općinskog suda za prekršaje.

Članak 77.

Za općinskog sudiju za prekršaje i predsjednika općinskog suda za prekršaje može biti imenovana osoba koje je državljanin Bosne i Hercegovine, koji ispunjava opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa u organu uprave, koje je diplomirani pravnik i ima položen pravosudni ispit ili ispit za sudiju za prekršaje i najmanje dvije godine radnog iskustva na pravnim poslovima.

Izuzetno, za sudiju za prekršaje može biti imenovana osoba i ako nema ispit za sudiju za prekršaje, odnosno pravosudni ispit, pod uvjetom da taj ispit položi u roku od šest mjeseci od dana stupanja na dužnost.

Sudiji za prekršaje koji u tom roku ne položi ispit prestaje funkcija po sili zakona.

Članak 78.

Sudija za prekršaje općinskog suda ili sudija za prekršaje Kantonalnog suda za prekršaje, može se uputiti na privremeni rad u drugi sud za prekršaje najduže tri mjeseca, a, po svom pristanku najduže šest mjeseci u jednoj godini.

Upućivanje na rad u drugi sud za prekršaje vrši se samo ako, zbog spriječenosti ili izuzeća sudije za prekršaje, ili iz drugih opravdanih razloga bude, dovedeno u pitanje redovno vršenje poslova u sudu.

U općinski sud može se uputiti na privremeni rad sudija za prekršaje Kantonalnog suda za prekršaje ili sudija za prekršaje općinskog suda.

Rješenje o upućivanju na privremeni rad u drugi sud za prekršaje donosi predsjednik suda za prekršaje iz kojeg se sudija za prekršaje upućuje na privremeni rad, vodeći računa o ravnomjernom upućivanju sudija za prekršaje.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka, sudiji za prekršaje pripada plaća utvrđena, sukladno zakonu koja je za njega povoljnija.

Članak 79.

Bračni drugovi, srodnici u pravoj liniji, odnosno u pobočnoj liniji do drugog stupnja ne mogu vršiti službu sudije u istom općinskom sudu za prekršaje, odnosno Kantonalnom sudu za prekršaje.

Članak 80.

Prije stupanja na službu sudija za prekršaje i predsjednik daju svečanu izjavu pred predsjednikom Vlade.

Tekst svečane izjave glasi: "Svečano izjavljujem da ću se u vršenju službe sudije za prekršaje – predsjednika pridržavati ustava, zakona i drugih propisa i da ću službu vršiti savjesno i nepristrasno".

Članak 81.

Predsjednik općinskog suda za prekršaje je starješina organa, odgovoran je za zakonito i blagovremeno izvršavanje poslova uprave u organu, podnosi obavještenje o radu Ministarstvu za pravosuđe i upravu i Vladi, na njihov zahtjev ili po svojoj inicijativi i predstavlja organ prema trećim osobama.

Predsjednik općinskog suda za prekršaje podnosi izvještaj o radu Kantonalnom sudu za prekršaje.

Naredbodavac je za izvršenje finansijskog plana i predračuna sredstava organa.

Članak 82.

Za sudiju i predsjednika Kantonalnog suda za prekršaje može biti imenovana osoba koja je državljanin Bosne i Hercegovine, koje ispunjava opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa u organu uprave, koje je diplomirani pravnik i ima položen pravosudni ispit ili ispit za sudiju za prekršaje i najmanje tri godine radnog iskustva na pravnim poslovima.

Članak 83.

Sudije Kantonalnog suda za prekršaje imenuju se na četiri godine i poslije tog roka mogu biti ponovo imenovane na tu dužnost.

Predsjednik kantonalnog suda za prekršaje imenuje se na četiri godine i može biti ponovo imenovan.

Ministarstvo za pravosuđe i upravu raspisuje konkurs za imenovanje sudija Kantonalnog suda za prekršaje.

Članak 84.

Predsjednika i sudije Kantonalnog suda za prekršaje imenuje i smjenjuje Vlada Kantona, na prijedlog ministra za pravosuđe i upravu.

Članak 85.

Prije stupanja na službu sudija i predsjednik Kantonalnog suda za prekršaje pred predsjednikom Vlade Kantona daju svečanu izjavu:

Svečana izjava glasi: "Svečano izjavljujem da ću se u vršenju službe sudije Kantonalnog suda za prekršaje – predsjednika, pridržavati ustava, zakona i drugih propisa i da ću službu vršiti savjesno i nepristrasno".

Članak 86.

Predsjednik Kantonalnog suda za prekršaje je starješina organa, odgovoran je za zakonito i blagovremeno izvršavanje poslova uprave u organu, podnosi izvještaj o radu Vladi i Skupštini Kantona na njihov zahtjev ili po svojoj inicijativi i predstavlja organ prema trećim osobama. Naredbodavac je za izvršenje finansijskog plana i predračuna sredstava organa.

Članak 87.

Kanton odgovara za štetu koju u vršenju službe nanese sudija za prekršaje građaninu ili pravnoj osobi svojim nepravilnim i nezakonitim radom.

Kanton može od sudije za prekršaje zahtijevati naknadu isplaćene svote samo ako je sudija štetu učinio namjerno ili iz krajnje nepažnje.

Zahtjev za naknadu štete iz stavka 2. ovog članka zastarijeva u roku od šest mjeseci od dana isplaćene naknade.

5. Prestanak službe sudije za prekršaje

Članak 88.

Sudiji za prekršaje, predsjedniku općinskog suda za prekršaje, sudiji Kantonalnog suda za prekršaje i predsjedniku Kantonalnog suda za prekršaje služba prestaje smjenjivanjem, udaljenjem od vršenja službe i podnošenjem ostavke.

Članak 89.

Sudija iz prethodnog članka bit će smijenjen ako bude osuđen za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za vršenje službe sudije, ako se utvrdi da je izvršio težu povredu službe, odnosno ugleda službe sudije, ako se utvrdi da nije stručno sposoban za vršenje službe sudije ili da kroz duže vrijeme neuredno obavlja službu sudije, odnosno da kroz duže vrijeme ne postiže zadovoljavajuće rezultate u radu, ako se utvrdi da je nositelj inokosne funkcije ili član izvršnog tijela političke organizacije ili ako se, na temelju mišljenja zdravstvene ustanove utvrdi da je trajno izgubio sposobnost za vršenje službe sudije.

Odredba stavka 1. ovog člana odnosi se i na predsjednika općinskog suda za prekršaje i predsjednika Kantonalnog suda za prekršaje.

Članak 90.

Prijedlog za pokretanje postupka za smjenjivanje sudije za prekršaje i predsjednika može podnijeti ministar za pravosuđe i upravu i predsjednik Kantonalnog suda za prekršaje.

Članak 91.

Prijedlog za pokretanje postupka za smjenjivanje sudije i predsjednika Kantonalnog suda za prekršaje može podnijeti ministar za pravosuđe i upravu.

Članak 92.

U postupku smjenjivanja predsjedniku i sudiji za prekršaje će se omogućiti da se izjasne o razlozima smjenjivanja.

Članak 93.

Sudija za prekršaje i predsjednik bit će udaljeni od vršenja službe ako je protiv njega određen pritvor.

Sudija za prekršaje i predsjednik može biti udaljen od vršenja službe ako je protiv njega pokrenut krivični postupak za djelo koje ga čini nedostojnim za vršenje službe sudije.

Odluku o udaljenju iz stavka 1. i 2. ovog članka donosi Vlada na prijedlog predsjednika Kantonalnog suda za prekršaje.

Članak 94.

Sudija i predsjednik Kantonalnog suda za prekršaje bit će udaljeni od vršenja službe ako je protiv njega određen pritvor.

Sudija i predsjednik Kantonalnog suda za prekršaje može biti udaljen od vršenja službe ako je protiv njega pokrenut krivični postupak koje ga čini nedostojnim za vršenje službe sudije.

Odluku o udaljenju iz stavka 1. i 2. ovog članka donosi Vlada Kantona, na prijedlog ministra za pravosuđe i upravu.

Članak 95.

Sudija za prekršaje općinskog ili Kantonalnog suda za prekršaje, odnosno predsjednik općinskog ili Kantonalnog suda za prekršaje podnose ostavku Vladi Kantona.

Sudiji – predsjedniku prestaje vršenje službe sljedećeg dana od dana kada je ostavka primljena.

6. Javnost rada sudija za prekršaje**Članak 96.**

Rad suda za prekršaje je javan.

Javnost rada obezbjeđuje se naročito: javnim raspravljanjem pred sudom, davanjem obavještenja u toku postupka zainteresiranim osobama pod uvjetima predviđenim zakonom, omogućavanjem javnosti da se putem sredstava javnog informiranja upozna sa radom suda za prekršaje i obavještavanjem općinskog vijeća.

Sudovi za prekršaje mogu, suglasno zakonu, isključiti javnost u raspravljanju radi čuvanja tajne, zaštite morala, interesa malodobnika i radi zaštite drugih posebnih interesa malodobnika.

Članak 97.

Sudije za prekršaje i sudije Kantonalnog suda za prekršaje prate i proučavaju društvene odnose i pojave koje su zapazili u svom radu, a koji su od interesa za zaštitu javnog poretka i o zapaženim pojavama obavještavaju općinsko vijeće odnosno Vladu Kantona na njihov zahtjev ili po vlastitoj inicijativi.

Sudije za prekršaje i sudije Kantonalnog suda za prekršaje mogu ukazati na potrebu donošenja ili izmjene propisa i preduzimanja mjera radi sprečavanja pojava koje ugrožavaju javni poredak.

Članak 98.

Ministarstvo za pravosuđe i upravu:

- osigurava sprovođenje zakona i drugih propisa i mjera koje se odnose na organizaciju suda za prekršaje,
- prati i proučava rad suda za prekršaje i preduzima mjere u svezi sa unapređenjem njegove organizacije i poslovanja, kadrovskim pitanjima, stručnim usavršavanjem kadrova, osiguranjem materijalnih i drugih uvjeta za rad suda za prekršaje kao i o drugim pitanjima od značaja za pravilan rad suda za prekršaje,
- ispituje neposredno ili preko predsjednika suda za prekršaje pritužbe na rad suda za prekršaje zbog nepostupanja, odugovlačenja postupka ili drugih razloga,
- vrši i druge poslove utvrđene zakonom.

Ministarstvo za pravosuđe i upravu može tražiti od suda za prekršaje podatke i izvještaje koji su mu potrebni radi vršenja poslova iz prethodnog stava.

Članak 99.

Ministar za pravosuđe i upravu:

- propisuje organizaciju i način unutarnjeg poslovanja u sudovima za prekršaje,
- utvrđuje orijentaciona mjerila o potrebnom broju sudija i ostalih službenika i namještenika u sudovima za prekršaje,
- donosi bliže propise o troškovima prekršajnog postupka,
- vrši i druge poslove predviđene zakonom.

Članak 100.

Sudovi za prekršaje su dužni jedni drugima pružati pravnu pomoć.

Svi organi, organizacije, preduzeća i druge organizacije i zajednice dužni su pružati pomoć sudovima za prekršaje u vršenju službe sudova.

Članak 101.

Ako se stranoj državi, na temelju međunarodnog ugovora, ustupa gonjenje i kažnjavanje za prekršaj iz nadležnosti sudova za prekršaje, koji je na teritoriji Kantona izvršio strani državljani čije je prebivalište u stranoj državi, odluku o ustupanju donosi Kantonalni sud za prekršaje.

Ako strana država predloži da se u Kantonu preduzme gonjenje i kažnjavanje za prekršaj koji je u stranoj državi izvršio državljani BiH sa prebivalištem u Kantonu, odluku o preuzimanju gonjenja donosi Kantonalni sud za prekršaje.

DIO ČETVRTI**Glava IX****SJEDIŠTE I PODRUČJE SUDOVA****Članak 102.**

Općinski sudovi za prekršaje su:

1. Općinski sud za prekršaje u Olovu – za područje općine Olovo
2. Općinski sud za prekršaje u Varešu – za područje općine Vareš,
3. Općinski sud za prekršaje u Brezi – za područje općine Breza,
4. Općinski sud za prekršaje u Visokom – za područje općine Visoko,
5. Općinski sud za prekršaje u Kaknju – za područje općine Kakanj,
6. Općinski sud za prekršaje u Zenici – za područje općine Zenica,
7. Općinski sud za prekršaje u Žepču – za područje općine Žepče,
8. Općinski sud za prekršaje u Zavidovićima – za područje općine Zavidovići,
9. Općinski sud za prekršaje u Maglaju – za područje općine Maglaj,

10. Općinski sud za prekršaje u Doboj-Jug – za područje općine Doboj-Jug,
11. Općinski sud za prekršaje u Tešnju – za područje općine Tešanj,
12. Općinski sud za prekršaje u Usori – za područje općine Usora.

Glava X

UNUTARNJA ORGANIZACIJA I RADNI ODNOSI

Članak 103.

Unutarnja organizacija u sudovima za prekršaje osim broja sudija, utvrđuje se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji.

Pravilnik o unutarnja organizaciji donosi predsjednik općinskog, odnosno Kantonalnog suda za prekršaje, uz suglasnost ministra za pravosuđe i upravu.

Članak 104.

Za vršenje stručnih i administrativno tehničkih poslova općinski sud za prekršaje i Kantonalni sud za prekršaje ima potreban broj službenika i namještenika sa odgovarajućom spremom.

Organi za prekršaje iz stavka 1. ovog članka mogu imati potreban broj stručnih suradnika i vježbenika – diplomiranih pravnika.

Članak 105.

Polazni osnov za obračun plaće sudije za prekršaje je isti i on iznosi 2,00 prosječne netto plaće uposlenih u Zeničko-dobojskom kantonu iz prosinca mjeseca one godine koja prethodi godini u kojoj se plaća ostvaruje. Sudije za prekršaje su svrstani u dvije platne skupine, tako da prvu platnu skupinu čine sudije Kantonalnog suda za prekršaje, a drugu platnu skupinu sudije općinskih sudova za prekršaje.

Koeficijent za prvu platnu skupinu je 1,30 a koeficijent za drugu platnu skupinu je 1.

Članak 106.

Plaća se dobije tako da se osnovica pomnoži sa koeficijentom, te ukupan iznos poveća po temelju radnog staža.

Plaća se povećava za 0,5% za svaku započetu godinu radnog staža, a najviše za 20%.

Članak 107.

Plaća predsjednika općinskog suda za prekršaje uvećava se za 5%.

Plaća predsjednika Kantonalnog suda za prekršaje uvećava se za 10%.

Članak 108.

Propisi o sredstvima za rad i radnim odnosima funkcionera, njihovih zamjenika, rukovodećih službenika i službenika i namještenika u organima uprave, shodno se primjenjuju i na predsjednike, sudije za prekršaje, rukovodeće i druge službenike i namještenike općinskog suda za prekršaje odnosno Kantonalnog suda za prekršaje, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Glava XI

IZUZEĆE

Članak 109.

Sudija koji vodi prekršajni postupak izuzeće se:

1. ako je oštećen prekršajem,
2. ako mu je okrivljeni, njegov branitelj, tužitelj, oštećeni, njihov zakonski zastupnik ili punomoćnik, bračni, odnosno vanbračni drug ili srodnik po krvi u pravoj liniji do bilo kog stepena, u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, a po tazbini do drugog stupnja,
3. ako je u istom predmetu bio predstavnik pravne osobe, branitelj okrivljenog, zastupnik ili punomoćnik oštećenog, svjedok ili vještak,
4. ako postoje druge okolnosti koje izazivaju sumnju u njegovu nepristrasnost.

Izuzeta su od donošenja rješenja u drugom stupnja osoba koja su učestvovala u donošenju rješenja o prekršaju u prvom stupnju.

Članak 110.

Sudija koji učestvuje u prekršajnom postupku dužan je da sam traži svoje izuzeće čim sazna da za to postoji razlog.

Zahtjev za izuzeće može podnijeti i okrivljeni, odnosno predstavnik okrivljenog

pravne osobe, do donošenja rješenja o prekršaju. Sudija čije se izuzeće traži može do donošenja rješenja o izuzeću preduzimati samo radnje koje ne trpe odlaganje.

O izuzeću sudije za prekršaje rješava predsjednik općinskog suda za prekršaje, odnosno predsjednik Kantonalnog suda za prekršaje ako se traži izuzeće predsjednika općinskog suda za prekršaje, a o izuzeću predsjednika Kantonalnog suda za prekršaje ministar za pravosuđe i upravu.

Prije donošenja rješenja o izuzeću uzeće se izjava osobe čije je izuzeće u pitanju.

Protiv rješenja kojim se usvaja zahtjev za izuzeće nije dozvoljena žalba, a rješenje kojim se zahtjev za izuzeće odbija može se pobijati samo žalbom protiv rješenja o prekršaju.

Glava XII

OKRIVLJENI I OŠTEĆENI

Članak 111.

Okrivljeni je osoba protiv koje je pokrenut prekršajni postupak.

Okrivljeni ima pravo da se brani sam ili uz stručnu pomoć branitelja.

Članak 112.

Za okrivljenu pravnu osobu u prekršajnom postupku učestvuje njegov predstavnik, koji je ovlašten da preduzima sve radnje koje može da preduzima sam okrivljeni.

Članak 113.

Predstavnik pravne osobe je osoba koje je ovlašteno da predstavlja pravnu osobu na temelju zakona ili drugog propisa, općeg akta ili drugog akta pravne osobe.

Predstavnik pravne osobe mora da ima pismeno ovlaštenje organa upravljanja.

Predstavnik pravne osobe može biti samo jedna osoba.

Članak 114.

Predstavnik strane pravne osobe je osoba koje upravlja pravnom osobom ili predstavništvom te pravne osobe u Kantonu, ako za predstavnika nije određena drugom osobom.

Članak 115.

Predstavnik pravne osobe ne može biti osoba koje je u istoj stvari svjedok.

Predstavnik pravne osobe ne može biti ni odgovorna osoba protiv koga se vodi postupak za isti prekršaj, a koje ističe da je postupalo na temelju naređenja druge odgovorne osobe ili organa upravljanja (članak 25.)

Više okrivljenih pravnih osoba mogu imati kao predstavnika istu osobu samo ako to nije u suprotnosti sa interesima njihove obrane.

U slučajevima iz st. 1. do 3. ovog članka sudija koji vodi prekršajni postupak dužan je da obavijesti pravnu osobu radi određivanja drugog predstavnika.

Sudija za prekršaje je dužan da uvijek upozori pravnu osobu ako je predstavnik pravnog osobe u isto vrijeme i odgovorna osoba protiv koje se vodi prekršajni postupak.

Za strano pravno osobu obavještenje i upozorenje iz st. 4. i 5. ovog članka upućivat će se pravnom licu, odnosno predstavništvu strane pravne osobe u Kantonu.

Članak 116.

Ako pravna osoba na poziv sudije koji vodi prekršajni postupak ne odredi svog predstavnika, kazniće se rješenjem sudije novčanom kaznom od 250 KM.

Ako i poslije izricanja kazne pravna osoba ne odredi svog predstavnika, kazniće se za svako dalje neodazivanje pozivu novčanom kaznom od 500 KM.

Članak 117.

Okrivljena pravna osoba i okrivljena odgovorna osoba moguće imati svaki svog branitelja ili zajedničkog branitelja.

Članak 118.

Oštećena je osoba čije je kakvo osobno ili imovinsko pravo prekršajem povrijeđeno ili ugroženo.

Oštećeni ima pravo da predlaže dokaze, da stavlja druge prijedloge i da ostvaruje druga prava predviđena ovim zakonom..

Ako je učinjenim prekršajem šteta nanesena pravnom osobi koje po zakonu zastupa

pravobranilaštvo, o tome će se uvijek obavijestiti nadležno pravobranilaštvo.

Zakonski zastupnik oštećenog vrši prava koja po ovom zakonu ima oštećeni.

Oštećeni može svoja prava vršiti i preko punomoćnika.

Članak 119.

Okrivljeni, predstavnik pravne osobe, branilac okrivljenog, oštećeni i zastupnik oštećenog imaju pravo da razmatraju spise predmeta. Ako je prekršajni postupak u toku, razmatranje i prepisivanje spisa dozvoljava sudija koji vodi postupak.

Razmatranje spisa može se uskratiti ako bi se time ometalo pravilno vođenje postupka. Poslije izvedenih dokaza, osobama iz stavka 1. ovog članka, kao i svakoj drugoj osobi koja ima opravdan interes, ne može se uskratiti razmatranje i prepisivanje spisa.

Glava XIII

DONOŠENJE I SAOPĆAVANJE ODLUKA I POVRAT U PRIJAŠNJE STANJE

Članak 120.

Odluka u prekršajnom postupku donosi se u obliku rješenja, ako u ovom zakonu za pojedinu odluku nije predviđeno da se donosi u obliku naredbe.

U pogledu načina donošenja odluke, shodno se primjenjuju odgovarajuće odredbe propisa o krivičnom postupku koje se primjenjuju na teritoriji Kantona.

Članak 121.

Odluke Vijeća donose se poslije usmenog vijećanja i glasovanja. Odluka je donesena kad je za nju glasala većina članova Vijeća.

Predsjednik Vijeća rukovodi vijećanjem i glasovanjem i glasova posljednji. On je dužan da se stara da se sva pitanja svestrano i potpuno razmotre.

Članovi Vijeća ne mogu odbiti da glasuju o pitanjima koje postavi predsjednik Vijeća, ali član Vijeća koji je glasao da se prekršajni postupak obustavi i ostao u manjini nije dužan da

glasanje o kazni, a ako ne glasanje, uzet će se kao da je pristao na glas koji je za okrivljenog povoljniji.

Ako se u pogledu pojedinih pitanja o kojima se glasanje, glasovi podijele na više različitih mišljenja tako da ni jedno od njih nema većinu, razdvojit će se pitanja i glasovanje će se ponavljati dok se postigne većina. Ako se na ovaj način ne postigne većina, odluka će se donijeti tako što će se glasovi koji su najnepovoljniji za okrivljenog dodati glasovima koji su od svih manje nepovoljni, sve dok se ne postigne potrebna većina.

Vijećanju i glasovanju mogu biti prisutni samo članovi vijeća i zapisničar.

Članak 122.

Odluka se saopćava okrivljenom i drugim zainteresiranim osobama usmeno ako su prisutni, a dostavljanjem ovjerenog prepisa ako su odsutni.

Ako je odluka usmeno saopćena, to će se naznačiti u zapisniku ili na spisu. Zainteresiranoj licu dostavlja se ovjereni prepis usmeno saopćene odluke samo ako se protiv te odluke može izjaviti žalba.

Prepis odluke protiv koje je dozvoljena žalba dostavlja se sa uputstvom u pravu na žalbu.

Članak 123.

Poziv za saslušanje i poziv za prisustvovanje na usmenom pretresu, kao i sve odluke od čijeg dostavljanja teče rok za žalbu, dostavljaju se osobnoj osobi kojoj su upućene.

Članak 124.

U pogledu dostavljanja, shodno se primjenjuju odgovarajuće odredbe propisa o krivičnom postupku koje se primjenjuju na teritoriji Kantona.

Članak 125.

Okrivljenom koji iz opravdanih razloga propusti rok za izjavu prigovora ili žalbe na rješenje o prekršaju dozvolice se povrat u prijašnje stanje ako u roku od tri dana od dana prestanka razloga zbog kojih je propustio rok podnese molbu za povrat u prijašnje stanje i ako istovremeno s tom molbom preda prigovor, odnosno žalbu.

Nakon isteka 30 dana od dana propuštanja roka ne može se tražiti povrat u prijašnje stanje.

Za rješavanje u povratu u prijašnje stanje, zbog propuštanja roka za žalbu, nadležan je Kantonalni sud za prekršaje, a zbog propuštanja roka za prigovor, sud za prekršaje nadležan za donošenje rješenja o prekršaju u prvom stupnju.

Ako Kantonalni sud za prekršaje, odnosno sud za prekršaje dozvoli povrat u prijašnje stanje, odlučuje o tome rješenjem o žalbi, odnosno prigovoru.

Članak 126.

Molba za povrat u prijašnje stanje predaje se općinskom sudu za prekršaje protiv čijeg je rješenja trebalo izjaviti žalbu, odnosno prigovor.

Molba ne zadržava izvršenje rješenja, ali sud može odlučiti da se zastane sa izvršenjem do donošenja odluke po molbi.

Protiv rješenja donesenog o molbi za povrat u prijašnje stanje nije dozvoljena žalba.

Glava XIV

TROŠKOVI PREKRŠAJNOG POSTUPKA

Članak 127.

Troškovi prekršajnog postupka obuhvataju stvarne izdatke učinjene radi vođenja postupka, i to:

1. troškove svjedoka, vještaka, tumača i uviđaja,
2. podvozne troškove okrivljenog
3. izdatke za privođenje okrivljenog,
4. prevozne i putne troškove službenih osoba,
5. nužne izdatke oštećenog, ako je podnositelj zahtjeva,
6. paušalni iznos.

Ako je rješenje doneseno u skraćenom postupku visina paušalnog iznosa može se utvrditi u iznosu od 10 do 50 KM, ali ne u većem iznosu od izrečene novčane kazne.

Članak 128.

Troškovi prekršajnog postupka padaju na teret osobe kažnjene za prekršaj.

Troškove prekršajnog postupka za prekršaj po kome je postupak obustavljen snosi općinski sud za prekršaje koji je vodio taj postupak.

Naplaćeni troškovi prekršajnog postupka prihod su proračuna Kantona.

Predstavnik okrivljene pravne osobe i okrivljena odgovorna osoba snose troškove postupka koje su prouzrokovali svojom krivicom.

Osoba koja je svjesno podnijela neistinitu prijavu za prekršaj snosi troškove postupka.

U rješenju o prekršaju određuje se ko snosi troškove i u kom iznosu. Ako za utvrđivanje visine troškova nema dovoljno podataka, donijet će se naknadno posebno rješenje o troškovima.

Članak 129.

Okrivljeni može biti oslobođen od obaveza da naknadi u cjelosti ili samo djelimično troškove postupka, ako bi njihovim plaćanjem bilo dovedeno u pitanje njegovo izdržavanje ili izdržavanje osobe koje je on dužan da izdržava.

Troškovi prekršajnog postupka iz točke 1 do 4. stavka 1. članka 127. ovog zakona isplaćuju se unaprijed iz sredstava općinskog suda za prekršaje koji vodi prekršajni postupak, a naplaćuju se od osoba koja su dužna da ih nadoknade po odredbama ovog zakona.

Ako osoba koja je dužna da nadoknadi troškove prekršajnog postupka, u ostavljenom roku to ne učini, troškovi će se naplatiti prinudnim putem.

Glava XV

POKRETANJE I TOK PREKRŠAJNOG POSTUPKA

1. Pokretanje postupka

Članak 130.

Prekršajni postupak pokreće sudija za prekršaje na temelju zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka.

Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka može podnijeti ovlašteni organ i oštećeni (u daljem tekstu: podnositelj zahtjeva). Ovlašteni organ su tužitelj i drugi kantonalni, odnosno općinski organi, ovlašteni inspektor ili ovlaštene osobe koje vrše inspeksijske poslove, kao i preduzeće i druge pravne osobe koje vrši javna ovlaštenja u čiju nadležnost spada neposredno izvršavanje ili nadzor nad

izvršavanjem propisa koji je prekršajem povrijeđen.

Članak 131.

Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka sadrži: osnovne podatke za učinitelja prekršaja (ime i prezime, ime jednog roditelja, mjesto i datum rođenja, mjesto stanovanja, matični broj i zanimanje), odnosno naziv i sjedište pravne osobe, a za odgovorne osobu u pravnom osobi i funkciju koju ta osoba obavlja, činjenični opis iz kojeg proizilaze pravna obilježja prekršaja, vrijeme i mjesto izvršenja i druge okolnosti potrebne da se prekršaj što bliže odredi, pravnu ocjenu prekršaja i prijedlog o dokazima koje treba izvesti u toku postupka.

Ako zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka ne sadrži podatke iz stavka 1. ovog članka vratiće se podnositelju da u određenom roku otkloni nedostatke. U slučaju da podnositelj zahtjeva ne otkloni nedostatke u roku koji ne može biti kraći od tri ni duži od osam dana, a nedostaci su takvi da sprečavaju dalje vođenje postupka, smatraće se da je od zahtjeva odustao pa će sudija takav zahtjev odbaciti.

Članak 132.

Ako sudija ocijeni da postoje uvjeti za pokretanje prekršajnog postupka, provešće postupak i donijeti rješenje o prekršaju.

O pokretanju prekršajnog postupka donosi se rješenje.

Ako je učinitelj prekršaja nepoznat, sudija može i prije donošenja rješenja o pokretanju prekršajnog postupka preduzeti one radnje koje ne trpe odlaganje.

O pokretanju postupka protiv vojne osobe sudija će obavijestiti vojnu jedinicu, odnosno vojnu ustanovu kojoj ta osoba pripada.

Članak 133.

Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka sudija će odbaciti rješenjem ako je utvrdio:

1. da radnja opisana u zahtjevu nije prekršaj,
2. da postoje osnovi koji isključuju odgovornost za prekršaj,
3. da je nastupila zastarjelost gonjenja za prekršaj,
4. da je zahtjev podnio neovlašteni organ, odnosno osoba,

5. da su se stekli drugi zakonski razlozi zbog kojih se postupak ne može pokrenuti ni voditi.

Rješenje iz stavka 1. ovog članka dostaviće se podnosiocu zahtjeva.

Članak 134.

Ako sudija ne odbaci zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, donijeće rješenje kojim se prekršajni postupak pokreće.

Rješenje iz prethodnog stavka sadrži označenje osobe protiv koje se pokreće prekršajni postupak i pravnu kvalifikaciju prekršaja. Ako je zahtjev podnesen protiv više osoba ili za više prekršaja, u rješenju se moraju naznačiti sve osobe i pravna kvalifikacija za sve prekršaje. Nakon donošenja rješenja o pokretanju prekršajnog postupka, postupak se dalje vodi po službenoj dužnosti.

Rješenje o pokretanju prekršajnog postupka ne dostavlja se podnositelju zahtjeva ni okrivljenom.

Protiv rješenja iz prethodnog stava žalba nije dozvoljena.

Postupak se vodi samo u pogledu onog prekršaja i protiv onog okrivljenog na koji se odnosi rješenje o pokretanju prekršajnog postupka.

Ako se u toku postupka dokaže da postupak treba proširiti na koji drugi prekršaj ili protiv druge osobe, sud će o tome obavijestiti ovlašteni organ.

Sudija nije vezan za pravnu kvalifikaciju datu u zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka odnosno u rješenju o pokretanju prekršajnog postupka.

2. Mjere za obezbjeđenje prisustva okrivljenog i druge osoba u prekršajnom postupku i jamstvo

Članak 135.

Osoba čije je osobno prisustvo u prekršajnom postupku potrebno poziva se, po pravilu, pismenim pozivom. U pozivu će se naznačiti naziv općinskog suda za prekršaje koji poziva, vrijeme i mjesto dolaska, predmet zbog koga se poziva i u kom svojstvu (kao okrivljeni, predstavnik okrivljene pravne osobe, svjedok, vještak itd.). Ako se oštećeni poziva kao svjedok, to u pozivu mora da se naznači.

U pozivu za okrivljenog naznačiće se zašto se okrivljuje i da li mora osobno da pristupi radi saslušanja ili može svoju obranu da podnese

pismeno. Kad se poziva da osobno pristupi, okrivljeni će se u pozivu upozoriti da se u slučaju neodazivanja pozivu može narediti njegovo privođenje. Ako za utvrđivanje činjeničnog stanja prisustvo okrivljenog nije neophodno, u pozivu će se okrivljeni upozoriti da će se, u slučaju njegovog neodazivanja, rješenje o prekršaju donijeti i bez njegovog ispitivanja.

Odredbe st. 1. i 2. ovog članka shodno se primjenjuju i na pozivanje predstavnika okrivljene pravne osobe. Ako sudiji nije poznato ko je određen za predstavnika okrivljenog pravnog osobe, zatražiće od pravne osobe da odredi i uputi svog predstavnika.

U pozivu svjedocima i vještacima naznačiće se da se, u slučaju neopravdanog izostanka, može narediti njihovo privođenje.

Ako je pozivanje izvršeno usmeno, to će se u spisima zabilježiti.

Članak 136.

Ako se osoba koja je uredno pozvana ne odazove pozivu i svoj izostanak ne opravda, a njeno je prisustvo neophodno radi utvrđivanja činjeničnog stanja, narediće se njegovo privođenje.

Privođenje okrivljenog može se narediti i bez prethodnog pismenog poziva, ako okrivljeni ne može da dokaže svoj identitet ili nije poznato njegovo prebivalište.

Privođenje oštećenog može se narediti samo ako je pozvan kao svjedok.

Privođenje se nareduje pismenom naredbom čije se izvršenje povjerava policiji. U naredbi mora biti naznačeno ime i prezime i adresa osobe koje se ima privedi i razlog privođenja. Naredba mora biti ovjerena službenim pečatom i potpisom službene osobe suda koji vodi prekršajni postupak.

Protiv vojnih osoba i pripadnika policije neće se izdavati naredba za privođenje nego će se od njihove komande, odnosno komande policije zatražiti da ih privede.

Članak 137.

Okrivljeni može biti zadržan:

1. ako se ne može utvrditi njegov identitet ili ako nema prebivališta, a postoji osnovana sumnja da je izvršio prekršaj i da će pobjeći,

2. ako namjerava da napusti Bosnu i Hercegovinu, tako da postoji mogućnost da osujeti vođenje prekršajnog postupka,
3. ako je zatečen u vršenju težeg prekršaja, a zadržavanje je potrebno da bi se spriječilo dalje vršenje prekršaja.

O zadržavanju okrivljenog, sudija koji vodi prekršajni postupak donosi naredbu u kojoj će naznačiti dan i sat kad je zadržavanje započeto. Okrivljeni svojim potpisom potvrđuje da mu je naredba saopćena.

Izvršenje naredbe o zadržavanju povjeriće se policiji.

Zadržavanje može trajati najduže dva-deset i četiri sata. U tom roku okrivljeni mora biti saslušan i mora se donijeti rješenje o prekršaju.

Vrijeme za koje je okrivljeni zadržan prije donošenja rješenja o prekršaju uračunava se u izrečenu kaznu. Pri uračunavanju u kaznu, zadržavanje koje je trajalo duže od dvanaest sati račun se kao 30 KM novčane kazne.

Članak 138.

Na molbu okrivljenog koji ne živi stalno na teritoriji Bosne i Hercegovine, a želi da ga prije okončanja prekršajnog postupka napusti, sudija može dozvoliti da okrivljeni položi jamstvo kao obezbjeđenje za ispunjenje obveza koje mogu biti određene u rješenju o prekršaju. Sudija može zahtijevati da okrivljeni, pored polaganja jamstva, odredi punomoćnika koji će u njegovo ime primati pismena i zastupati ga u postupku ako su u pitanju njegova imovinska prava.

Jamstvo se ne može odrediti prije nego što je okrivljeni saslušan.

Jamstvo uvijek glasi na novčani iznos koji se određuje s obzirom na težinu prekršaja, visinu propisane kazne i veličinu štete nanesene oštećenj osobi. Jamstvo se sastoji u polaganju gotovog novca, vrijednosnih papira ili dragocjenosti.

Ako bude doneseno rješenje o obustavljanju postupka, položeno jamstvo se vraća.

Ako osoba koja je kažnjena za prekršaj po pravosnažnosti rješenja o prekršaju ne plati izrečenu kaznu ili imovinsku korist, iz položenog jamstva će se naplatiti ti iznosi i troškovi postupka, a ostatak će se vratiti kažnjenoj osobi.

3. Ispitivanje okrivljenog

Članak 139.

Ispitivanje okrivljenog vrši se, po pravilu, usmeno.

Ako sudija nađe da neposredno usmeno ispitivanje nije potrebno, s obzirom na značaj prekršaja i podataka kojima raspolaže, pozvaće okrivljenog da svoju obranu da pismeno. U takvom slučaju okrivljeni može zahtijevati da bude ispitivan.

Članak 140.

Kad se okrivljeni prvi put ispituje uzeće se od njega osobni podaci: ime i prezime, ime jednog roditelja, zanimanje, dan, mjesec, godina i mjesto rođenja, adresa, porodične prilike, državljanstvo i narodnost, školska sprema, imovinsko stanje, da li je i kad osuđivan ili kažnjavan za prekršaj, a ako je malodoban ko mu je zakonski zastupnik.

Poslije uzimanja ličnih podataka, okrivljenom se saopćava zašto se okrivljuje i pozvaće se da iznese svoju obranu.

Ako se ispituje predstavnik okrivljenog pravne osobe, prethodno se utvrđuje njegov identitet i da li je ovlašten da predstavlja okrivljeno pravnu osobu.

U pogledu ispitivanja okrivljenog, suočenja i učestvovanja tumača, shodno se primjenjuju odgovarajuće odredbe propisa o krivičnom postupku koje se primjenjuju na području Kantona.

4. Saslušanje svjedoka**Članak 141.**

Svjedoci se saslušavaju kad je to potrebno za utvrđivanje činjenica.

Svaka osoba koje je pozvano kao svjedok dužno je da se odazove pozivu i da svjedoči. Osobe koje se zbog iznemoglosti ili bolesti ne mogu da odazovu pozivu saslušaću se u svom stanu.

Članak 142.

Svjedok koji, i pored upozorenja na posljedice, bez opravdanog razloga odbije da svjedoči, kazniće se novčanom kaznom do 30 KM.

Ako svjedok ne plati novčanu kaznu sudija može narediti da se kazna naplati prinudno.

Žalba na rješenje o novčanoj kazni ne zadržava izvršenje rješenja.

Članak 143.

U pogledu oslobađanja od dužnosti svjedočenja, načina saslušanja svjedoka, suočenja i učestvovanja tumača, shodno se primjenjuju odgovarajuće odredbe propisa o krivičnom postupku koje se primjenjuju na području Kantona.

Članak 144.

Ako svjedok koji je uredno pozvan ne dođe a izostanak ne opravda, ili se bez odobrenja ili opravdanog razloga udalji sa mjesta gdje treba da bude saslušan, može se kazniti novčanom kaznom do 20 KM.

Rješenje o kazni unosi se u zapisnik.

Žalba na rješenje o novčanoj kazni ne zadržava izvršenje rješenja.

5. Uviđaj i vještačenje**Članak 145.**

Ako je za utvrđivanje i razrješenje kakve važne činjenice potrebno osobno i neposredno opažanje izvršiću se uviđaj.

Sudija koji je naredio uviđaj određuje koje će se osobe pozvati da prisustvuju uviđaju.

Članak 146.

Ako je za utvrđivanje ili za ocjenjivanje neke činjenice neophodno stručno znanje kojim ne raspolaže sudija određuje se vještak radi vještačenja. Vještačenje se može povjeriti i stručnoj ustanovi (bolnici, kemijskoj laboratoriji i dr.).

U slučaju odbijanja vještačenja shodno će se primjenjivati odredbe člana 142. do 144. ovog zakona.

Članak 147.

Okrivljeni, podnositelj zahtjeva i oštećeni mogu zahtijevati izuzeće vještaka.

O zahtjevu iz prethodnog stavka rješava sudija za prekršaje koji vodi postupak.

Žalba na rješenje kojim se odbija zahtjev za izuzeće vještaka odlaže izvršenje vještačenja, ukoliko ne postoji opasnost zbog odlaganja.

U pogledu izuzeća vještaka i načina vještačenja, shodno se primjenjuju odgovarajuće odredbe propisa o krivičnom postupku koje se primjenjuju na području Kantona.

6. Pretresanje prostorija i osoba

Članak 148.

Pretresanje stana i drugih prostorija, kao i pretresanje osobe, može se preduzeti samo u slučaju težih prekršaja, ako ima dovoljno osnova da će se u prostorijama ili kod pojedinih osobe naći predmeti ili tragovi koji bi mogli biti bitni za prekršajni postupak.

Pretresanje u vojnim ustanovama i vojnim jedinicama, kao i pretresanje vojnih osoba, može obavljati samo ovlaštení vojni organ.

Pretresanje prostorija koje pripadaju osobama koje uživaju imunitet u međunarodnom pravu nije dopušteno.

Članak 149.

Pretresanje određuje pismenom naredbom sudija koji vodi prekršajni postupak.

U slučaju potrebe, izvršenja naredbe o pretresu povjeriće se policiji.

Prije početka pretresanja naredba o pretresanju predaje se osobi na koju se odnosi. Ta osoba će se pozvati da dobrovoljno preda ono što se pretresanjem traži.

Pretresanje se obavlja danju, a noću samo kad treba da se nastavi pretresanje započeto danju.

Članak 150.

Držatelj stana ili prostorija, a u njegovom odsustvu jedan od odraslih članova domaćinstva, pozvaće se da prisustvuje pretresanju. Ako se pretresanje obavlja u preduzeću ili drugoj pravnoj licu pozvaće se ovlaštení predstavnik te pravne osobe da prisustvuje pretresanju.

Pretresanju prisustvuju dva punodobna građanina.

O svakom pretresanju sastavlja se zapisnik u kome se navodi naredba o pretresanju,

kao i predmeti koji su oduzeti prilikom pretresanja. Zapisnik potpisuju sve osobe koje obvezno prisustvuju pretresanju.

Osobi kod koje je pretresanje izvršeno izdaje se prepis zapisnika o pretresanju.

7. Privremeno oduzimanje predmeta

Članak 151.

Predmeti mogu biti privremeno oduzeti i prije donošenja rješenja o prekršaju.

Privremeno oduzimanje predmeta određuje naredbom sudija za prekršaje. Prepis te naredbe mora se predati osobi od koje se predmeti oduzimaju.

Osobi od koje se predmeti privremeno oduzimaju izdaje se potvrda sa tačnim naznačenjem i opisom oduzetih predmeta.

Ako je predmet podložan kvaru ili ako njegovo čuvanje iziskuje nesrazmjerne troškove, sud će odrediti da se takav predmet proda.

Sudija može, povodom prigovora zainteresirane osobe ili po službenoj dužnosti, privremeno oduzete predmete vratiti vlasniku.

Službena osoba organa inspekcije ili drugog organa, koje je na temelju zakona ovlašteno da privremeno oduzme predmete u svezi sa izvršenim prekršajem, dužno je da te predmete odmah preda sudiji za prekršaje.

8. Prekid prekršajnog postupka

Članak 152.

Sudija rješenjem prekida postupak:

1. ako ne zna prebivalište ili boravište okrivljenog ili je okrivljeni u bjegstvu ili inače nije dostupan nadležnim organima ili se nalazi u inozemstvu na neodređeno vrijeme.
2. ako je kod okrivljenog nastupilo privremeno duševno oboljenje ili privremena duševna poremećenost.

Prije nego što se postupak prekine, prikupiće se svi dokazi o prekršaju i odgovornosti okrivljenog do kojih se može doći.

Prekinuti postupak nastaviće se kad prestanu smetnje koje su ga izazvale.

O prekidu i nastavljaju postupka obavijestiće se oštećeni.

9. Usmeni pretres**Članak 153.**

Sudija koji vodi prekršajni postupak odrediće usmeni pretres ako je to potrebno radi boljeg razjašnjenja stvari.

Na usmeni pretres pozivaju se okrivljeni i njegov branitelj, a po potrebi, svjedoci i vještaci. Ako je okrivljeni pravna osoba, na usmeni pretres poziva se predstavnik pravne osobe.

O danu, satu i mjestu usmenog pretresa obavještava se i oštećeni ako se pozivanjem postupak ne bi odugovlačio.

Članak 154.

Sudija može odlučiti da se usmeni pretres održi u odsustvu okrivljenog koji je uredno pozvan, ako je ranije saslušan, a sudija nađe da prisustvo okrivljenog nije nužno za pravilno utvrđivanje stanja stvari. Pod istim uvjetima usmeni pretres može se održati i u odsustvu uredno pozvanog predstavnika okrivljenog pravne osobe.

Usmeni pretres će se održati i ako ne dođe uredno pozvani branitelj okrivljenog.

Članak 155.

Usmeni pretres je javan.

Sudija može odlučiti da se pretres ili jedan njegov dio održi bez prisustva javnosti, ako to zahtijeva opći interes ili razlozi morala.

Ako se postupak vodi samo protiv malodobnika, usmeni pretres će se uvijek održati bez prisustva javnosti.

Članak 156.

Usmeni pretres počinje objavljivanjem glavne sadržine zahtjeva po kome se vodi postupak, a nakon toga se pristupa saslušavanju okrivljenog. Ako su okrivljeni pravna osoba i odgovorna osoba, prvo se saslušava predstavnik pravne osobe, a poslije njega odgovorna osoba. Nakon saslušanja okrivljenog provodi se dokazni postupak saslušavanjem svjedoka i vještaka i izvođenjem drugih dokaza.

Članak 157.

Okrivljeni i njegov branitelj, predstavnik i branitelj pravne osobe i oštećeni imaju pravo da u toku pretresa predlažu dokaze i stavljaju druge prijedloge, a po odobrenju sudije mogu da postavljaju i pitanja osobama koje se ispituju odnosno saslušavaju.

Na usmenom pretresu posljednja riječ uvijek pripada okrivljenom, odnosno predstavniku okrivljene pravne osobe.

10. Povreda reda u prekršajnom postupku**Članak 158.**

Osoba koja se pred sudijom, i pored opomene nepristojno ponaša ili na drugi način ometa rad organa kazniće se novčanom kaznom do 30 KM.

Žalba na rješenje iz prethodnog stavka ne zadržava izvršenje rješenja.

GLAVA XVI**RJEŠENJE O PREKRŠAJU****1. Donošenje rješenja o prekršaju****Članak 159.**

Prekršajni postupak završava se donošenjem rješenja o prekršaju.

Rješenje o prekršaju zasniiva se na izvedenim dokazima i činjenicama koje su utvrđene u postupku.

Rješenjem o prekršaju obustavlja se prekršajni postupak ili se okrivljeni oglašava odgovornim i kažnjava za prekršaj.

Ako se prekršajni postupak vodi zbog više prekršaja, u rješenju će se navesti za koje se prekršaje postupak obustavlja, a za koje se okrivljeni oglašava odgovornim i kažnjava.

Članak 160.

Rješenje kojim se prekršajni postupak obustavlja donijeće se:

1. ako je u pitanju radnja koja nije predviđena kao prekršaj,

2. ako je okrivljeni za isti prekršaj pravosnažno kažnjen ili je prekršajni postupak bio obustavljen,
3. ako okrivljeni uživa pravo imuniteta po pravilima međunarodnog prava,
4. ako nastupi zastarjelost za vođenje prekršajnog postupka,
5. ako nema dokaza da je prekršaj učinio okrivljeni,
6. ako u toku postupka okrivljeni umre ili okrivljena pravna osoba prestane da postoji,
7. ako postoje okolnosti koje po ovom zakonu isključuju odgovornost za prekršaj, odnosno protivpravnost radnje,
8. ako podnositelj odustane od zahtjeva prije pravosnažnosti rješenja,
9. da je postupak, vođen bez zahtjeva ovlaštene osobe, odnosno organa,
10. da je okrivljeni u krivičnom postupku, odnosno u postupku o privrednom prestupu, pravosnažno oglašen krivim za djelo koje obuhvata obilježja prekršaja
11. ako postoje druge okolnosti koje isključuju vođenje prekršajnog postupka.

Članak 161.

U rješenju o prekršaju kojim se okrivljeni oglašava odgovornim, izreći će se:

1. za koji se prekršaj okrivljeni kažnjava, uz naznačenje činjenica i okolnosti iz kojih proizilaze obilježja prekršaja,
2. koji su propisi o prekršaju primijenjeni,
3. kojom kaznom se okrivljeni kažnjava,
4. odluka o zaštitnim mjerama i o oduzimanju imovinske koristi,
5. odluka o uračunavanju mjere zadržavanja,
6. odluka o troškovima postupka.

U rješenju o prekršaju naznačava se i rok u kome se novčana kazna ima platiti i upozorava se da će se, u slučaju neplaćanja novčane kazne u tom roku, naplata izvršiti prinudno, odnosno da će se novčana kazna zamijeniti kaznom zatvora.

Ako je izrečena zaštitna mjera oduzimanja predmeta, u rješenju se određuje i kako će se sa oduzetim predmetima postupiti. Ako tom mjerom nisu obuhvaćeni predmeti koji su privremeno oduzeti, u rješenju se određuje da se takvi predmeti vrate vlasniku.

2. Objavljivanje, izrada i dostavljanje rješenja o prekršaju

Članak 162.

Rješenje o prekršaju objavljuje se ako je okrivljeni prisutan.

Ako okrivljeni nije prisutan, rješenje o prekršaju se pismeno izrađuje u roku od osam dana od dana okončanja svih radnji u prekršajnom postupku i dostavlja se okrivljenom.

Članak 163.

Rješenje o prekršaju koje je objavljeno u prisustvu okrivljenog dostavlja mu se u ovjerenom prepisu osim ako on to ne zahtijeva i ako se odrekao prava na žalbu.

Na zahtjev okrivljenog, ovjereni prepis rješenja o prekršaju dostavlja se braniocu okrivljenog.

Ostalim osobama koje po ovom zakonu imaju pravo na žalbu protiv rješenja o prekršaju prepis rješenja o prekršaju se dostavlja samo na njihov zahtjev.

Svim podnositeljima zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka dostavlja se rješenje o prekršaju.

Članak 164.

Ako se rješenje o prekršaju objavljuje, u zapisnik se unosi izreka rješenja.

Članak 165.

Pismeno izrađeno rješenje o prekršaju sastoji se iz uvoda, izreke i obrazloženja.

Uvod rješenja sadrži: naziv općinskog suda za prekršaje, ime i prezime osobe koje su donijele rješenje i zapisničara, ime i prezime okrivljenog, predstavnika pravne osobe i branioca, odnosno naziv i sjedište okrivljene pravne osobe, koji je prekršaj predmet postupka i dan donošenja rješenja.

Izreka rješenja kojim se okrivljeni oglašava odgovornim sadrži: lične podatke o okrivljenom, odnosno naziv i sjedište okrivljene pravne osobe, odluku kojom se okrivljeni oglašava odgovornim za prekršaj i podatke navedene u članku 161. ovog zakona.

U slučaju sticaja prekršaja, u izreci rješenja unose se kazne utvrđene za pojedini prekršaj i ukupna kazna koja se izriče, kao i

zaštitne mjere ako su izrečene za jedan ili više prekršaja.

Izreka rješenja o prekršaju kojim se postupak obustavlja sadrži najpotrebnije podatke o okrivljenom, odnosno naziv i sjedište okrivljene pravne osobe, odluku kojom se prekršajni postupak obustavlja sa pozivom na odgovarajuće propise i odluku o troškovima postupka.

U obrazloženju rješenja iznosi se sažeto koje se činjenice i iz kojih razloga uzimaju kao dokazane ili nedokazane, koji razlozi su bili odlučni za primjenjivanje pravnih propisa, naročito pri utvrđivanju da li postoji, odnosno ne postoji prekršaj i odgovornost okrivljenog, koje okolnosti su uzete u obzir pri odmeravanju kazne, odnosno za obustavu prekršajnog postupka, kao i osnov za odluku o troškovima postupka.

Pismeno rješenje o prekršaju mora biti potpisano od sudije koji je donio rješenje i na njemu mora biti stavljen službeni pečat.

Pismeno rješenje o prekršaju koje se dostavlja okrivljenom i drugim osobama koja imaju pravo žalbe sadrži i uputstvo o pravu na žalbu.

Članak 166.

Greške u pisanju imena i brojeva, kao i druge očigledne greške u pisanju i računanju u rješenju o prekršaju ispravljaju se po službenoj dužnosti ili na prijedlog okrivljenog, podnositelja zahtjeva ili oštećenog.

Ispravke se vrše posebnim rješenjem i unose u izvornik.

Ako se radi o greškama u pogledu člana 161. stavk 1. ovog zakona, ispravljeni prepis rješenja dostavit će se osobama koje imaju pravo žalbe protiv rješenja.

U slučaju iz prethodnog stavka, rok za žalbu teče od dana dostavljanja rješenja iz stavka 2. ovog članka.

3. *Donošenje rješenja o prekršaju u skraćenom postupku*

Članak 167.

Rješenje o prekršaju može se donijeti i bez pozivanja i ispitivanja okrivljenog (skraćeni postupak) ako sudija za prekršaje nađe da se na temelju prijave ovlaštenog podnositelja, koja je

sačinjena na temelju službenih ili drugih podataka ili neposrednog zapažanja, nesumnjivo utvrđuje da je okrivljeni izvršio prekršaj.

Rješenje o prekršaju u skraćenom postupku može se donijeti za prekršaje za koje je propisana samo novčana kazna.

U skraćenom postupku ne može se izreći zaštitna mjera, osim zaštitne mjere oduzimanja predmeta čija vrijednost ne prelazi iznos od 500 KM i ne može se oduzeti imovinska korist čija vrijednost prelazi iznos od 500 KM.

Rješenje o prekršaju dostavlja se okrivljenom u roku od tri dana od dana donošenja.

Protiv rješenja o prekršaju okrivljeni može u roku od osam dana od dana prijema rješenja izjaviti prigovor. Neblagovremeni i nedopušteni prigovor odbacuje sudija koji je donio rješenje o prekršaju. Protiv rješenja o odbacivanju prigovora okrivljeni ima pravo žalbe Kantonalnom sudu za prekršaje u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

Ako okrivljeni u određenom roku podnese prigovor i prigovor se ne odbaci, sudija koji je donio rješenje o prekršaju staviće van snage to rješenje i nastaviće se redovan postupak.

Rješenje o prekršaju doneseno u redovnom postupku u pogledu kazne ne može za okrivljenog biti nepovoljnije od rješenja koje je povodom njegovog prigovora stavljeno van snage.

Rješenje o prekršaju malodobnika ne može se donijeti u skraćenom postupku.

Glava XVII

REDOVNI PRAVNI LIJEKOVI

Članak 168.

Protiv rješenja o prekršaju donesenog u prvom stupnju može se izjaviti žalba Kantonalnom sudu za prekršaje.

Žalba se podnosi u roku od osam dana od dana prijema rješenja. Žalba se podnosi organu koji je donio rješenje u prvom stupnju.

Članak 169.

Žalbu mogu izjaviti okrivljeni, zakonski zastupnik okrivljenog, odnosno branitelj, kao i bračni drug, roditelj i dijete okrivljenog.

Za okrivljenu pravnu osobu žalbu izjavljuje njegov predstavnik ili branilac.

Žalbu može izjaviti tužitelj i drugi podnositelj zahtjeva.

Ako je izrečena zaštitna mjera oduzimanja predmeta čiji vlasnik nije okrivljeni, vlasnik predmeta može izjaviti žalbu samo u pogledu odluke o toj mjeri.

Branitelj, bračni drug, roditelj ili dijete okrivljenog mogu izjaviti žalbu i bez posebnog ovlaštenja okrivljenog, ali ne i protiv njegove volje.

Članak 170.

Okrivljeni se može odreći prava na žalbu ako je u njegovom prisustvu objavljeno rješenje o prekršaju, a od izjavljene žalbe može odustati do donošenja odluke u drugom stupnju.

Odricanje i odustajanje od žalbe ne može se opozvati.

Članak 171.

Žalba sadrži naznaku rješenja o prekršaju protiv kog se izjavljuje i potpis podnositelja žalbe.

Podnositelj žalbe je dužan da u žalbi navede u čemu je nezadovoljan rješenjem o prekršaju, ali žalbu ne mora posebno obrazložiti.

U žalbi se mogu iznositi nove činjenice i novi dokazi. Pozivajući se na nove činjenice podnositelj žalbe je dužan da navede dokaze kojima bi se te činjenice imale dokazati.

Ako podnositelj žalbe u žalbi iznosi i nove dokaze, dužan je da obrazloži iz kojih razloga te dokaze ranije nije iznio, kao i da navede činjenice koje pomoću novih dokaza želi da dokaže.

Ako je žalba nerazumljiva ili ne sadrži sve što je potrebno da bi se po njoj moglo postupiti, pozvat će se podnositelac da se u određenom roku, koji ne može biti kraći od 3, ni duži od 8 dana, ispravi, odnosno dopuni, a ako to ne učini, žalba će se odbaciti. Na isti način će se postupiti i sa ostalim nerazumljivim, odnosno nepotpunim podnescima.

Članak 172.

Rješenje o prekršaju može se pobijati:

1. zbog bitne povrede odredaba prekršajnog postupka,

2. zbog povrede materijalnog propisa o prekršaju,
3. zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja,
4. zbog odluke o kazni, ukoru, zaštitnoj mjeri, oduzimanju imovinske koristi i troškovima prekršajnog postupka.

Članak 173.

Bitna povreda odredaba prekršajnog postupka postoji:

1. ako je rješenje o prekršaju donio sudija koji se morao izuzeti ili je bio izuzet da vodi postupak,
2. ako okrivljeni nije ispitan prije donošenja rješenja o prekršaju, osim u slučajevima predviđenim ovim zakonom,
3. ako je okrivljenom ili oštećenom uskraćeno pravo da u postupku upotrebljava svoj jezik,
4. ako organ nije bio stvarno nadležan da rješava u toj stvari,
5. ako je povrijeđen propis prekršajnog postupka po pitanju da li je zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka podnesen od ovlaštenog organa ili oštećenog,
6. ako u cijelosti nije odlučeno o zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka ili ako je odlučeno mimo tog zahtjeva,
7. ako se rješenje o prekršaju zasniva na dokazu na kome se po odredbama ovog zakona nije moglo zasnivati osim ako je, s obzirom na druge dokaze, očigledno da bi i bez tog dokaza bilo doneseno isto rješenje,
8. ako je rješenjem o prekršaju povrijeđena odredba člana 167. stavk 6. ovog zakona,
9. ako je izreka rješenja o prekršaju nerazumljiva, protivrječna sama sebi ili razlozima rješenja ili ako rješenje uopće nema razloga ili u njemu nisu navedeni razlozi o odlučnim činjenicama ili su ti razlozi potpuno nejasni ili u znatnoj mjeri protivrječni ili ako o odlučnim činjenicama postoji znatna protivrječnost između onoga što se navodi u razlozima rješenja i sadržine isprava ili zapisnika o iskazima datim u prekršajnom postupku i samih tih isprava ili zapisnika.

Bitna povreda prekršajnog postupka postoji i ako sudija u toku postupka ili prilikom donošenja rješenja o prekršaju nije primijenio ili je pogrešno primijenio neku odredbu ovog zakona

ili je u postupku povrijeđeno pravo obrane, a to je bilo ili je moglo biti od uticaja na zakonito i pravilno donošenje rješenja o prekršaju.

Članak 174.

Povreda materijalnog propisa o prekršaju postoji ako je povrijeđen taj propis po pitanju:

1. da li je radnja opisana u zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka prekršaj,
2. da li ima okolnosti koje isključuju odgovornost za prekršaj,
3. da li ima okolnosti koje isključuju gonjenje za prekršaj, a naročito da li je nastupila zastarjelost pokretanja i vođenja prekršajnog postupka ili je stvar već pravosnažno riješena,
4. da li je u pogledu prekršaja koji je predmet zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka primijenjen zakon ili drugi propis koji se ne može primijeniti,
5. da li je odlukom o kazni, ukoru, zaštitnoj mjeri ili mjeri oduzimanja imovinske koristi prekoračeno ovlaštenje koje sudija ima po zakonu,
6. da li su povrijeđene odredbe o uračunavanju zadržavanja u kaznu.

Članak 175.

Rješenje o prekršaju može se pobijati zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja kada je neka odlučna činjenica pogrešno utvrđena ili nije utvrđena.

Nepotpuno utvrđeno činjenično stanje postoji i kada na to ukazuju nove činjenice ili novi dokazi.

Članak 176.

Rješenje o prekršaju može se pobijati zbog odluke o kazni kada nije prekoračeno zakonsko ovlaštenje, ali službena osoba nije pravilno odmjerilo kaznu s obzirom na okolnosti koje utiču da kazna bude veća i manja. Odluka o kazni može se pobijati i zbog toga što je sudija primijenio ili nije primijenio odredbe o ublažavanju kazne ili što sudija nije izrekao ukor i ako su za to postojali zakonski uvjeti.

Rješenje o prekršaju u pogledu zaštitne mjere ili oduzimanju imovinske koristi može se pobijati ako ne postoje povrede zakona, ali je sudija nepravilno izrekao ove mjere ili ih nije izrekao, iako su za to postojali zakonski uslovi.

Rješenje o prekršaju može se pobijati u pogledu odluke o troškovima postupka, kada je ta odluka donesena protivno odredbama ovog zakona.

Članak 177.

Neblagovremenu ili nedopuštenu žalbu odbaciće sudija koji je rješenje o prekršaju donio u prvom stupnju. Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Kantonalnom sudu za prekršaje u roku od tri dana.

Blagovremenu žalbu sudija, koji je rješenje o prekršaju donio u prvom stupnju, dužan je da bez odlaganja dostavi Kantonalnom sudu za prekršaje.

Članak 178.

Ako sudija koji je donio rješenje o prekršaju u prvom stupnju, povodom žalbe na to rješenje, nađe da je provedeni dokazni postupak bio nepotpun, a to bi moglo da bude od uticaja na pravilno odlučivanje, dopuniće postupak prije dostavljanja žalbe Kantonalnom sudu za prekršaje.

Ako sudija koji je donio rješenje o prvom stupnju u cjelini usvoji razloge iznesene u žalbi, može izmijeniti rješenje protiv kog je izjavljena žalba, poslije provedene dopune postupka sukladno prethodnom stavu.

Članak 179.

Kantonalni sud za prekršaje odbaciće rješenjem neblagovremenu ili nedopuštenu žalbu, ako je to propustio da učini sudija koji je rješenje o prekršaju donio u prvom stupnju.

Rješavajući o žalbi, Kantonalni sud za prekršaje može rješenje o prekršaju potvrditi, ukinuti i preinačiti.

Kantonalni sud za prekršaje odbiće žalbu kao neosnovanu i potvrditi rješenje sudije koji je rješenje o prekršaju donio u prvom stupnju, ako utvrdi da ne postoje razlozi zbog kojih se rješenje pobija, niti bitne povrede prekršajnog postupka, odnosno materijalnog propisa na koje treba paziti po službenoj dužnosti.

Kantonalni sud za prekršaje će, uvažavajući žalbu, ukinuti rješenje doneseno u prvom stupnju i predmet vratiti na ponovno rješavanje ako utvrdi da je učinjena bitna povreda odredaba prekršajnog postupka ili nađe da zbog

pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja sudija koji je rješenje o prekršaju donio u prvom stupnju treba da provede novi postupak i da ponovo rješava u istoj stvari.

U obrazloženju rješenja Kantonalni sud za prekršaje treba da ocijeni žalbene navode i da ukaže na povrede zakona koje je uzeo u obzir po službenoj dužnosti.

Kad se prvostepeno rješenje o prekršaju ukine zbog povreda prekršajnog postupka, u obrazloženju rješenja će se navesti koje su povrede učinjene i u čemu se povreda sastoji.

Kad se prvostepeno rješenje ukida zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, navedeće se u čemu se sastoje nedostaci postupka odnosno zašto su novi dokazi i nove činjenice važni i od uticaja za donošenje pravilne odluke.

Kantonalni sud za prekršaje će, uvažavajući žalbu, preinačiti rješenje doneseno u prvom stupnju ako utvrdi da su odlučne činjenice u rješenju pravilno utvrđene, ali da se s obzirom na utvrđeno činjenično stanje a na temelju pravilne primjene propisa ima donijeti drugačije rješenje. Kantonalni sud za prekršaje će preinačiti rješenje doneseno u prvom stupnju i kad nađe da postoje povrede zakona koje se mogu otkloniti i bez ukidanja takvog rješenja ili da pri odmjerenju kazne ili izricanju zaštitne mjere treba drukčije ocijeniti okolnosti koje se uzimaju u obzir.

Kantonalni sud za prekršaje može preinačiti rješenje doneseno u prvom stupnju i kad nađe da je sudija koji je rješenje donio pogrešno ocijenio isprave ili druge dokaze koje je sam izveo i na kojima je rješenje zasnovano.

Ako Kantonalni sud za prekršaje povodom ma čije žalbe utvrdi da su razlozi zbog kojih je donio odluku u korist okrivljenog koji se žalio, od koristi i za kojeg od okrivljenih koji nisu izjavili žalbu u tom pravcu, postupat će po službenoj dužnosti kao da takva žalba postoji.

Protiv drugostepenog rješenja žalba nije dopuštena.

Sudija je dužan da izvede sve radnje i raspravi sva sporna pitanja na koja je ukazao Kantonalni sud za prekršaje u svom rješenju.

Članak 180.

Osobe čija su prava povrijeđena rješenjem donesenim u prekršajnom postupku, osim rješenja iz članka 163. i 170. ovog zakona mogu izjaviti

žalbu uvijek kad u ovom zakonu nije izričito određeno da žalba nije dozvoljena.

Žalba se podnosi u roku od tri dana od dana usmenog saopćenja rješenja, a ako rješenje nije usmeno saopćeno, od dana prijema rješenja.

Na žalbu iz stavka 1. ovog članka primjenjuju se odredbe članka 167. do 179. ovog zakona.

U pogledu postupka po žalbi shodno se primjenjuju odgovarajuće odredbe propisa o krivičnom postupku koje se primjenjuju na području Kantona.

Glava XVIII

IZVANREDNI PRAVNI LIJEKOVI

1. Ponavljanje postupka

Članak 181.

Na zahtjev osobe kažnjene za prekršaj ili njegovog branioca, sudija koji je odlučivao u prvom stupnju ponoviti prekršajni postupak:

1. ako se dokaže da je rješenje o prekršaju zasnovano na lažnoj ispravi ili na lažnom iskazu svjedoka ili vještaka,
2. ako se dokaže da je do rješenja o prekršaju došlo usljed krivičnog djela službene osobe koja je provodila postupak ili je u njemu učestvovala,
3. ako se utvrdi da je osoba koja je kažnjena za prekršaj za istu radnju već jednom kažnjena u prekršajnom postupku, krivičnom postupku ili u postupku za privredni prestup,
4. ako se iznesu nove činjenice ili se podnesu novi dokazi koji bi sami za sebe ili u svezi sa ranijim dokazima doveli do drukčijeg rješenja da su bili poznati u ranijem postupku.

Zahtjev za ponavljanje postupka u slučajevima iz stava 1. točka 1. do 3. ovog članka može se podnijeti u roku od šest mjeseci od dana pravosnažnosti odluke donesene u krivičnom postupku, prekršajnom postupku, odnosno postupku za privredni prestup.

Zahtjev za ponavljanje postupka u slučaju iz stavka 1. točka 4. ovog članka može se podnijeti u roku od tri mjeseca od dana saznanja za nove činjenice ili nove dokaze, a najkasnije u roku od jedne godine od dana pravosnažnosti rješenja o prekršaju.

Poslije smrti osobe koja je kažnjena za prekršaj, zahtjev za ponavljanje postupka mogu podnijeti njegov bračni drug, djeca, roditelji, staratelj ili usvojitelj.

Članak 182.

Zahtjev za ponavljanje postupka ne odgađa izvršenje rješenja o prekršaju povodom kog se traži ponavljanje postupka, ali ako sudija koji odlučuje o ponavljanju postupka smatra da ima osnova da se zahtjev uvaži, može odgoditi, odnosno prekinuti izvršenje rješenja dok ne odluči o ponavljanju postupka.

Ako se ponavljanje postupka dozvoli, sudija koji odlučuje o ponavljanju postupka odgodice izvršenje rješenja za koje je dozvolio ponavljanje postupka.

Ako je pravna osoba koja je kažnjena za prekršaj prestala da postoji, zahtjev za ponavljanje postupka može podnijeti pravna osoba koja je preuzela imovinu pravne osobe kažnjene za prekršaj.

U ponovljenom postupku rješenje o prekršaju ne može biti izmijenjeno na štetu kažnjene osobe.

Ako se zahtjev za ponavljanje postupka odbije može se izjaviti žalba Kantonalnom sudu za prekršaje u roku od tri dana od dana prijema rješenja.

U pogledu ponavljanja postupka shodno se primjenjuju odgovarajuće odredbe propisa o krivičnom postupku koje se primjenjuju na području Kantona.

2. Zahtjev za sudsku zaštitu

Članak 183.

Zahtjev za sudsku zaštitu dozvoljen je protiv rješenja o prekršaju koje je donio Kantonalni sud za prekršaje.

Zahtjev za sudsku zaštitu može podnijeti kažnjeni, zakonski zastupnik kažnjenog, odnosno njegov branilac.

Ako je izrečena zaštitna mjera oduzimanja predmeta čiji vlasnik nije kažnjen i vlasnik predmeta može podnijeti zahtjev za sudsku zaštitu samo u pogledu odluke o toj mjeri.

O zahtjevu za sudsku zaštitu rješava Kantonalni sud u Zenici. (u daljem tekstu: Kantonalni sud).

Zahtjev za sudsku zaštitu ne odgađa izvršenje rješenja, ali na zahtjev kažnjenog Kantonalni sud može narediti Kantonalnom sudu za prekršaje da odgodi, odnosno prekine izvršenje rješenja dok ne odluči o zahtjevu, ako ima osnova iz kojih može zaključiti da će udovoljiti zahtjevu.

Članak 184.

Zahtjev za sudsku zaštitu može se izjaviti protiv rješenja Kantonalnog suda za prekršaje donesenog u drugom stupnju kad je izrečena:

- novčana kazna pravnoj osobi, imaocu radnje i osobi koja obavlja samostalnu djelatnost u iznosu preko 1000 KM a odgovornoj osobi u pravnoj osobi ili drugom pojedincu preko 500 KM,
- zaštitna mjera zabrane vršenja samostalne djelatnosti,
- zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom vozaču motornog vozila po zanimanju,
- zaštitna mjera oduzimanja predmeta ako vrijednost oduzetog predmeta iznosi preko 3.000 KM,
- zaštitna mjera oduzimanja imovinske koristi, ako oduzeta imovinska korist prelazi iznos od 3.000 KM.

Zahtjev za sudsku zaštitu može se izjaviti iz sljedećih razloga:

1. ako je rješenjem o prekršaju povrijeđen materijalni propis,
2. ako je u prekršajnom postupku učinjena povreda odredaba postupka koja je uticala ili je mogla uticati na zakonito i pravilno donošenje rješenja o prekršaju (bitna povreda postupka),
3. ako je činjenično stanje nepotpuno utvrđeno ili ako je iz utvrđenih činjenica izveden nepravilan zaključak u pogledu činjeničnog stanja.

Članak 185.

Zahtjev za sudsku zaštitu podnosi se u roku od osam dana od dana prijema rješenja o prekršaju donesenog u drugom stupnju.

Zahtjev za sudsku zaštitu predaje se pismeno organu koji je donio rješenje o prekršaju u prvom stupnju, koji će bez odlaganja zajedno sa špisima, dostaviti Kantonalnom sudu.

Članak 186.

Kantonalni sud odlučuje o zahtjevu za sudsku zaštitu u nejavnoj sjednici, u vijeću sastavljenom od trojice sudija.

Ako je prijavu za pokretanje prekršajnog postupka podnio kantonalni tužitelj, ili drugi organ, Kantonalni sud će, prije zakazivanja sjednice vijeća, primjerak zahtjeva za sudsku zaštitu, zajedno sa spisima, dostaviti kantonalmu tužitelja, koji je dužan da ih bez odlaganja razmotri i u roku od 15 dana od dana prijema spisa vrati tom sudu sa svojim pismenim prijedlogom ili obavještenjem da će prijedlog staviti na sjednici vijeća.

Sjednica vijeća može se održati i bez prisustva uredno pozvanog kantonalnog tužitelja.

Članak 187.

Kantonalni sud će ukinuti rješenje o prekršaju ako utvrdi da je zahtjev za sudsku zaštitu osnovan.

Ako Kantonalni sud utvrdi da je povrijeđen materijalni propis, a utvrđeno činjenično stanje pruža pouzdan osnov za donošenje drukčijeg rješenja, može donijeti odluku kojom preinačava drugostepeno rješenje.

Članak 188.

U pogledu postupka za rješavanje o zahtjevu za sudsku zaštitu, ukoliko ovim zakonom nije drugačije određeno, shodno se primjenjuju odredbe Zakona o krivičnom postupku, po žalbi na presudu prvostepenog suda.

3. Zahtjev za zaštitu zakonitosti**Članak 189.**

Zahtjev za zaštitu zakonitosti može se podići protiv drugostepenog rješenja Kantonalnog suda za prekršaje, kojim je povrijeđen zakon ili drugi propis koji predviđa prekršaje.

Zahtjev za zaštitu zakonitosti podiže kantonalni tužilac u roku od tri mjeseca od dana kada je kažnjenoj osobi uručeno rješenje po žalbi.

Zahtjev za zaštitu zakonitosti ne može se podići ako je Kantonalni sud rješavao po zahtjevu za sudsku zaštitu (članak 183.).

Članak 190.

O zahtjevu za zaštitu zakonitosti rješava Kantonalni sud u nejavnoj sjednici, u vijeću sastavljenom od trojice sudija.

O nejavnoj sjednici sud će uvijek obavijestiti kantonalnog tužitelja.

Članak 191.

Zahtjev za zaštitu zakonitosti ne odgađa izvršenje rješenja o prekršaju, ali Kantonalni sud pri rješavanju zahtjeva može narediti nadležnom općinskom sudu za prekršaje da odgodi, odnosno prekine izvršenje rješenja dok konačno ne odluči o podignutom zahtjevu.

Članak 192.

U pogledu postupka za rješavanje o zahtjevu za zaštitu zakonitosti shodno se primjenjuju odgovarajuće odredbe propisa o krivičnom postupku koje se primjenjuju na području Kantona.

Glava XIX**POSEBNI POSTUPCI****1. Postupak prema malodobnicima****Članak 193.**

U prekršajnom postupku prema starijem malodobniku primjenjuju se odredbe ove glave, a ostale odredbe prekršajnog postupka predviđene ovim zakonom samo ako nisu u suprotnosti sa odredbama ove glave.

Kod preduzimanja radnji prema malodobnom učinitelju prekršaja u njegovom prisustvu, a naročito pri njegovom ispitivanju, osobe koje učestvuju u postupku dužne su da postupaju obazrivo, vodeći računa o duševnoj razvijenosti, osjetljivosti i osobnim svojstvima malodobnika.

Niko ne može biti oslobođen od dužnosti da svjedoči o okolnostima potrebnim za ocjenjivanje duševne razvijenosti malodobnika, upoznavanje njegove osobnosti i prilika u kojima živi.

Kad je stariji malodobnik učestvovao u izvršenju prekršaja zajedno sa punoljetnim

osobama, postupak prema njemu će se izdvojiti i sprovesti prema odredbama ove glave.

Iz opravdanih razloga može se postupak prema starijem malodobniku voditi zajedno sa postupkom protiv punodobna osobe i sprovesti po općim odredbama ovog zakona.

U postupku prema starijem malodobniku organ skrbništva i roditelj odnosno skrbnik malodobnika imaju pravo da se upoznaju sa tokom postupka, da u toku postupka stavljaju prijedloge i da ukazuju na činjenice i dokaze koji su od važnosti za donošenje pravilne odluke.

Članak 194.

Ako je protiv starijeg malodobnika pokrenut prekršajni postupak za prekršaj za koji je propisana kazna zatvora, prije donošenja rješenja o prekršaju pribavit će se mišljenje organa skrbništva o osobnosti malodobnika.

U slučaju iz prethodnog stavka organ skrbništva ukazat će sudu na sve okolnosti koje su od značaja za donošenje pravilne i zakonite odluke, a naročito na ranije vladanje malodobnika i na njegove porodične prilike.

Članak 195.

Prekršajni postupak prema starijem malodobniku je hitan.

Sudija može odlučiti da se ne pokrene prekršajni postupak protiv starijeg malodobnika, ako smatra da ne bi bilo čelishodno da se postupak vodi s obzirom na prirodu prekršaja i okolnosti pod kojima je prekršaj učinjen, raniji život malodobnika i njegova osobna svojstva.

U slučaju iz prethodnog stavka rješenjem će se odbaciti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka sa navođenjem razloga zbog kojih je zahtjev odbačen.

Protiv rješenja o prekršaju donesenog u postupku prema malodobniku, kojim je malodobna oglašen krivim za prekršaj, žalbu mogu izjaviti pored osobe iz članka 169. stavk 1, 3, 4 i 5. ovog zakona, još i skrbnik, brat, sestra i hranitelj starijeg malodobnika.

Osobe iz prethodnog stavka mogu izjaviti, žalbu u korist starijeg malodobnika i protiv njegove volje.

Članak 196.

Zahtjev za sudsku zaštitu u postupku prema starijem malodobniku može se podnijeti kako u slučaju kad je povrijeđen zakon, tako i kad je nepravilno primijenjena kazna ili zaštitna mjera prema maloljetniku.

Kad sudija utvrdi da malodobnik, u vrijeme izvršenja prekršaja nije imao navršenih 16 godina života, odbaciće zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka odnosno obustaviće prekršajni postupak, a maloljetnika će poučiti da ubuduće ne vrši prekršaje.

U slučaju iz prethodnog stava sudija za prekršaje će obavijestiti roditelje odnosno skrbnik malodobnika kao i organ skrbništva o prekršaju koji je učinjen, a po potrebi može to saopćiti i školi odnosno organizaciji ili zajednici u kojoj malodobnik radi ili u kojoj je smješten.

2. Naplata novčane kazne na licu mjesta

Članak 197.

Za lakše prekršaje za koje je propisana novčana kazna u utvrđenom iznosu koji za pravnu osoba i imaoca radnje ne prelazi 500 KM, a za odgovornu osoba i drugog pojedinca ne prelazi 100 KM, mogu se tim propisom ovlastiti određena službena osoba kantonalnog odnosno općinskog organa da na licu mjesta naplaćuju novčane kazne u utvrđenom iznosu od osobe koje se zateknu u izvršenju prekršaja. O naplaćenju novčanoj kazni izdaje se potvrda.

Protiv naplaćene novčane kazne na licu mjesta ne može se izjaviti žalba ni drugi pravni lijek.

Nije dozvoljeno naplaćivanje novčane kazne na licu mjesta za više prekršaja izvršenih u sticaju.

Ako se novčana kazna ne naplati na licu mjesta ili ako osoba koja je učinila prekršaj novčanu kaznu ne plati odmah, odnosno u roku od petnaest dana, podniće se zahtjev organu koji vodi prekršajni postupak. Za taj prekršaj ne može se izreći novčana kazna veća od kazne koja se može naplatiti na licu mjesta.

3. Postupak za povrat novčanih iznosa u slučaju neopravdanog kažnjavanja

Članak 198.

Osoba kojoj je u prekršajnom postupku neopravdano izrečena novčana kazna, zaštitna mjera oduzimanja predmeta ili oduzimanje imovinske koristi ima pravo na povrat plaćene novčane kazne, povrat predmeta ili novčane vrijednosti oduzetog predmeta i povrat oduzete imovinske koristi (u daljem tekstu: povrat novčanog iznosa).

Smatra se da je osoba neopravdano kažnjeno ako je u slučaju preinačenja pravonažnog rješenja o prekršaju ili ukidanju pravosnažnog rješenja o prekršaju postupak protiv njega pravosnažno obustavljen usljed toga što je utvrđeno da djelo nije prekršaj ili što postoje osnovi koji isključuju odgovornost učinitelja prekršaja ili što nema dokaza da je ono učinilo prekršaj.

Povrat novčanog iznosa ne može zahtijevati kažnjena osoba koja je svojim lažnim priznanjem prouzrokovalo kažnjavanje.

Članak 199.

Pravo na povrat novčanog iznosa prestaje ako je zahtjev za povrat podnesen nakon isteka šest mjeseci od dana prijema pravosnažnog rješenja o obustavi postupka.

Zahtjev za povrat novčanog iznosa podnosi se i o zahtjevu odlučuje nadležni prvostepeni organ. Ako u roku od 60 dana od dana prijema zahtjeva prvostepeni organ ne donese rješenje po zahtjevu, može se podnijeti tužba za naknadu štete. Rok za podnošenje tužbe je 30 dana od dana saopćenja rješenja, odnosno 60 dana od dana prijema rješenja.

U pogledu povraćaja novčanih iznosa zbog neopravdanog kažnjavanja shodno se primjenjuju odgovarajuće odredbe propisa o krivičnom postupku koje se primjenjuju na području Kantona.

4. Postupak za oduzimanje predmeta i za oduzimanje imovinske koristi**Članak 200.**

Rješenje o prekršaju kojim je izrečena zaštitna mjera oduzimanja predmeta koji nije svojina učionitelja prekršaja ili njima ne raspolaze prava osoba - učinitelj prekršaja dostavlja se vlasniku predmeta, ako je vlasnik poznat.

Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka vlasnik predmeta ima pravo da izjavi žalbu zbog

nepostojanja zakonskog osnova za oduzimanje predmeta.

Imovinska korist postignuta izvršenjem prekršaja utvrđuje se u prekršajnom postupku po službenoj dužnosti.

Sudija je dužan da u toku postupka prikuplja dokaze i izvida okolnosti koje su važne za utvrđivanje imovinske koristi.

Članak 201.

Sudija će odmjeriti visinu iznosa imovinske koristi po slobodnoj ocjeni ako bi njeno utvrđivanje bilo vezano sa nesrazmjernim teškoćama ili sa znatnim odugovlačenjem postupka.

Članak 202.

Ako je nakon pokretanja prekršajnog postupka okrivljena pravna osoba prestala da postoji, sudija koji je pokrenuo postupak provešće posebno postupak protiv pravne osobe na koju su prešle obveze pravne osobe koja je prestala da postoji, i to samo u pogledu oduzimanja imovinske koristi koja je postignuta izvršenjem prekršaja.

Oduzimanje imovinske koristi može se izreći samo u visini vrijednosti imovine koja je preuzeta od okrivljene pravne osobe koja je prestala da postoji.

Protiv rješenja donesenog sukladno stavkom 1. ovog članka dopuštena je žalba Kantonalnom sudu za prekršaje u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja.

Članak 203.

U pogledu postupka za oduzimanje imovinske koristi shodno će se primjenjivati odgovarajuće odredbe propisa o krivičnom postupku koje se primjenjuju na području Kantona.

Glava XX**IZVRŠENJE RJEŠENJA O PREKRŠAJU****Članak 204.**

Rješenje o prekršaju izvršava se kad postane pravosnažno i ako za izvršenje ne postoje zakonske smetnje.

Rješenje o prekršaju kojim je izrečena novčana kazna ili je odlučeno o naknadi troškova postupka, ili je izrečena mjera oduzimanja imovinske koristi, izvršava se kad istekne u rješenju određeni rok za plaćanje kazne, troškova postupka, odnosno imovinske koristi.

Članak 205.

Rješenje o prekršaju može se izvršiti i prije njegove pravosnažnosti u sljedećim slučajevima:

1. ako okrivljeni ne može da dokaže svoj identitet ili nema stalnog boravišta u Bosni i Hercegovini ili ako odlazi u inozemstvo radi boravka, a općinski sud za prekršaje nađe da postoji bojazan da će okrivljeni osujetiti izvršenje izrečene kazne,

2. ako je okrivljenom izrečena kazna zatvora za teži prekršaj javnog reda i mira, a općinski sud za prekršaje nađe da postoji osnovana bojazan da će okrivljeni nastaviti sa vršenjem istovrsnih prekršaja ili će osujetiti izvršenje kazne zatvora.

U slučajevima iz prethodnog stava općinski sud za prekršaje će u rješenju o prekršaju ili posebnim rješenjem odrediti da okrivljeni i prije pravosnažnosti rješenja pristupi izvršenju izrečene kazne.

Ako okrivljeni izjavi žalbu protiv rješenja kojim je određeno izvršenje rješenja prije pravosnažnosti, općinski sud za prekršaje je dužan da žalbu sa spisom predmeta dostavi Kantonalnom sudu za prekršaje u roku od 24 sata, računajući od sata kada je žalbu primio, a Kantonalni sud za prekršaje dužan je da po žalbi odluči i svoje rješenje dostavi općinskom sudu za prekršaje u roku od 48 sati, računajući od sata prijema spisa predmeta.

Članak 206.

Rješenje o prekršaju donešeno u postupku prema starijem malodobniku ne može se izvršiti prije pravosnažnosti.

Članak 207.

Kazna zatvora, novčana kazna i zaštitne mjere izvršavaju se po propisima o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija.

Članak 208.

Rješenje o prekršaju, u dijelu o troškovima prekršajnog postupka, izvršava sudija koji je u prvom stupnju donio rješenje.

Prinudna naplata troškova prekršajnog postupka vrši se po propisima koji važe za prinudnu naplatu poreza, s tim što se ti troškovi ne mogu prinudno naplatiti izvršenjem na nepokretnostima.

Članak 209.

Izvršenje rješenja o prekršaju, u dijelu koji se odnosi na oduzimanje imovinske koristi, vrši se po propisima o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija.

Glava XXI

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 210.

Predsjednike, odnosno sudije za prekršaje koji ne ispunjavaju zakonske uvjete za obavljanje navedenih funkcija u pogledu stručne spreme, položenog pravosudnog ispita, odnosno ispita suca za prekršaje, te predsjednike, odnosno sudije općinskih sudova za prekršaje koji nisu imenovani na navedenu funkciju nakon raspisanog konkursa, na prijedlog općinskog načelnika od strane općinskog vijeća, stupanjem na snagu ovog Zakona, rasporedit će se, sukladno stručnoj spremi, u općinske službe općine u kojoj su obavljali funkciju predsjednika, odnosno suca za prekršaje.

Članak 211.

Službenike i namještenike koji ne ispunjavaju uvjete za obavljanje poslova u pogledu stručne spreme propisane Uredbom o poslovima osnovnih djelatnosti i pomoćno-tehničkim poslovima i uvjetima za njihovo vršenje u organima uprave i službama za upravu u Federaciji Bosne i Hercegovine preuzet će općine i rasporediti ih sukladno stručnoj spremi u općinske službe.

Članak 212.

Općine će rasporediti u općinske službe suce za prekršaje i službenike i namještenike ukoliko ih je uposlen veći broj od potrebnog broja propisanog Pravilnikom o orijentacionim mjerilima o potrebnom broju općinskih sudija za prekršaje i ostalih službenika i namještenika u

sudovima za prekršaje Zeničko-dobojskog kantona.

Članak 213.

Općine će svu zatečenu opremu, predmete, registracijski materijal i arhivsku građu iz nadležnosti dosadašnjeg organa staviti na upotrebu općinskom sudu za prekršaje.

Članak 214.

Odredbe o kaznama i zaštitnim mjerama koje su predviđene za prekršaje u kantonalnim i drugim propisima donesenim do dana stupanja na snagu ovog zakona uskladiće se u roku od šest mjeseci u odnosu na visinu kazne, odnosno zaštitne mjere sa kaznama odnosno zaštitnim mjerama propisanim ovim zakonom.

Dok se ne izvrši usklađivanje propisa sukladno prethodnim stavu, kazne i zaštitne mjere predviđene za prekršaje u kantonalnim i drugim propisima donesenim do dana stupanja na snagu ovog zakona ne mogu se izricati preko najveće mjere kazne, odnosno vrste zaštitne mjere određene ovim zakonom.

Odredba stava 2. ovog člana primjenjivat će se i na zatečene propise iz oblasti prekršaja.

Članak 215.

Prekršajni postupak u kome do dana početka rada općinskog suda za prekršaje ne bude doneseno pravosnažno rješenje o prekršaju završiće se po odredbama ovog zakona.

Na zahtjev za ponavljanje postupka, zahtjev za sudsku zaštitu i zahtjev za zaštitu zakonitosti, zbog prekršaja, a koji je podnesen do dana početka rada općinskog suda za prekršaje i o njemu nije odlučeno, primijenit će se odredbe ovog zakona.

Rješenje o prekršaju koje je postalo pravosnažno prije početka primjene ovog zakona, izvršiće se po propisima koji su tog dana bili na snazi.

Članak 216.

Predsjednik Kantonalnog suda za prekršaje i predsjednik općinskog suda za prekršaje donijet će u roku od 30 dana, od početka rada, pravilnik o unutarnjoj organizaciji.

Članak 217.

Do donošenja propisa, koje po odredbama ovog zakona donosi ministar za pravosuđe i upravu, primjenjivat će se postojeći propisi ako nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Propisi za čije je donošenje, po odredbama ovog zakona, ovlašten ministar za pravosuđe i upravu donijet će se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

160.

Na temelju članka 16. stavk 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za privredu, na 12. sjednici, održanoj 07.05.2003. godine, d o n o s i

ODLUKU

I

Usvaja se Bilans energetske potrebe Zeničko-dobojskog kantona za 2003. godinu (u daljem tekstu: Bilans).

Bilans iz stavka 1. ove točke sastavni je dio ove odluke.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-17-9763/03.

07.05.2003. godine

Zenica

Nedžad Polić, s.r.

Bilanc energetske potrebe Zeničko - dobojskog kantona za 2003. godinu

UVOD

a) Cilj bilanca energetske potrebe

Cilj ovog dokumenta je da definiše neophodne elemente i pokazatelje Bilanca energetske potrebe Zeničko - dobojskog kantona za 2003. godinu uključujući i ocjenu realizacije u 2002. godini i odnosi se na sljedeće osnovne vrste energije i energenata:

1. Električna energija
2. Ugalj
3. Naftni derivati
4. Prirodni plin

b) Osnova Bilanca

Temelju za izradu Bilanca čine kvalitativni i kvantitativni energetske pokazatelji, a predstavljaju sintezu podataka dobivenih od energetske, industrijske i drugih subjekata, rudnika uglja, uvoznika naftnih derivata, porezne uprave i sopstvenih analiza i procjena.

Bilancom su obuhvaćeni:

- kvantitativni pokazatelji 2003/2002.god.
- uvjeti i mjere za uspješnu realizaciju Bilanca za 2003.god.

c) Pokazatelji realizacije i plana

Prema vrstama energije i energenata evidentni su sljedeći pokazatelji:

	2002. g.			2003. g.	
	Realizacija 2002. godina	od plana (%)	Index (%) 02/01	Plan	Index (%) 03/02
električna energija proizvodnja	1.572 (GWh)	81,2	97,2	1.600 (GWh)	101,7
električna energija potrošnja	540 (GWh)	101	102,9	553 (GWh)	102,3
ugalj	1.531.786 (tona)	96,3	112	1.695.362 (tona)	110,6
naftni derivati	101.000 (tona)	101	109,7	103.000 (tona)	101,9
prirodni plin	40.469 (mil. m ³)	95,3	147,1	42.462 (mil. m ³)	104,9

d) Financijska sredstva, mjere i uvjeti

Za obezbjeđenje gornjih pokazatelja, od strane subjekata energetske potrebe, neophodno je planiranje i obezbjeđenje odgovarajućih finansijskih sredstava.

Da bi se ovaj Bilanc energetske potrebe realizirao sukladno planu navedene su mjere i uvjeti za pojedine energetske subjekte.

U cilju integralnog pristupa u kreiranju energetske politike i efikasnijeg funkcioniranja energetske potrebe neophodno je:

- donijeti nedostajuće zakone i propise, što već dugu niz godina izostaje zbog nepostojanja jedinstvenog energetske potrebe programa i nemogućnosti postizanja minimuma krovne

energetske legislative na državnom nivou, a takođe i logičnu razradu i uređenje energetske potrebe na entitetskom nivou,

- ubrzati započete reforme u energetici BiH prvenstveno u elektroenergetskom sektoru i rudarstvu koje se odvijaju sa znatnim zakašnjenjem,
- započeti neophodne reforme u sektoru gasa i nafte,
- definirati minimum obveza za racionalno korištenje energije sa tehnokonomskog i okolinskog aspekta kao i mjera za poboljšanje energetske efikasnosti i štednje energije.

1. ELEKTRIČNA ENERGIJA

1.1. Elektroenergetski pokazatelji za 2002. godinu i elektroenergetski bilanc za 2003. godinu

U niže navedenoj tabeli 1.1. dat je pregled realizacije proizvodnje i potrošnje električne energije za 2002. godinu i plan za 2003. godinu.

Tabela 1.1. Pregled bilanca za 2002. i 2003. godinu

Električna energija	Bilans 2002. godina				Bilans 2003. godina	
	Plan (GWh)	Realizacija (GWh)	od plana (%)	Index (%) 02/01	Plan (GWh)	Index (%) 03/02
Proizvodnja	1.935	1.572	81,2	97,2	1.600	101,7
Potrošnja	535	540,5	101	102,9	553	102,3

1.2. Realizacija elektroenergetskog bilanca u 2002. godini

Realizacija elektroenergetskog bilanca Zeničko-dobojskog kantona u 2002. godini je ostvarena sa procentom 81,2%. Elektroenergetski sistem je funkcionirao stabilno, kako u oblasti proizvodnje, tako i u oblasti prijenosa i distribucije električne energije, što je omogućilo kontinuirano snabdijevanje električnom energijom.

Proizvodnja električne energije je iznosila 1572 GWh, odnosno 81,2% od plana, a što u odnosu na 2001. godinu predstavlja smanjenje od 2,8%. Objektivno postoje tehničko-tehnološki uvjeti za dalji rast proizvodnje koji u najvećoj mjeri ovise o mogućnostima isporuke i potreba (potrošnje) električne energije.

Ukupna potrošnja električne energije je iznosila 540,5 GWh, odnosno 101% od plana, a što u odnosu na 2001. godinu predstavlja povećanje za 2,9%.

Stabilan rad sistema je omogućen povećanim proizvodnim mogućnostima i efikasnijem radu elektrana, kao i sanacijom većeg broja objekata i prijenosnog i distributivnog sistema.

Može se zaključiti da je snabdjevenost potrošača električnom energijom tokom cijele godine bila zadovoljavajuća.

1.3. Elektroenergetski bilanc za 2003. godinu

U elektroenergetski Bilanc Zeničko-dobojskog kantona za 2003. godinu uključeni su proizvodni elektroenergetski objekti s planiranom proizvodnjom: termoelektrana Kakanj 1562 GWh i industrijske termoelektrane BH-STEEL Željezara Zenica 4,3 GWh i Natron - Maglaj 33,7 GWh za vlastite potrebe.

Pregled elektroenergetskog bilansa Zeničko-dobojskog kantona za 2003. godinu dat je u tabeli 1.2.

Tabela 1.2. Elektroenergetski Bilanc Zeničko - dobojskog kantona za 2003. g.

Proizvodnja/Potrošnja	Bilans 2002 (GWh)
A) PROIZVODNJA NA PRAGU	1.600,0
A.1. Termoelektrana Kakanj	1.562,0
A.2. BH-STEEL Zenica	4,3
A.3. Natron - Maglaj	33,7
B) UKUPNA POTROŠNJA	553
B.1. Potrošači na VN	132
B.2. Potrošači na NN (1+2+3)	421
1. Domaćinstva	296
2. Ostala javna potrošnja	117
3. Javna rasvjeta	8

Prema iskazanim planovima proizvodnje i potrošnje električne energije u Zeničko-dobojskom kantonu za 2003. godinu i ostvarenja u

2002. godini predviđen je porast proizvodnje i potrošnje za 1,7%, odnosno 2,3%.

1.4. Uvjeti i mjere za realizaciju

- Pratiti i sagledavati proizvodnju i potrošnju električne energije, kvartalno izrađivati izvještaje o realizaciji Bilansa i procjene elektroenergetskih prilika za naredni period, kako bi se moglo vršiti usklađivanje Bilansa i poduzimanje odgovarajućih mjera.
- U svrhu ostvarenja planirane proizvodnje u elektranama i obezbjeđenje planiranih količina uglja potrebnog kvaliteta i tečnih goriva za potpalu kotlova, međusobnim ugovorima regulisati odnose između isporučitelja uglja, tečnih goriva i proizvođača električne energije.
- Nastaviti aktivnosti na izgradnji, sanaciji i održavanju objekata prijenosne i distributivne mreže.

- Ostvariti visok stupanj pogonske spremnosti elektrana i dalekovoda, raditi na modernizaciji i daljem osposobljavanju sistema upravljanja, kao i sistema veza, smanjenju tehničkih gubitaka, sprječavanju neovlaštene potrošnje i povećanju stupnja naplate.
- Osigurati uvjete za implementaciju politike i programa reformi u elektroenergetskom sektoru.
- Implementacija Zakona o električnoj energiji.

2. UGLJ**2.1. Plan proizvodnje i prodaje u 2003. godini**

Planirana proizvodnja i prodaja uglja u 2003. godini sa ostvarenom proizvodnjom i prodajom u 2002. godini data je u tabeli 2.1.

Tabela 2.1.

RUDNIK	2002			2003			Index % (4/3)
	Planirana proizvod. (T)	Ostvarena proizvod. (T)	TE (T)	Planirana proizvod. (T)	Plan TE	Ostali potrošači	
1	2	3	4	5	6	7	8
KAKANJ	860.000	942.554	913.945	900.000	840.000	60.000	97
ZENICA	399.500	318.970	182.973	425.362	175.000	250.362	57
BREZA	330.000	270.262	252.175	370.000	260.000	110.000	93
Ukupno (T)	1.589.500	1.531.786	1.349.093	1.695.362	1.275.000	420.362	88

Ukupno planirana proizvodnja uglja u 2003. godini iznosi 1.695.362 tona, što je u odnosu na planiranu u 2002. godini od 1.589.500 tona porast od 6,6%.

Planirana isporuka za termoelektoranu je 1.275.000 tona što je u odnosu na ostvarenu isporuku u 2002. godini od 1.349.093 tona 94,5%.

Evidentno je da u 2002. godini proizvodnja uglja u odnosu na plan ostvarena sa 96,3%.

Osnovne karakteristike u poslovanju rudnika uglja u 2002. godini su bile:

- Relativno zadovoljavajući nivo izvršenja fizičkog obima proizvodnje od 96,3%,
- Ograničenost tržišta uglja,
- Teško ekonomsko stanje posebno u RMU "Zenica".

2.2. Uvjeti i mjere za realizaciju bilanca

- Donošenje Odluke o utvrđivanju potrebnih količina dizel-goriva D-2 za rudnike uglja, za ostvarenje planirane proizvodnje u 2003. godini, sukladno Zakonu o porezu na promet proizvoda i usluga.
- Pomoć u nabavci eksplozivnih sredstava i zaštitne opreme.
- Redovno praćenje i poduzimanje potrebnih operativnih mjera i aktivnosti u rudnicima za realizaciju planirane proizvodnje i plasmana u termoelektoranu i ostalim potrošačima.
- Priprema, donošenje i praktično provođenje Programa restrukturiranja rudnika uglja.
- Smanjenje operativnih troškova poslovanja i povećanje ukupne efikasnosti.

3. NAFTNI DERIVATI**3.1. Pokazatelji za 2002. godinu i Bilans za 2003. godinu**

U Tabeli 3.1. dat je pregled realizacije za 2002. godinu i plan za 2003. godinu.

Tabela 3.1.

NAFTNI DERIVATI	2002. godina				2003. godina	
	Plan (tona)	Ostvareno (tona)	O/P (%)	Index (%) 02/01	Bilans (tona)	Index (%) 03/02
Dizel, MB, LU, mazut, ostalo	100.000	101.000	101	109,7	103.000	101,9

3.2. Realizacija bilanca naftnih derivata u 2002. godini

Bilansom za 2002. godinu bio je predviđen uvoz od 100.000 tona naftnih derivata.

Na temelju snimljenog stanja kao i dostavljenim podacima uvoznika realizirano je 101.000 tona, što u odnosu na Bilansom predviđene količine od 100.000 tona iznosi 101%.

U strukturi potrošnje procentualno učešće pojedinih derivata je:

- motorni benzini	24,26%
- dizel gorivo	35,15%
- lož ulja	8,41%
- mazut	25,75%
- ostalo (maziva, TNP, bitumen itd)	6,43%

Realizacija uvoza u obimu od 101.000 tona daje podatak godišnjeg procentualnog izvršenja u iznosu od 101%, što istovremeno ukazuje da je u 2002. godini posvećena veća pažnja mjerama kontroliranog uvoza naftnih derivata na graničnim prijelazima Federacije Bosne i Hercegovine. Za realizaciju bilanca u 2003. godini presudnu ulogu će imati angažman na kontroliranom uvozu, primjena harmonizirane međuentitetske politike i Odluka o kvaliteti tečnog goriva.

3.3. Bilanc potreba u 2003. godini sa strukturom naftnih derivata

Bilanc energetske potreba Kantona za 2003. godinu prikazan je u tabeli 3.2. i bazira se na sintezi iskazanih potreba pojedinih subjekata u Kantonu, kao i ostvarenih uvezenih količina naftnih derivata u toku 2002. godine. Prema tim pokazateljima, u 2003. godini Bilans planiranih potreba iznosi 103.000 tona naftnih derivata.

Tabela 3.2.

Naftni derivati	2002. godina				2003. godine	
	Plan (tona)	Ostvareno (tona)	O/P (%)	Index (%) 02/01	Bilanc (tona)	Index (%) 03/02
Motorni benzini	25.500	24.500	96,0	103,5	27.000	110,2
Dizel gorivo	30.500	35.500	116,3	125,7	37.500	105,6
Lož ulja	9.500	8.500	89,4	102,9	10.000	117,6
Mazut	28.500	26.000	91,2	94,5	21.000	80,7
Ostalo (bitumen TNP, itd.)	6.000	6.500	108,3	149,4	7.500	115,3
UKUPNO	100.000	101.000	101	109,7	103.000	101,9

U strukturi planiranih potreba naftnih derivata procentualno učešće pojedinih derivata je:

- motorni benzini	26,2%
-------------------	-------

- dizel gorivo	36,4%
- lož ulja	9,7%
- mazut	20,4%

- ostalo 7,3%
Nabavka naftnih derivata u 2003. godini izvršit će se na svjetskom tržištu po najpovoljnijim cijenama, a prema odgovarajućem kvalitetu i standardima.

3.4. Uvjeti i mjere za realizaciju Bilansa naftnih derivata

Neophodni uvjeti i mjere za realizaciju Bilansa naftnih derivata su:

- Praćenje ostvarenja uvoza i plasmana derivata.
- Redovno izvještavanje o ukupno uvezenim količinama goriva koja su oslobođena plaćanja poreza na promet i stanje zaliha.
- Redovno izvještavanje o plasmanu/potrošnji goriva specificiranom po količini, vrsti i kupcu.
- Kontrola tranzita, veleprodaje, maloprodaje, kao i namjenskog trošenja.

- Kontrola potrošnje naftnih derivata za korisnike koji su oslobođeni plaćanja poreza na promet i to tromjesečno prema utvrđenim normama (lit/MWh, lit/toni uglja, i dr.), a na osnovi mjesečnih izvještaja korisnika.
- Aktivnosti za poboljšanje energetske efikasnosti, štednje energije i zaštite čovjekove okoline kroz kontrolu uvoza (po strukturi, kvalitetu i količinama) i uvid u ispravnost i funkcionalnost objekata i primjenu mjera svih vrsta zaštite (na radu, od požara i eksplozije) objekata, postrojenja i uređaja.

4. PRIRODNI PLIN

4.1. Pokazatelji za 2002. g. i Bilans za 2003. godinu

U Tabeli 4.1. dat je pregled planiranih/ostvarenih količina prirodnog plina po potrošačima u kantonu u 2002. godini i plan potreba za 2003. godinu.

Tabela 4.1.

Prirodni plin	2002. g.				2003. g.	
	Plan (mil. sm ³)	Ostvareno (mil. sm ³)	O/P (%)	Index (%) 02/01	Plan (mil. sm ³)	Index (%) 03/02
Ukupne nabavke za Kanton	42,425	40,469	95,3	147,1	42,462	104,9

4.2. Realizacija Bilansa prirodnog plina u 2002. godini

Potrošnja prirodnog plina u Zeničko-dobojskom kantonu u 2002. godini ostvarena je u ukupnoj količini 40,469 mil. sm³ ili 95,3% od plana.

Energoinvest i BH-Gas sa inopartnerom Gazexportom, osigurali su potrebite količine prirodnog plina po zahtjevima potrošača, ali planirane količine nisu utrošene. Procenat ostvarenja potrošnje prirodnog plina u kantonu, u 2002. godini je za 4,7% manji od planiranog i pokazuje da je, iako manje izražen nego ranijih

godina, osnovni razlog neusklađeno planiranje potreba sa stvarnom potrošnjom.

Ostali razlozi su, prema informacijama potrošača sljedeći:

- Umanjen kapacitet rada BH Steel Zenica
- Planirani novi potrošači Visokogasa nisu priključeni na mrežu
- Remont u IGM Visoko u siječanj i veljača

Struktura potrošnje, po potrošačima, prikazana je u tabeli 4.2.

Tabela 4.2.

Prirodni plin	2002. godina				
	Plan (mil. sm ³)	Ostvareno (mil. sm ³)	O/P (%)	Učešće u potrošnji (%)	Index (%) 02/01
BH Steel Zenica	29,045	25,426	87,5	62,82	122
Grijanje Zenica	4,000	7,050	176	17,43	-
TC Kakanj	0,730	0,924	127	2,29	135
IGM Visoko	6,400	5,977	93,7	14,77	111
Visokogas Visoko	2,250	1,092	48,5	2,69	158
UKUPNO	42,425	40,469	95,3	100,00	147,1

4.3. Bilanc potreba u 2003. godini

Na temelju iskazanih potreba potrošača prirodnog plina u Zeničko-dobojskom kantonu potrebno je obezbijediti 42,462 mil. sm³ plina. Iskazane potrebe su veće za 4,9% u odnosu na ostvarenu potrošnju u 2002. godini.

Uredno snabdijevanje tržišta će, međutim, zavisiti od reguliranja ranijih dugovanja prema ruskom

isporučiocu, redovnog izmirenja tekućih finansijskih obaveza prema ino-isporučiocu i ino-transporterima (MOL Mađarska, NIS-GAS Srbija) i uređenja međusobnih odnosa gasnih subjekata Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.

Bilanc potreba potrošača prirodnog plina za 2003. godinu dat je u tabeli 4.3.

Tabela 4.3.

Prirodni plin	Ukupno Kanton	BH Steel Zenica	Grijanje Zenica	TC Kakanj	IGM Visoko	Visoko gas Visoko
(mil. sm ³)	42,462	25,658	7,000	1,054	6,500	2,250
Učešće u Bilansu (%)	100	60,43	16,49	2,48	15,30	5,30

4.4. Uvjeti i mjere za realizaciju

- Pratiti ostvarenje potrošnje plina.
- Regulirati odnose između plinskih subjekata Federacije Bosne i Hercegovine: obveze za isporuku, transport i distribuciju, osiguranje naplate potrošenih količina u prethodnom periodu i za tekuću godinu
- Donijeti tarifne stavove i usklađivati cijene sa promjenama na svjetskom tržištu.
- Reinicirati aktivnosti na izradi dokumenta Izjava o gasnoj politici Bosne i Hercegovine u

cilju stvaranja preduslova za izradu Zakona o gasu.

Broj: 02-17-9763/03.
07.05.2003. godine
Zenica

PREMIJER
Nedžad Polić, s.r.

161.

Na temelju članka 12a. i 12b. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 14/02.) i članka 16. stavk 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za gospodarstvo, na 12. sjednici, održanoj 07.05.2003. godine, donosi

ODLUKU

I

Privrednom društvu "TRGOŠPED" d.o.o. Kakanj dodjeljuju se koncesije za eksploataciju krečnjaka na ležištu Borovačka Stijena u općini Kakanj.

II

Eksploatacioni prostor Borovačka Stijena je ograničen granicama prijelomnih tačaka sljedećih vrijednosti

Točka	X	Y
1	4 892 943	6 506 727
2	4 892 925	6 506 840
3	4 892 974	6 506 900
4	4 893 047	6 507 028
5	4 893 035	6 507 023
6	4 892 925	6 507 276
7	4 892 882	6 507 720
8	4 892 863	6 507 100
9	4 892 893	6 507 965
10	4 892 847	6 506 928
11	4 892 837	6 506 775
12	4 892 943	6 506 690
1	4 892 943	6 506 727

Ukupna površina eksploatacionog prostora ima oblik nepravilnog geometrijskog lika i iznosi cca 5,7 ha sa mogućnošću proširenja kada se za to steknu zakonski uvjeti.

III

Vrijeme koncesije za eksploataciju je 25 (slovima: dvadesetpet) godina računajući od dana potpisivanja koncesionog ugovora.

IV

Za vrijeme trajanja koncesionog ugovora "TRGOŠPED" d.o.o. obvezan je za sve količine gotovog proizvoda mineralne sirovine plaćati 40 feninga/m³ r.m. (slovima: četrdeset feninga po metru kubnom rastresite mase).

Minimalna količina gotovog proizvoda na koju je koncesionar dužan platiti koncesionu naknadu je 50.000 m³ r.m. godišnje.

V

Eksploataciju i sve druge poslove koncesionar je dužan izvoditi sukladno odredbama važećih zakona kojima je uređena oblast istraživanja i eksploatacije mineralnih resursa, kao i odredbama drugih važećih zakona i propisa.

VI

Koncesiona naknada iz stavka IV ove odluke predstavlja prihod Zeničko-dobojskog kantona i Općine Kakanj u omjeru koji je određen važećom odlukom Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

VII

Zadužuje se Ministarstvo za gospodarstvo da shodno ovoj odluci i odredbama Zakona o koncesijama ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 2/00. i 14/02.), zaključiti

koncesioni ugovor sa "TRGOŠPED" d.o.o. Kakanj.

VIII

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-18-9764/03.
07.05.2003. godine
Zenica

PREMIJER
Nedžad Polić, s.r.

Zeničko-dobojskog kantona", broj 14/02.) i članka 16. stavk 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za gospodarstov, na 12. sjednici, održanoj 07.05.2003. godine, donosi

ODLUKU

I

Rudniku krečnjaka "BREZA" d.o.o. Breza dodjeljuju se koncesije za eksploataciju mineralne sirovine - krečnjaka na ležištu Nedići u općini Breza.

II

Eksploatacioni prostor ležišta krečnjaka Nedići je ograničen granicama prijelomnih točaka slijedećih vrijednosti:

Tačka	X	Y
1'	4 877 636	6 522 776
2'	4 877 478	6 522 806
V	4 877 300	6 522 765
IV	4 877 300	6 522 600
III	4 877 450	6 522 500
II	4 877 740	6 522 500
1'	4 877 636	6 522 776

Ukupna površina koncesionog prostora je 10,39 ha, od čega je 9,7 ha šumsko zemljište (dio k.č. 505 i k.č. 850) određeno za eksploataciju, a preostalih 0,69 ha je prostor za preradu, skladištenje i opremu gotovih proizvoda - k.č. br. 506, 507, 508 i 509 koje su u vlasništvu koncesionara.

III

Vrijeme koncesije za eksploataciju je 20 (slovima: dvadeset) godina računajući od dana potpisivanja koncesionog ugovora sa primjenom obveza plaćanja koncesione naknade po ovoj odluci od 01.09.2002. godine.

IV

Za vrijeme trajanja koncesionog ugovora Rudnik krečnjaka "Breza" d.o.o. obavezan je za sve količine gotovog proizvoda mineralne sirovine plaćati 40 feniga/m³ r.m. (slovima:

četrdeset feniga po metru kubnom rastresite mase).

Minimalna količina gotovog proizvoda na koju je koncesionar dužan platiti koncesionu naknadu je 50.000 m³ r.m. godišnje.

V

Istraživanja, eksploataciju i sve druge poslove koncesionar je dužan izvoditi sukladno odredbama važećih zakona kojima je uređena oblast istraživanja i eksploatacije mineralnih resursa, kao i odredbama drugih važećih zakona i propisa.

VI

Koncesiona naknada iz stavka IV ove odluke predstavlja prihod Zeničko-dobojskog kantona i Općine Breza u omjeru koji je određen

važećom odlukom Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

VII

Zadužuje se Ministarstvo za gospodarstvo da shodno ovoj odluci i odredbama Zakona o koncesijama ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 2/00. i 14/02.), zaključi koncesioni ugovor sa Rudnikom krečnjaka "Breza" d.o.o.

VIII

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-18-9765/03.
07.05.2003. godine
Zenica

PREMIJER
Nedžad Polić, s.r.

163.

Na temelju članka 12a. i 12b. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 14/02.) i članka 16. stavk 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za gospodarstvo, na 12. sjednici, održanoj 07.05.2003. godine, donosi

ODLUKU

I

Gospodarstvom društvu "KALEN" d.o.o. Zenica dodjeljuju se koncesije za istraživanje mineralne sirovine - krečnjaka na ležištu Babina Rijeka u općini Zenica.

II

Istražni prostor je ograničen prijelomnim točkama slijedećih vrijednosti:

Točka	X	Y
A	4 896 715	6.496 150
B	4 896 570	6.496 110
C	4 896 440	6.496 500
D	4 896 650	6.496 650
E	4 896 920	6.496 650
A	4 896 715	6.496 150

Površina predloženog istražnog prostora iznosi cca 19,4 ha i ima oblik nepravilnog geometrijskog lika gdje su granične linije AB, BC, CD i DE prave, a granica EA prati lijevu obalu Babine Rijeke.

Navedeni istražni prostor može se proširiti ako se u fazi geoloških istraživanja utvrdi da je to zbog obezbjeđenja geoloških rezervi krečnjaka za optimalnu eksploataciju neophodno.

Suglasnost na eventualno proširenje ili smanjenje istražnog prostora može odobriti nadležno ministarstvo shodno važećim zakonima u postupku izdavanja dozvole za istraživanje.

Ovom odlukom uključen je i prostor izvan navedenog istražnog prostora na desnoj obali Babine Rijeke kojeg čini parcela k.č. broj 1433, a služiti će za smještaj opreme za preradu i otpremu gotovih proizvoda i izgradnju pratećih objekata.

Ovaj prostor će se definitivno utvrditi u fazi dodjele koncesije za eksploataciju i bit će sastavni dio eksploatacionog prostora.

III

Vrijeme koncesije za istraživanje je do jedne godine od dana potpisivanja koncesionog ugovora.

Rok od jedne godine može se produžiti na zahtjev koncesionara ako nadležno ministarstvo ocijeni da istražni radovi i odobrenje elaborata o rezervama krečnjaka nisu obavljeni u zadatom roku zbog objektivnih razloga.

IV

Koncesiona naknada na količine koje će biti dozvoljeno iskopati u fazi istraživanja iznosi

40 feninga/m³ r.m. (slovima: četrdeset feninga po metru kubnom rastresite mase).

V

Zadužuje se Ministarstvo za gospodarstvo da pripremi i potpiše koncesioni ugovor za istraživanje krečnjaka na ležištu Babina Rijeka sa gospodarskim društvom "KALEN" d.o.o. Zenica.

VI

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-18-9766/03.
07.05.2003. godine
Zenica

PREMIJER
Nedžad Polić, s.r.

164.

Na temelju članka 16. stavk 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za gospodarstvo, na 12. sjednici, održanoj 07.05.2003. godine, **d o n o s i**

ODLUKU

**o odobravanju bespovratne finansijske pomoći
Produzeću za zapošljavanje invalidnih osobe
DMP d.o.o. Zenica**

I

Odobravaju se bespovratna finansijska sredstva u iznosu od 5.000,00 KM Poduzeću za zapošljavanje invalidnih osobe DMP d.o.o. Zenica.

II

Sredstva iz prethodnog stavka bit će iskorištena za pokriće trenutnih obveza preduzeća prema dobavljačima i bit će isplaćena iz Proračuna Zeničko-dobojskog kantona, razdjel 18, kod potrošačke jedinice 181, gospodarski kod 614300 - pozicija "Transfer za podsticaj proizvodnje u industriji".

III

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Ministarstvo za gospodarstvo i Ministarstvo financija, svako u okviru svoje nadležnosti.

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-14-9767/03.
07.05.2003. godine
Zenica

PREMIJER
Nedžad Polić, s.r.

165.

Na temelju članka 12., stavk 4. Zakona o raseljenim osobama - prognanicima i izbjegosobama - povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 19/00.) i članka 16., stavk 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, na 12. sjednici, održanoj 07.05.2003. godine, **d o n o s i**

ODLUKU

o uvjetima za ostvarivanje prava na privremeni - alternativni smještaj raseljenih osoba i izbjeglica u Zeničko-dobojskom kantonu

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuju se uvjeti za ostvarivanje prava na privremeni - alternativni smještaj (u daljem tekstu: privremeni smještaj) osoba sa priznatim statusom raseljene osobe - prognanika, interno raseljene osobe ili izbjeglice - povratnika (u daljem tekstu: raseljena osoba i izbjeglice), način i postupak ostvarivanja ovog prava, organi i financiranje.

Članak 2.

Raseljene osobe i izbjeglice imaju pravo na privremeni smještaj ili alternativni smještaj pod uvjetom da je nadležna općinska služba utvrdila njihovo pravo na isti prema Zakonu o prestanku primjene Zakona o napuštenim

stanovima, Zakona o prestanku primjene Zakona o privremeno napuštenoj imovini u vlasništvu građana ili Federalnom zakonu za izbjegle i raseljene osobe.

Članak 3.

Osobe koje su podnijela zahtjev za privremeni smještaj ili alternativni smještaj, treba da dokažu da ispunjavaju sve uvjete koji su dati u važećim zakonima, odnosno da se radi o sljedećem:

1. da trenutno ne postoje mogućnosti povratka u njihovo mjesto boravka prije rata,
2. da je raseljena osoba (glava porodice) ili član porodičnog domaćinstva iz 1991. godine u zakonskom roku podnio zahtjev za povrat stana ili kuće i zahtjev za izvršenje istog kao što je to propisano u Zakonu o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima i Zakonu o prestanku primjene Zakona o privremeno napuštenoj imovini u vlasništvu građana,
3. da nema na raspolaganju dovoljno sredstava koja bi korisnik mogao upotrijebiti da o svom trošku sebi obezbijedi smještaj.

Članak 4.

Smatra se da domaćinstvo ima dovoljno sredstava da samo sebi obezbijedi smještaj ako ostvaruje mjesečni prihod od 120,00 KM po članu domaćinstva uvećano za 200,00 KM na ime troškova stanovanja cijelog domaćinstva.

Članak 5.

Privremeni smještaj raseljenih osoba i izbjeglica obezbjeđuje se uz korištenje slijedećih modela privremenog smještaja:

1. privremenim korištenjem napuštenih stanova, a shodno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima,
2. korištenjem kolektivnih centara, naselja i namjenski popravljenih i adaptiranih objekata za ovu namjenu,
3. dodjelom novčane pomoći za popravku manje oštećenih kuća, u iznosu do 2.500,00 KM,
4. plaćanjem troškova mjesečne stanarine (kirije), do iznosa i na način kako slijedi:
 - za jednočlano i dvočlano domaćinstvo 100,00 KM,
 - za tročlano domaćinstvo 110,00 KM,
 - za četveročlano domaćinstvo 130,00 KM,

- za petočlano i šestočlano domaćinstvo 150,00 KM,
- za sedmočlano i veće domaćinstvo 200,00 KM.

Članak 6.

Raseljene osobe i izbjeglice koje odbiju ponuđeni privremeni smještaj gube pravo na privremeni smještaj.

Članak 7.

Postupak ostvarivanja prava na privremeni smještaj provodit će općinske službe nadležne prema važećim zakonima.

Članak 8.

Instrukciju o načinu provođenja ove odluke donijet će ministar Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice.

Članak 9.

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, Ministarstvo financija i općine Kantona, svako u okviru svoje nadležnosti.

Članak 10.

Stupanjem na snagu ove odluke stavlja se van snage Odluka o uvjetima za ostvarivanje prava na privremeni - alternativni smještaj raseljenih osoba - prognanika, interno raseljenih osoba i izbjeglica - povratnika, broj: 02-36-2505/03, od 05.02.2003. godine.

Članak 11.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-36-9769/03.
07.05.2003. godine
Zenica

PREMIJER
Nedžad Polić, s.r.

166.

Na temelju članka 4. i 8. Zakona o koncesijama ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 5/03.) i članka 16. stavk 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za gospodarstvo, na 14. sjednici, održanoj 28.05.2003. godine, d o n o s i

ODLUKU

I

Daje se suglasnost na Studiju o ekonomskoj opravdanosti - osnovni ekonomski pokazatelji eksploatacije dijabaza na ležištu Kalošević kod Tešnja sa osvrtom na mogući uticaj i mjere zaštite okoliša pri eksploataciji, što je

Točka	X	Y
A	4 944 750	6 491 250
B	4 945 000	6 491 250
C	4 945 000	6 491 500
D	4 944 750	6 491 500
E	4 944 674	6 491 306
A	4 944 750	6 491 250

Ukupna površina istražnog prostora je cca 7,35 ha.

Suglasnost na eventualno proširenje ili smanjenje istražnog prostora u postupku izdavanja dozvole za istraživanje ili eksploataciju sukladno važećim zakonima može izdati nadležno ministarstvo.

2. Vrijeme koncesije za istraživanje je do jedne godine od dana izdavanja dozvole za istraživanje, za koje vrijeme koncesionar je dužan:

- izvršiti detaljna geološka istraživanja;
- izraditi elaborat o geološkim rezervama dijabaza i ovjeriti rezerve kod nadležnog ministarstva;

Rok od jedne godine može se produžiti na zahtjev koncesionara, ako nadležno ministarstvo ocijeni da istražni radovi i odobrenje elaborata o rezervama dijabaza nisu obavljeni u zadatom roku zbog objektivnih razloga.

3. Minimalan iznos koncesione naknade za količine koje će se iskopati u fazi istraživanja je

obrađeno u Projektu osnovnih geoloških istraživanja, koje je uz samoinicijativni zahtjev dostavilo Gospodarsko društvo "Hamik" d.o.o. Tešanj.

II

Vlada utvrđuje da za istraživanja dijabaza u prvoj fazi i eksploataciju u drugoj fazi ovog projekta postoji javni interes, te shodno tome daje saglasnost o pristupanju sprovođenja postupka dodjele koncesije.

III

Osnovni uvjeti za dodjelu koncesije za istraživanje su:

1. Granice istražnog prostora su ograničene prijelomnim točkama sa vrijednostima grafičkih koordinata, kako slijedi:

70 feninga/m³ r.m. (slovima: sedamdeset feninga po metru kubnom rastresite mase) prodatih ili za vlastite potrebe upotrebljenih količina dijabaza.

4. Ostale uvjete i kriterije, te procentualno učešće pojedinih kriterija vrednovanja za izbor najpovoljnije ponude utvrdit će komisija u fazi izrade tendera.

IV

Zadužuje se Ministarstvo za privredu da putem komisije sprovede postupak javnog prikupljanja ponuda, izvrši odabir i predloži Vladi najpovoljnijeg ponuđača.

V

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-18-11840/03.
28.05.2003. godine
Zenica

PREMIJER
Nedžad Polić, s.r.

167.

Na temelju članka 59. Zakona o zaštiti okoline ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 1/00.), točke IV. Odluke o osnivanju Fonda za zaštitu okoline i člana 16. stavk 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša, na 14. sjednici, održanoj dana 28.05.2003. godine, donosi

ODLUKU
o načinu raspodjele sredstava
Fonda za zaštitu okoliša

I

Ovom odlukom Vlada Zeničko-dobojskog kantona utvrđuje način raspodjele i utrošak sredstava prikupljenih u Fond za zaštitu okoline sukladno članku 56. Zakona o zaštiti okoline.

II

Prikupljena sredstva Fonda za zaštitu okoliša raspoređuju se tako što 20% sredstava pripada Zeničko-dobojskom kantonu, dok se 80% sredstava, uplaćenih u Fond sa područja općine, usmjerava u proračunu općina.

Uplaćena sredstva Ministarstvo financija knjižit će pojedinačno za svaku općinu.

III

Pripadajuća sredstva Kantona koristit će se za rješavanje ekoloških problema Kantona, te za potrebe interventnog djelovanja u slučaju ekoloških incidenata ili elementarnih nepogoda.

Uplaćena sredstva u proračune općina namijenjena su za podsticanje mjera zaštite i unapređenja okoliša i u druge svrhe se ne mogu koristiti.

Planove i projekte iz oblasti zaštite okoliša općine obvezno dostavljaju Ministarstvu za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša, radi pribavljanja suglasnosti.

IV

Za prikupljanje i realizaciju planova i projekata sa područja općine iz tačke III, stavk 3. zadužuju se nadležni općinski organi.

Nadzor nad realizacijom odobrenih projekata vrši Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline.

V

Sredstva iz točke II preusmjeravat će se u općinske proračune prema stupnju izvršenih poslova, a na temelju ispostavljene situacije o realizaciji odobrenih planova i projekata koju ovjerava nadzorni organ.

VI

Izvještaj o realizaciji i utrošku sredstava općine su dužne dostaviti Ministarstvu za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša, koje podnosi godišnji izvještaj Vladi Kantona.

VII

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

VIII

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o načinu raspodjele sredstava Fonda za zaštitu okoliša ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 4/01, 3/02. i 11/02.)

Broj: 02-14-11841/03.
28.05.2003. godine
Zenica

PREMIJER
Nedžad Polić, s.r.

168.

Na temelju članka 16. stavk 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 16/00.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, na 14. sjednici, održanoj dana 28.05.2003. godine, donosi

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o uređivanju prava na novčanu naknadu za pomoć i njegu od strane druge osobe

Članak 1.

U Odluci o uređivanju prava na novčanu naknadu za pomoć i njegu od strane druge osobe ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 13/02. i 1/03.) (u daljem tekstu: Odluka), u članku 3. iza točke 5. briše se tačka na kraju teksta, zamjenjuje zarezom i dodaje nova točka 6. koja glasi:

"6. da osoba ima prebivalište, odnosno boravište na području općine u kojoj traži novčanu naknadu".

Članak 2.

Član 6. mijenja se i glasi:

"Visina novčane naknade utvrđuje se u iznosima kako slijedi:

- 30 KM za osobe sa trajnim smetnjama u fizičkom ili psihičkom razvoju koje mogu uz upotrebu ortopedskih ili protetičkih pomagala da vrše pokrete tijela neophodne za samostalno zadovoljavanje osnovnih životnih potreba.
- 50 KM za osobe sa trajnim smetnjama u fizičkom ili psihičkom razvoju koja ni uz korištenje ortopedskih ili protetičkih pomagala ne mogu da vrše pokrete tijela neophodne za samostalno zadovoljavanje osnovnih životnih potreba.
- 70 KM za osobe sa trajnim smetnjama u fizičkom ili psihičkom razvoju koja su u radnom odnosu, a kojima je za odlazak i povratak sa posla prijeko potrebna pomoć druge osobe.

Novčani iznosi iz prethodnog stavka ovog članka mijenjat će se odlukom Vlade, zavisno od mogućnosti Proračuna Zeničko-dobojskog kantona".

Članak 3.

Članak 7. mijenja se i glasi:

"Postupak za utvrđivanje prava na novčanu naknadu provodit će općinski centri za socijalni rad, odnosno općinske službe nadležne za poslove socijalne zaštite (u općinama bez centra za socijalni rad).

Pravo na novčanu naknadu pripada korisniku od prvog dana narednog mjeseca po podnošenju zahtjeva.

Isplatu novčane naknade vršit će organ iz stava 1. ovog članka po konačnosti rješenja".

Članak 4.

Na temelju Odluke o uređivanju prava na novčanu naknadu za pomoć i njegu druge osobe ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 13/02.), Odluke o izmjenama Odluke o uređivanju prava na novčanu naknadu za pomoć i njegu od strane drugog osobe ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 1/03.) i ove odluke Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice sačinjit će prečišćen tekst Odluke o uređivanju prava na novčanu naknadu za pomoć i njegu od strane druge osobe i dopunu Uputstva za provedbu Odluke.

Članak 5.

Postupci za ostvarivanje prava započeti prije stupanja na snagu ove odluke, a koji nisu završeni okončat će se po odredbama ove odluke.

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, primjenjivat će se od 01.05.2003. godine i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-35-11842/03.
28.05.2003. godine
Zenica

PREMIJER
Nedžad Polić, s.r.

169.

Na temelju članka 90. Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 36/99.) i članka 16. stavk 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 16/00.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, na 14. sjednici, održanoj dana 28.05.2003. godine, donosi

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o uređivanju prava na novčanu pomoć porodicama koja nije u radnom odnosu

Članak 1.

U Odluci o uređivanju prava na novčanu pomoć porodicama koja nije u radnom odnosu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 11/02.), u članku 2. briše se točka na kraju teksta, zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: "i da mjesečni prihod domaćinstva ostvaren u periodu od šest mjeseci koja prethode mjesecu u kome je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć, ne prelazi iznos 50% od posljednje objavljene netto plaće Kantona".

Članak 2.

U članku 3. briše se točka na kraju teksta i dodaju riječi: "po svakom rođenom djetetu".

Članak 3.

Članak 5. mijenja se i glasi:

"Ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice donijet će, u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ove odluke, uputstvo o izmjenama i dopunama Uputstva za provođenje ove odluke".

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, primjenjivat će se od 01.05.2003. godine i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-35-11843/03.

28.05.2003. godine

Zenica

PREMIJER
Nedžad Polić, s.r.

170.

Na temelju članka 16. stavk 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja, na 13. sjednici, održanoj 14.05.2003. godine, donosi

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata - pripadnika boračke populacije u studijskoj 2002/2003. godini

I

U Odluci o stipendiranju studenata - pripadnika boračke populacije u studijskoj 2002/2003. godini, broj: 02-14-24608/02, od 07.11.2002. godine ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 14/02.), u točki II dodaje se stavk 2. koji glasi:

"Isplata stipendija se vrši u 8 jednakih mjesečnih rata, počev od mjeseca svibnja 2003. godine."

II

Tačka III Odluke mijenja se i glasi:

"Odluku o izboru stipendista donosi Ministarstvo za boračka pitanja, na temelju rezultata sprovedenog konkursnog postupka i sukladno kriterijima koje donosi Vlada Zeničko-dobojskog kantona.

Ovlašćuje se ministar za boračka pitanja da sa izabranim kandidatima zaključi ugovor o stipendiranju."

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će biti objavljena u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-14-10356/03.

14.05.2003. godine

Zenica

PREMIJER
Nedžad Polić, s.r.

171.

Na temelju članka 17. stavk 5. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima uprave ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00, 7/01, 8/01, 13/02. i 14/02.) i članak 16. stavk 3. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, na 12. sjednici, održanoj 07.05.2003. godine, d o n o s i

RJEŠENJE

o privremenom postavljenju ravnatelja Veterinarskog zavoda u Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

I

Za ravnatelja Veterinarskog zavoda u Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona privremeno se postavlja Gladan Muhamed, počev od 23.04.2003. godine do okončanja izbora ravnatelja po javnom natječaju, a sukladno zakonu.

II

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-34-9776/03.
07.05.2003. godine
Zenica

PREMIJER
Nedžad Polić, s.r.

172.

Na temelju članka 4. stavk 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 12/03.), članka 16. stavk 3. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.) i članka 11. stavk 1. Zakona o Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 4/97, 15/97. i 6/01.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, razmatrajući ostavku Šišić Fuada na mjesto predsjednika Upravnog odbora Agencije za

privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, na 14. sjednici, održanoj 28.05.2003. godine, d o n o s i

RJEŠENJE

o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-34-8769/03, od 23.04.2003. godine

I

U Rješenju o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-34-8769/03, od 23.04.2003. godine, vrši se izmjena i dopuna točke I kako slijedi:

- u stavku 1. iza zarez za brišu se riječi "imenuju se" i dodaje se tekst "privremeno se imenuju do okončanja postupka izbora kojim se vrši konačno imenovanje na način, po postupku i uz poštivanje i primjenu principa propisanih Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine",
- u točki 1. tekst "Šišić Fuad, dipl. ing. maš., predsjednik" zamjenjuje se tekstom "Džananović Esad, ekonomista, predsjednik",
- u točki 3. tekst "Džananović Esad, ekonomista, član" zamjenjuje se tekstom "Šišić Fuad, dipl. ing. maš., član"

II

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-34-11818/03.
28.05.2003. godine
Zenica

PREMIJER
Nedžad Polić, s.r.

173.

Na temelju članak 16. stavk 3. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.) i članka 1. Odluke o ovlaštenjima Vlade Zeničko-dobojskog kantona u vršenju prava osnivača prema osnovnim školama kao javnim ustanovama u državnoj svojini ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 11/97.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 13. sjednici, održanoj 14.05.2003. godine, d o n o s i

RJEŠENJE**o razrješenju člana Upravnog odbora
Osnovne škole "Mula Mustafa Bašeskija"
Donje Moštre, Visoko****I**

Razrješava se član Upravnog odbora
Osnovne škole "Mula Mustafa Bašeskija"
Donje Moštre u Visokom, i to:

1. Merdić Hašim, član (iz reda nastavnika), radi
prelaska na poslove doravnatelja,

II

Rješenje stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenim
novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-34-10373/03.
14.05.2003. godine
Zenica

PREMIJER
Nedžad Polić, s.r.

174.

Na temelju članka 16. stavk 3. Zakona o
Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene
novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.)
i članka 1. Odluke o ovlaštenjima Vlade Zeničko-
dobojskog kantona u vršenju prava osnivača
prema osnovnim školama kao javnim ustanovama
u državnoj svojini ("Službene novine Zeničko-
dobojskog kantona", broj 11/97.), Vlada Zeničko-
dobojskog kantona, na 13. sjednici, održanoj
14.05.2003. godine, donosi

RJEŠENJE**o imenovanju člana Upravnog odbora Osnovne
škole "Mula Mustafa Bašeskija" Donje Moštre,
Visoko****I**

Imenuje se član Upravnog odbora
Osnovne škole "Mula Mustafa Bašeskija"
Donje Moštre u Visokom, i to:

1. Pohara Ibrahim, član (iz reda
nastavnika).

II

Rješenje stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Službenim
novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-34-10374/03.
14.05.2003. godine
Zenica

PREMIJER
Nedžad Polić, s.r.

175.

Na temelju članka 16. stavk 3. Zakona o
Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene
novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.)
i članka 1. Odluke o ovlaštenjima Vlade Zeničko-
dobojskog kantona u vršenju prava osnivača
prema osnovnim školama kao javnim ustanovama
u državnoj svojini ("Službene novine Zeničko-
dobojskog kantona", broj 11/97.), Vlada Zeničko-
dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za
obrazovanje, znanosti, kulturu i šport, na 14.
sjednici, održanoj 28.05.2003. godine, donosi

RJEŠENJE**o razrješenju člana Upravnog odbora
Osnovne škole "Musa Ćazim Ćatić" Zenica****I**

Razrješava se član Upravnog odbora
Osnovne škole "Musa Ćazim Ćatić" u Zenici:

1. Kršlak Edin, član (iz reda nastavnika), radi
prelaska na poslove ravnatelja.

II

Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-
dobojskog kantona"

Broj: 02-34-11833/03.
28.05.2003. godine
Zenica

PREMIJER
Nedžad Polić, s.r.

176.

Na temelju članka 4. stavk 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 12/03.), članka 16. stavk 3. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.) i članka 1. Odluke o ovlaštenjima Vlade Zeničko-dobojskog kantona u vršenju prava osnivača prema osnovnim školama kao javnim ustanovama u državnoj svojini ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 11/97.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, znanosti, kulturu i šport, na 14. sjednici, održanoj 28.05.2003. godine, donosi

RJEŠENJE

o privremenom imenovanju člana Upravnog odbora Osnovne škole "Musa Ćazim Ćatić" Zenica

I

Do okončanja postupka izbora kojim će se izvršiti konačno imenovanje na način, po postupku i uz poštivanje i primjenu principa propisanih Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, privremeno se imenuje za člana Upravnog odbora Osnovne škole "Musa Ćazim Ćatić" Zenica:

1. Turković Safet, član (iz reda nastavnika).

II

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-34-11832/03.
28.05.2003. godine
Zenica

PREMIJER
Nedžad Polić, s.r.

177.

Na temelju članka 16. stavk 3. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.) i članka 1. Odluke o ovlaštenjima Vlade Zeničko-dobojskog kantona u vršenju prava osnivača prema osnovnim školama kao javnim ustanovama u državnoj svojini ("Službene novine Zeničko-

dobojskog kantona", broj 11/97.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, na 14. sjednici, održanoj 28.05.2003. godine, donosi

RJEŠENJE

o razrješenju člana Upravnog odbora Osnovne škole "Ćamil Sijarić" Zenica

I

Razrješava se član Upravnog odbora Osnovne škole "Ćamil Sijarić" u Zenici:

1. Imamović Ibro, predsjednik, iz osobnih razloga.

II

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona"

Broj: 02-34-11831/03.
28.05.2003. godine
Zenica

PREMIJER
Nedžad Polić, s.r.

178.

Na temelju članka 4. stavk 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 12/03.), članka 16. stavk 3. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.) i članka 1. Odluke o ovlaštenjima Vlade Zeničko-dobojskog kantona u vršenju prava osnivača prema osnovnim školama kao javnim ustanovama u državnoj svojini ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 11/97.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, znanosti, kulturu i šport, na 14. sjednici, održanoj 28.05.2003. godine, donosi

RJEŠENJE

o privremenom imenovanju predsjednika Upravnog odbora Osnovne škole "Ćamil Sijarić" Zenica

I

Do okončanja postupka izbora kojim će se izvršiti konačno imenovanje na način, po postupku i uz poštivanje i primjenu principa propisanih Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, privremeno se imenuje za predsjednika Upravnog odbora Osnovne škole "Čamil Sijarić" Zenica:

1. Suljić Muhamed, nastavnik razredne nastave.

II

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-34-11830/03.

28.05.2003. godine
Zenica

PREMIJER

Nedžad Polić, s.r.

179.

Na temelju članka 16. stavk 3. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.) i članka 4. stavk 2. Privremene odluke o kriterijima za utvrđivanje liste preduzeća na području Zeničko-dobojskog kantona prema kojima Vlada Kantona vrši ovlaštenja i obveze vlasnika državnog kapitala ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 9/97.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša, na 14. sjednici, održanoj 28.05.2003. godine, d o n o s i

RJEŠENJE

**o razrješenju člana Upravnog odbora
D.D. "Zenicatrans" Zenica**

I

Akif Smailhodžić razrješava se funkcije člana Upravnog odbora D.D. "Zenicatrans" Zenica, na osobni zahtjev.

II

Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-34-11835/03.

28.05.2003. godine
Zenica

PREMIJER

Nedžad Polić, s.r.

180.

Na temelju članka 4. stavk 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 12/03.), članka 16. stavk 3. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 16/00.) i članka 4. stavk 2. Privremene odluke o kriterijima za utvrđivanje liste preduzeća na području Zeničko-dobojskog kantona prema kojima Vlada Kantona vrši ovlaštenja i obveze vlasnika državnog kapitala ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 9/97.), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša, na 14. sjednici, održanoj 28.05.2003. godine, donosi

RJEŠENJE

**o privremenom imenovanju člana
Upravnog odbora D.D. "Zenicatrans" Zenica**

I

Alija Abazović privremeno se imenuje za člana Upravnog odbora D.D. "Zenicatrans" Zenica, do okončanja postupka izbora kojim će se izvršiti konačno imenovanje na način, po postupku i uz poštivanje i primjenu principa propisanih Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine.

II

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 02-34-11834/03.

28.05.2003. godine
Zenica

PREMIJER

Nedžad Polić, s.r.

181.

Na temelju članka 71. Zakona o srednjoj školi ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 12/02.), ministar Ministarstva za obrazovanje, znanosti, kulturu i šport u Vladi Zeničko-dobojskog kantona, d o n o s i :

PRAVILNIK

o sadržaju i načinu polaganja završnog ispita u srednjoj stručnoj školi u kojoj se nastava izvodi po modularnom nastavnom planu i programu (Nastavni plan i program po PHARE i EU – VET programu)

I – OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim pravilnikom utvrđuje se sadržaj i način polaganja završnog ispita predviđenog programom trogodišnjeg obrazovanja po modularnom principu za određeni obrazovni profil i područje rada.

Članak 2.

Učenik koji ne položi završni ispit nije završio školovanje za određeno zanimanje.

Članak 3.

Završni ispit polažu redovni i vanredni učenici koji su uspješno završili treći razred.

Završnim ispitom provjerava se osposobljenost učenika za samostalno obavljanje poslova za zanimanje koja su u okviru odabranog obrazovnog profila.

II – SADRŽAJ ZAVRŠNOG ISPITA

Članak 4.

Završni ispit se sastoji iz:

1. praktičnog rada
2. pismenog obrazloženja praktičnog rada
3. usmenog obrazloženja praktičnog rada.

Članak 5.

Sadržaj praktičnog rada utvrđuje se planom i programom obrazovanja za svaki obrazovni profil. Zadaci treba da budu jasni,

precizni i primjereni zahtjevima obrazovnog profila i vremenu za izvršavanje.

Članak 6.

Zadatke za praktičan rad za svaki obrazovni profil, način i mjesto izrade i vrijeme za izradu utvrđuje ispitni odbor srednje stručne škole, na prijedlog stručnog aktiva. Za svaki obrazovni profil utvrđuje se pet zadataka više od broja kandidata.

Članak 7.

Učenik se slobodno opredjeljuje za oblast iz odgovarajućeg plana i programa obrazovanja.

Dan početka polaganja završnog ispita utvrđuje, na prijedlog ravnatelja, nastavničko vijeće škole i objavljuje ga na oglasnoj ploči škole.

Praktični zadatak učenik radi u školi, ili u odgovarajućem preduzeću, ustanovi ili drugoj organizaciji gdje je obavljao vježbe ili praktičnu nastavu.

Članak 8.

U tjeku izrade praktičnog zadatka nastavnik je obavezan da organizira i prati rad učenika, da mu pruža stručnu pomoć i upućuje ga na odgovarajuću stručnu literaturu.

Učenik pismeno objašnjava izradu praktičnog zadatka. Pisana priprema treba da sadrži: zadatak, dijelove radne operacije i njihov redoslijed, metode i postupke, sredstva rada, materijale i korišćenu literaturu.

Članak 9.

Tokom usmenog obrazloženja praktičnog rada učenik daje potrebna objašnjenja o načinu rada, redoslijedu radnih postupaka, korišćenju alata, pribora za rad, utrošenom materijalu, kao i odgovore na pitanja članova povjerenstva koja su od značaja za profesionalan rad, a utvrđena su sadržajem praktičnog rada.

III – ORGANIZACIJA ZAVRŠNOG ISPITA

Članak 10.

Za polaganje završnog ispita učenik podnosi prijavu na propisanom obrascu srednjoj

stručnoj školi u kojoj je završio treći razred najkasnije pet dana prije polaganja završnog ispita.

Uz prijavu učenik prilaže svjedodžbu o završenim razredima srednje stručne škole i izvod iz matične knjige rođenih.

Članak 11.

Učenik kome nije odobreno polaganje završnog ispita može uložiti prigovor ispitnom odboru koji je dužan da po prigovoru odluči do početka ispita.

Članak 12.

Završni ispit se polaže u tri ispitna roka: u lipanjskom, kolovozno-ruskom i sječansko-veljačnom ispitnom roku.

Članak 13.

Učenik koji se prijavio za polaganje završnog ispita, a bio je spriječen iz opravdanih razloga da polaže ispit u cjelini ili pojedine dijelove ispita, ispitni odbor može da odobri i polaganje van redovnih rokova.

Učenik može da odustane od polaganja završnog ispita tri dana prije početka ispita, o čemu obavještava ispitni odbor.

Članak 14.

Učenik može završni ispit polagati u drugoj školi iste vrste.

Učenik koji je započeo polaganje završnog ispita u jednoj školi ne može nastaviti polaganje istog ispita u drugoj školi.

Članak 15.

Učenik koji je module polagao u lipanjskom ispitnom roku završni ispit polaže u kolovozno-ruskom ispitnom roku.

Učenik koji u lipanjskom ispitnom roku ne položi završni ispit upućuje se da ga ponovi u kolovozno-ruskom ispitnom roku, odnosno u sječansko-veljačnom ispitnom roku.

Učenik koji u januarsko-februarskom ispitnom roku ne položi završni ispit upućuje se da isti polaže kao vanredni učenik.

Članak 16.

Za praktičan rad i usmeno obrazloženje učenik izvlači listić sa pitanjima.

Listići sa pitanjima moraju biti jedno-obrazni i ovjereni pečatom škole. Praktični rad traje najmanje 15, a najduže 30 sati.

Članak 17.

Usmeno obrazloženje praktičnog rada vrši se na usmenom ispitu.

Usmeno obrazloženje praktičnog rada polažu učenici čija je ocjena konkretnog zadatka i pismeno obrazloženje praktičnog rada ocijenjena pozitivnom ocjenom.

Odgovori učenika traju do 30 minuta, uključujući i vrijeme za pripremu učenika za odgovor.

Članak 18.

Za provođenje završnog ispita nastavničko vijeće škole imenuje ispitni odbor i ispitnog povjerenstva za svaki predmet koji se polaže na završnom ispitu. U slučaju potrebe nastavničko vijeće može da imenuje veći broj ispitnih povjerenstava za isti predmet.

Članovi ispitnog povjerenstva su, po pravilu, nastavnici iz škole a po jedan član može biti i stručnjak za odgovarajuće područje rada iz preduzeća, ustanove ili druge organizacije gdje je učenik obavljao vježbe ili praktičnu nastavu. Ispitivač je uvijek nastavnik praktične nastave.

Ako srednja stručna škola nema dovoljan broj nastavnika za odgovarajući predmet, može da angažuje kao članove ispitnih komisija nastavnike iz drugih srednjih škola.

Članak 19.

Ispitni odbor čine svi članovi ispitnih povjerenstava, predsjednik, dopredsjednik i tajnik.

Predsjednik ispitnog odbora je direktor srednje stručne škole, a doravnatelj i tajnik se biraju iz reda članova nastavničkog vijeća škole.

Predsjednik ispitnog odbora rukovodi i predsjedava sjednicama, a u slučaju njegove odsutnosti zamjenjuje ga zamjenik.

Ispitni odbor i tajnik se imenuju za jednu školsku godinu.

Članak 20.

Članovi ispitnog odbora i ostale osobe koja prisustvuju ispitu ne mogu prije zvaničnog

saopćenja davati nikakva obavještenja niti saopštavati odluku ispitnog odbora, odnosno ispitnog povjerenstva.

Članak 21.

Tajnik ispitnog odbora obavlja slijedeće poslove:

- evidentira spiskove prijavljenih učenika i formira grupe za polaganje završnog ispita,
- predlaže broj i sastav ispitnih komisija,
- predlaže plan i raspored polaganja završnog ispita,
- brine o blagovremenom provođenju svih zadataka stručnih aktivna i povjerenstvo, kao i odlika nastavnčkog vijeća i ispitnog odbora o polaganju završnog ispita,
- priprema potreban broj zapisnika za polaganje završnog ispita, dostavlja ih blagovremeno povjerenstvu i vrši kontrolu ispravnosti unijetih podataka,
- vodi zapisnik ispitnog odbora o toku polaganja završnog ispita čiji je sastavni dio spisak učcnika koji su prijavili polaganje, postignuti rezultati i opšti uspjeh na završnom ispitu,
- podnosi izvještaj ispitnom odboru o obavljenom završnom ispitu i postignutim rezultatima,
- poslije utvrđivanja općeg uspjeha na ispitnom odboru, dostavlja potrebne podatke odjeljenkom starješini koji ih unosi u matičnu knjigu i ispisuje diplome.

Članak 22.

Ispitni odbor obavlja slijedeće poslove:

- određuje rokove i raspored polaganja,
- odobrava naknadno polaganje završnog ispita učeniku koji je iz opravdanih razloga bio spriječen da prisustvuje polaganju u tekućem ispitnom roku.

Ispitni odbor odlučuje većinom glasova prisutnih članova, može da odlučuje ako su prisutne dvije trećine od ukupnog broja članova. Ispitni odbor vodi evidenciju o toku cijelog završnog ispita, koja se unosi u zapisnik o završnom ispitu.

Zapisnik se vodi u tvrdo povezanoj svesci.

U zapisnik sa prve sjednice ispitnog odbora se unosi:

- poimenični sastav ispitnog odbora i ispitnih komisija,
- spisak svih učenika koji su se prijavili za završni ispit,
- popis zadataka za praktičan rad.

- raspored polaganja ispita na završnom ispitu.

U zapisnik sa druge sjednice ispitnog odbora se unosi:

- jedinstvena ocjena praktičnog rada;
- izdvojena mišljenja članova ispitne povjerenstva sa praktičnog rada i odluke ispitnog odbora o tome.
- imena učenika koji su položili završni ispit i opći uspjeh.
- imena učenika koji nisu položili završni ispit nego se upućuju da ga ponove.

Članak 23.

Zapisnik ispitnog odbora potpisuje predsjednik, tajnik i svi članovi ispitnog odbora.

Knjiga zapisnika je trajne vrijednosti, vodi se u tvrdo povezanoj svesci sa numerisanim brojem stranica.

Članak 24.

Zapisnici o završnom ispitu se čuvaju u školi najmanje tri godine.

Članak 25.

Ispitno povjerenstvo za završni ispit čine tri člana: predsjednik, ispitivač i stalni član. Dva člana moraju biti stručni za odgovarajući predmet.

Ispitne komisije predlažu ocjene iz praktičnog rada, pismenog i usmenog obrazloženja praktičnog rada.

Ukoliko se jedan od članova ispitnog povjerenstva ne slaže sa predloženom ocjenom, može izdvojiti svoje mišljenje.

Konačnu ocjenu utvrđuje ispitni odbor.

Članak 26.

Aktiv nastavnika praktične nastave, najkasnije do 1. travanj utvrđuju, uz konsultiranje gospodarskih i drugih organizacija, zadatke za praktičan rad, bliže određuju njihov obim i sadržaj.

Ispitni odbor je dužan da donese konačnu odluku o izboru zadataka, najkasnije do 1. svibnja, koji važe za sva tri ispitna roka.

Najkasnije 15 dana prije polaganja završnog ispita ispitni odbor određuje mjesto gdje će se raditi praktičan rad.

Članak 27.

Predsjednik ispitnog povjerenstva odgovoran je za regularnost provođenja ispita i obavlja slijedeće poslove.

- prima spiskove i zapisnike za polaganje ispita učenika od tajnika ispitnog odbora.
- upozorava učenike o njihovim pravima i obvezama za vrijeme polaganja,
- poslije obavljenog ispita ispravno popunjeni zapisnik za svakog učenika dostavlja tajniku ispitnog odbora istog dana kada je ispit obavljen.

IV - OCJENJIVANJE

Članak 28.

Uspjeh učenika na završnom ispitu ocjenjuje se jednom ocjenom koja predstavlja aritmetičku sredinu dobijenih ocjena iz praktičnog rada, pismenog i usmenog obrazloženja praktičnog rada.

Učenik je položio ispit ako je dobio pozitivne ocjene iz praktičnog rada, pismenog i usmenog obrazloženja praktičnog rada.

Članak 29.

Učenik ima pravo prigovora na ocjenu utvrđenu od ispitnog povjerenstva iz bilo kojeg dijela završnog ispita.

Prigovorom učenik može tražiti izuzeće člana u ispitnom povjerenstvu.

Prigovor se podnosi ispitnom odboru u roku od dva dana od dana saopćenja ocjene.

Ispitni odbor je dužan da u roku jednog dana od dana prijema prigovora donese odluku o prigovoru.

Ukoliko ispitni odbor usvoji prigovor, obrazovat će ispitno povjerenstvo koje će provjeriti znanje učenika u roku od dva dana, od dana donošenja odluke iz stavka 4. ovog članka.

Ocjena povjerenstva iz stavka 5. ovog članka je konačna.

Članak 30.

Učenik koji je na završnom ispitu dobio nedovoljnu ocjenu iz praktičnog rada ponovo polaže završni ispit.

Učenik koji je na završnom ispitu dobio nedovoljnu ocjenu iz odbrane praktičnog rada polaže popravni ispit iz tog dijela.

Ukoliko ne položi popravni ispit, polaže završni ispit u cjelini.

Članak 31.

Učenik može biti ocijenjen nedovoljnom ocjenom i bez polaganja ispita.

Nedovoljnom ocjenom ocjenjuje se učenik koji bez opravdanih razloga nije predao izrađen praktični zadatak i učenik koji je napustio ispitnu prostoriju bez dozvole nastavnika.

Nedovoljnom ocjenom ocjenjuje se i učenik za koga se u toku ispita, ili pri ocjenjivanju dokaže da je koristio nedozvoljena sredstva ili da praktični zadatak nije samostalno uradio.

V - EVIDENCIJA I JAVNE ISPRAVE

Članak 32.

Srednja stručna škola je dužna da vodi evidenciju o završnom ispitu i izdatim diplomama.

Škola izdaje učeniku diplomu o završenom ispitu najkasnije sedam dana nakon položenog ispita.

Diploma se izdaje suglasno članku 100. Zakona o srednjoj školi na obrascu broj 24c koji je propisan Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o dokumentaciji i evidenciji u srednjoj školi ("Službene novine Zeničko - dobojskog kantona", broj 13 /02.).

Članak 33.

O toku polaganja završnog ispita vodi se zapisnik na obrascu broj 16a koji je propisan Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o dokumentaciji i evidenciji u srednjoj školi ("Službene novine Zeničko - dobojskog kantona", broj 13/02.).

Zapisnik se vodi posebno o radu ispitnog odbora, posebno o radu ispitnih povjerenstava.

Zapisnik o završenom ispitu obuhvata podatke o učeniku, članovima ispitnog odbora i ispitnih povjerenstava, podatke o praktičnim zadacima, ocjene praktičnog rada, i ocjene pismenog i usmenog obrazloženja.

VI - ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 10-38-9638/03.

08.05.2003. godine
Zenica

Sreto Tomašević, s.r.

182.

Na temelju članka 95, stavka 4. Zakona o srednjoj školi ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 12/02.), ministar za obrazovanje, znanosti, kulturu i šport Zeničko-dobojskog kantona, d o n o s i :

P R A V I L N I K
o izboru učenika generacije u srednjoj školi
na području Zeničko-dobojskog kantona

Članak 1.

Ovim pravilnikom utvrđuju se kriteriji za izbor i proglašenje učenika generacije u srednjoj školi, propisuje procedura izbora i druga značajna pitanja.

Članak 2.

Srednja škola svake školske godine bira i proglašava učenika generacije.

Učenik generacije se bira iz završnog razreda.

Učenik generacije bira se između učenika koji su u toku srednjeg obrazovanja i odgoja postigli odličan uspjeh iz svih nastavnih predmeta i imali primjerno vladanje, uključujući uspjeh i na završnom ispitu odnosno maturi.

Škola može imati samo jednog učenika generacije.

Članak 3.

Kriteriji za izbor učenika generacije su:

- uspjeh u učenju i vladanju,
- plasman na takmičenjima.

Članak 4.

U slučaju kada dva ili više učenika ispunjavaju uvjete iz članka 2. ovog pravilnika primjenjuje se kao korektivni kriterij učešće i plasman na pojedinačnim takmičenjima u znanju koje organizira Pedagoški zavod.

Članak 5.

U slučaju primjene korektivnog kriterija iz prethodnog članka, za učenika generacije proglašava se učenik koji je na višem nivou takmičenja imao bolji plasman.

Članak 6.

Nastavničko vijeće razmatra podatke o učenicima koji mogu biti izabrani za učenika generacije i proglašava učenika generacije.

Članak 7.

Na oglasnoj tabli objavljuje se spisak učenika koji ispunjavaju uvjeta za učenika generacije, sa podacima i utvrđenim kriterijima za izbor.

Članak 8.

Proglašenje učenika generacije vrši nastavničko vijeće škole na posebnoj svečanosti organiziranoj prilikom podjele diploma.

Članak 9.

Učeniku generacije dodjeljuje se diploma.

Članak 10.

Diploma učenika generacije štampa se na finoj hartiji svijetlozelene boje i ima oblik poluarka, veličine 21x30 cm.

Članak 11.

Diploma učenika generacije sadrži opće podatke o učeniku, podatak da je odluku o izboru donijelo nastavničko vijeće, datum donošenja odluke, datum izdavanja diplome, djelovodni broj, broj matične knjige, potpis ravnatelja i mjesto za pečat srednje škole.

Podaci se upisuju u obrazac plavom ili crnom tintom i ovjeravaju pečatom škole.

Članak 12.

Obrazac diplome učenika generacije sastavni je dio ovog pravilnika.

Članak 13.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".

Broj: 10-38-11197/03.

28.05.2003. godine

Zenica

Sreto Tomašević, s.r.

Bosna I Hercegovina
Federacija Bosne I Hercegovine
Zeničko – dobojski kanton

Školska _____ godina

Nastavničko vijeće _____

U _____, na sjednici održanoj _____ godine
(datum)

donijelo je odluka o izboru učenika generacije. U znak priznanja, a shodno članu 2, 4, i 5. Pravilnika o izboru generacije u srednjoj školi na području Zeničko-dobojskom kantonu, dodjeljuje

(Ime, ime roditelja i prezime učenika)

DIPLOMU
UČENIKA GENERACIJE

Djelovodni broj: _____

Broj matične knjige: _____

U _____, _____ godine
(Mjesto) (Datum)

MP

DIREKTOR

183.

Na temelju članka 19. stavk 3. točka 3. Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona ("Sl. novine Ze-Do kantona", broj 01/97, 02/98, 08/02, 10/02, 12/02, 13/02 i 04/03) i članka 24. Zakona o kantonalnoj upravi ("Sl. novine Ze-Do kantona", broj 9/2000), ministar Ministarstva unutarjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, d o n o s i:

PRAVILNIK o legitimaciji inspektora

Članak 1.

Ovim Pravilnikom, sukladno odredbama Zakona o kantonalnoj upravi, propisuje se način izdavanja i vođenja evidencija o izdatim legitimacijama inspektora, obrazac, sadržina, oblik i dimenzije legitimacije, koje će se izdavati službenicima Ministarstva unutarjih poslova Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu Ministarstva), raspoređenim na poslove i radne zadatke inspektora sa posebnim ovlaštenjima (u daljem tekstu inspektora).

Članak 2.

Inspektoru se izdaje legitimacija. Legitimacijom inspektora dokazuje se službeno svojstvo, identitet i ovlaštenja inspektora koja proizilaze iz zakona i drugih propisa.

Članak 3.

Legitimacija je javna isprava. Inspektor je dužan nositi legitimaciju i pokazati je nadležnom organu, kada se na temelju legitimacije koristi svojim ovlaštenjem.

Članak 4.

Obrazac legitimacije izrađen je na punom papiru i zaštićen je omotom od prozirne mase. Legitimacija je pravougaonog oblika, dimenzija 85x55 mm. Legitimacija se izdaje prema obrascu koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 5.

Na prednjoj strani, u gornjem lijevom dijelu ispisan je tekst: BOSNA I HERCEGOVINA,

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON, MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, ZENICA. U gornjem desnom kutu legitimacije utisnut je grb Ministarstva.

Na sredini legitimacije nalazi se tekst LEGITIMACIJA INSPEKTORA.

U srednjem dijelu legitimacije, na lijevoj strani nalazi se fotografija dimenzija 25x30 mm.

Desno od fotografije nalazi se prostor za ime i prezime, broj legitimacije, potpis ministra Ministarstva i pečat Ministarstva.

Podloga legitimacije je bijele boje.

Slova i riječi su crne boje.

Na poleđini legitimacije, na bijeloj podlozi ispisan je tekst ovlaštenja imatelja legitimacije, odnosno izvod iz članka 27. Zakona o kantonalnoj upravi.

Članak 6.

Legitimaciju inspektora izdaje ministar Ministarstva.

Članak 7.

Legitimacija vrijedi od dana izdavanja do dana prestanka vršenja službe inspektora. Nakon prestanka službe, inspektor je dužan vratiti legitimaciju Ministarstvu.

Članak 8.

Ako inspektor izgubi ili na drugi način ostane bez legitimacije, dužan je da o tome odmah obavijesti Ministarstvo.

Uništena, izgubljena ili na drugi način nestala legitimacija oglašava se nevažećom.

Članak 9.

O izdatim i zamijenjenim legitimacijama Ministarstvo vodi evidenciju.

Evidencija iz prethodnog stava sadrži:

- redni broj;
- ime i prezime inspektora kojem je izdata legitimacija;
- broj legitimacije;
- datum izdavanja;
- datum vraćanja;
- datum oglašavanja nevažećom;
- potpis inspektora koji prima ili vraća legitimaciju.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kanton".

Broj:08-03/1.3.02.1.2836/03.

26.05.2003.godine
Zenica**Muhidin Alić, s.r.**

Obrazac legitimacije inspektora

PREDNJA STRANA LEGITIMACIJE:

BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine Zeničko-dobojski kanton Ministarstvo unutrašnjih poslova Ministarstvo unutarnjih poslova Z E N I C A	(grb Ministarstva)
LEGITIMACIJA INSPEKTORA	
(fotografija)	_____ (ime i prezime)
	_____ (broj legitimacije)
M.P.	_____ (potpis ministra)

ZADNJA STRANA LEGITIMACIJE:

Ova legitimacija je javna isprava kojom se dokazuje da je njen imatelj inspektor u Ministarstvu unutrašnjih poslova Ze-Do kantona Zenica. Imatelj ove legitimacije ovlašten je da vrši inspekcijski nadzor sukladno odredbama Zakona o kantonalnoj upravi i to: da naredi otklanjanje utvrđenih nedostataka, odnosno nepravilnosti u određenom roku, naredi preduzimanje odgovarajućih pravnih radnji koje je fizička ili pravna osoba dužna preduzeti, zabrani preduzimanje radnji za koje smatra da su u suprotnosti sa zakonom ili drugim propisom nad čijim provođenjem vrši nadzor, podnese prijavu nadležnom organu, zbog povrede radnih dužnosti, krivičnog djela, privrednog prestupa, odnosno prekršaja, odnosno izrekne zakonom ili drugim propisom utvrđenu prekršajnu kaznu i preduzima i druge mjere, odnosno izvršava i druge radnje za koje je posebnim propisom ovlašten. O preduzetim mjerama inspektor donosi rješenje.

**OGLASNI DIO
OPĆINSKI SUD U ZAVIDOVIĆIMA**

BROJ: P.43/03

Zavidovići, 5.6.2003. godine

Općinski sud u Zavidovićima, sudija Muhić Hava, kao predsjednik vijeća, u pravnoj stvari tužitelja Hasić Muhidina sin Sifeta iz Zavidovića, Mustajbašići bb, protiv tužene Hasić Senade kći Nusreta, iz Sarajeva, radi razvoda braka, dana 5.6.2003. godine, donio je:

**O G L A S
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA**

Rješenjem ovog suda broj P.43/03 od 5.6.2003.g. a na temelju članka 76. st. 2 točka 4 ZPP-a tuženoj Hasić Senadi kći Nusreta iz Sarajeva, zadnjeg prebivališta u Sarajevu, trenutno nepoznatog boravišta za privremenog zastupnika postavljen je Suljić Mirad, advokat iz Zavidovića, a u parnici koja se vodi kod ovog suda po tužbi tužitelja Hasić Muhidina sin Sifeta iz Zavidovića, pod brojem P.43/03.

Istim rješenjem određeno je da će privremeni zastupnik zastupati tuženu u postupku sve dok se tužena ili njegov punomoćnik ne pojave pred sudom odnosno dok organ skrbništva ne obavijesti sud da je tuženom postavio posebnog staratelja.

Ovaj oglas objavit će se u «Službenim novinama FBiH», i putem oglasne table suda.

*Predsjednik vijeća
Muhić Hava*

KANTONALNI SUD U ZENICI

BROJ: L-20/03

Zenica, 25.04.2003. godine

Kantonalni sud u Zenici objavljuje slijedeći

O G L A S

Otvora se likvidacioni postupak nad firmom: "KENANDO-SB" Proizvodno, trgovačko i uslužno društvo sa ograničenom odgovornošću Olovo sa sjedištem u Olovu, Branilaca bb., osnivača Pašalić Kenana iz Olova, a ukoliko niko od povjeritelja u roku od 30 dana po objavljivanju oglasa u "Službenim novinama" Federacije BiH i "Službenim novinama" Zeničko-dobojskog kantona ne prijavi potraživanja, likvidacioni postupak će se smatrati zaključenim.

Po proteku navedenog roka i pravosnažnosti ovog rješenja, navedena firma brisat će se iz registra ovoga suda zavedena reg.ul. broj: 1-8195, upisana po rješenju broj U/I-2230/00 od 13.09.2000. godine, a osnivač se obvezuje da će snositi sve obveze nastale u toku postupka likvidacije.

*Predsjednik Likvidacionog vijeća
S u d i j a
Tešnjak Nermin*

KANTONALNI SUD U ZENICI

BROJ: L-28/03

Zenica, 24.04.2003. godine

Kantonalni sud u Zenici objavljuje slijedeći

O G L A S

Otvora se likvidacioni postupak nad firmom: Društvo za proizvodnju i trgovinu «BOSS-KOMERC» d.o.o. Zenica, sa sjedištem u Zenici, Prve zeničke brigade 21-a, osnivača Čahut Esada iz Zenice, a ukoliko niko od povjeritelja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama" Federacije BiH i "Službenim novinama" Zeničko-dobojskog kantona ne prijavi potraživanja, likvidacioni postupak će se smatrati zaključenim.

Po proteku navedenog roka i pravosnažnosti ovog rješenja, navedena firma brisat će se iz registra kantonalnog suda u Zenici, zavedena pod brojem reg.ul. broj: 1-5002, upisana po rješenju broj U/I-1241/00 od 22.12.2000. godine, a osnivač se obvezuje da će snositi sve obveze nastale u toku postupka likvidacije.

*Predsjednik Likvidacionog vijeća**S u d i j a,**Tešnjak Nermin***KANTONALNI SUD U ZENICI**

BROJ: L-30/03

Zenica, 24.04.2003. godine

Kantonalni sud u Zenici objavljuje slijedeći

O G L A S

Otvora se likvidacioni postupak nad firmom: «FESSA-PROM» d.o.o. Društvo za unutarnju i spoljnu trgovinu, ugostiteljstvo i međunarodnu špediciju, Tešanj, sa sjedištem u Tešnju, Ljetinić bb., osnivača Fejzić Sakiba iz Tešnja, a ukoliko niko od povjeritelja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama" Federacije BiH i "Službenim novinama" Zeničko-dobojskog kantona ne prijavi potraživanja, likvidacioni postupak će se smatrati zaključenim.

Po proteku navedenog roka i pravosnažnosti ovog rješenja, navedena firma brisat će se iz Registra ovog suda zavedena u reg.ul.br.16598 upisana po rješenju broj U/I-1787/00 od 19.02.2002. godine, a izmijenjeno u pogledu osobe koje firmu zastupa rješenjem broj U/I-1736/02 od 14.05.2002. g., a osnivač se obvezuje da će snositi sve obaveze nastale u toku postupka likvidacije.

*Predsjednik Likvidacionog vijeća**S u d i j a,**Tešnjak Nermin*

KANTONALNI SUD U ZENICI

BROJ: L-31/03

Zenica, 17.04.2003. godine

Kantonalni sud u Zenici objavljuje slijedeći

O G L A S

Otvora se likvidacioni postupak nad firmom: «BELINS METAL» d.o.o. Društvo za posredovanje, trgovinu, proizvodnju i usluge Zenica, sa sjedištem u Zenici, ul. Šerbin sokak 17 A/2 osnivača Kahrman Armide iz Zenice, a ukoliko niko od povjeritelja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama" Federacije BiH i "Službenim novinama" Zeničko-dobojskog kantona ne prijavi potraživanja, likvidacioni postupak će se smatrati zaključenim.

Po proteku navedenog roka i pravosnažnosti ovog rješenja, navedena firma brisat će se iz registra ovog suda zavedena pod br. reg.ul.1-8682 upisana po rješenju broj U/I-3542/02 od 24.10.2002. godine, a osnivač se obvezuje da će snositi sve obveze nastale u toku postupka likvidacije.

*Predsjednik Likvidacionog vijeća
S u d i j a,
Tešnjak Nermin*

KANTONALNI SUD U ZENICI

BROJ: L-32/03

Zenica, 17.04.2003. godine

Kantonalni sud u Zenici objavljuje slijedeći

O G L A S

Otvora se likvidacioni postupak nad firmom: Trgovačko društvo naveliko i malo «VAŠSAN» d.o.o. Zenica, sa sjedištem u Zenici, Kulina bana 33. Zenica, osnivača Gradinčić Džensuadine iz Zenice, a ukoliko niko od povjerilaca u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama" Federacije BiH i "Službenim novinama" Zeničko-dobojskog kantona ne prijavi potraživanja, likvidacioni postupak će se smatrati zaključenim.

Po proteku navedenog roka i pravosnažnosti ovog rješenja, navedena firma brisat će se iz registra Kantonalnog suda u Zenici upisana u reg.ul. broj 1-3027 upisana po rješenju broj U/I-939/00 od 02.03.2001. godine, a osnivač se obvezuje da će snositi sve obveze nastale u toku postupka likvidacije.

*Predsjednik Likvidacionog vijeća
S u d i j a,
Tešnjak Nermin*

KANTONALNI SUD U ZENICI

BROJ: L-33/03

Zenica, 17.04.2003. godine

Kantonalni sud u Zenici objavljuje slijedeći

O G L A S

Otvora se likvidacioni postupak nad firmom: «HAMEX» Društvo za trgovinu, ugostiteljstvo i usluge d.o.o. Kakanj, sa sjedištem u Kakanju, Ričica bb., osnivača Mušija Muhameda iz Kakanja, a ukoliko niko od povjerilaca u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama" Federacije BiH i "Službenim novinama" Zeničko-dobojskog kantona ne prijavi potraživanja, likvidacioni postupak će se smatrati zaključenim.

Po proteku navedenog roka i pravosnažnosti ovog rješenja, navedena firma brisat će se iz Registra ovog suda zavedena pod reg.ul.broj 1-5008 upisana po rješenju broj U/I-2571/00 od 27.08.2001. godine, a osnivač se obvezuje da će snositi sve obveze nastale u toku postupka likvidacije.

*Predsjednik Likvidacionog vijeća
S u d i j a,
Tešnjak Nermin*

KANTONALNI SUD U ZENICI

BROJ: L-36/03

Zenica, 09.05.2003. godine

Kantonalni sud u Zenici objavljuje slijedeći

O G L A S

Otvora se likvidacioni postupak nad firmom: Proizvodno-uslužno, trgovačko i transportno preduzeće «FAMO DZ» Kakanj, d.j.l. sa sjedištem u Kakanju, ul. Zgoščanska bb., osnivača Duraković Zijada iz Kakanja, a ukoliko niko od povjerilaca u roku 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama" Federacije BiH i "Službenim novinama" Zeničko-dobojskog kantona ne prijavi potraživanja, likvidacioni postupak će se smatrati zaključenim.

Po proteku navedenog roka i pravosnažnosti ovog rješenja, navedena firma brisat će se iz registra ovog suda zavedena u reg.ul. broj 1-6133 upisana po rješenju broj U/I-1226/97 od 30.10.1997. godine, a osnivač se obvezuje da će snositi sve obveze nastale u toku postupka likvidacije.

*Predsjednik Likvidacionog vijeća
S u d i j a,
Tešnjak Nermin*

KANTONALNI SUD U ZENICI

BROJ: L-37/03

Zenica, 09.05.2003. godine

Kantonalni sud u Zenici objavljuje sljedeći

O G L A S

Otvora se likvidacioni postupak nad firmom: Građevinsko, proizvodno i uslužno društvo «MONTEX-K» d.o.o. Zavidovići, sa sjedištem u Zavidovićima, Savfet bega Bašagića bb., osnivača Kadić Jovanke iz Zavidovića, a ukoliko niko od povjerilaca u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama" Federacije BiH i "Službenim novinama" Zeničko-dobojskog kantona ne prijavi potraživanja, likvidacioni postupak će se smatrati zaključenim.

Po proteku navedenog roka i pravosnažnosti ovog rješenja, navedena firma brisat će se iz registra ovog suda zavedena pod brojem reg.ul. 1-7542 upisana po rješenju broj U/I-1432/00 od 05.05.2001. godine, a osnivač se obvezuje da će snositi sve obveze nastale u toku postupka likvidacije.

*Predsjednik Likvidacionog vijeća
S u d i j a,
Tešnjak Nermin*

Upis u sudski registar

Kantonalni sud Zenica Rješenjem broj U/I-760/01 od 13.08.2001. godine, upisani su u sudski registar ovog suda sljedeći podaci:

Osnivači subjekta upisa i udjeli:

1) Općina Zenica, Zenica, ---, udio osnivača: a) novac 10.000,00 KM – stvari-sredstava prema bilansu sa 31.12.2000. godine iskazano u Elaboratu o društveno-ekonomskoj opravdanosti spajanja od ožujka/travnja 2001. godine, iznosi 3.459.465,96 KM – UKUPNO: 3.469.465,96 KM, broj i datum akta: Odluka o spajanju JP "Zenica" sa Preduzećem "Prostor-inžinjeri" d.o.o. Zenica, br. 01-05-1-15100/01 od 25.07.2001. godine. Puni naziv subjekta upisa: Javno preduzeće za prostorno planiranje i uređenje grada "Zenica" Zenica.

Sjedište subjekta upisa: Zenica, Ul. Mehmedalije Tarabara br. 15.

Oblik subjekta upisa: javno preduzeće.

Osnivači subjekta upisa i udjeli:

1) Općina Zenica, Zenica, ---, udio osnivača: a) novac: 10.000,00 KM – stvari-sredstva prema bilansu sa 31.12.2000. godine iskazano u Elaboratu o društveno-ekonomskoj opravdanosti spajanja od ožujka/travnja 2001. godine, iznosi 3.459.465,96 KM – UKUPNO 3.469.465,96 KM, broj i datum akta: Odluka o spajanju JP "Zenica" sa Preduzećem "Prostor-inžinjeri" d.o.o. Zenica, br.01-05-1-15100/01 od 25.07.2001. godine.

Djelatnosti u unutarnjem poslovanju:

70.110 stvaranje novih nekretnina, 70.120 kupovina i prodaja vlastitih nekretnina, 70.310 agencija za promet nekretninama, 70.320 upravljanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru, 72.300 obrada podataka, 74.200 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, 74.840 ostale poslovne djelatnosti, d.n.

- priprema i opremanje građevinskog zemljišta u skladu sa Zakonom, aktima osnivača i Odlukom o osnivanju Javnog preduzeća, - obavljanje stručnih poslova za potrebe investitora u postupku izdavanje odobrenja za građenje i u rješavanju imovinsko pravnih odnosa, - provođenje konkursa za dodjelu građevinskog zemljišta radi izgradnje, - organizacija izgradnje komunalnih objekata i instalacija i nadzor nad tom izgradnjom, - poslovi opsluživanja u pogledu usluga održavanja objekata zajedničke komunalne potrošnje, javne rasvjete, gradskih ulica, gradskog zelenila, komunalne higijene, zimске službe na teritoriji općine Zenica, dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije, dekoracije grada, odvodnja atmosferskih voda iz

naselja, održavanje sportsko-rekreacionih područja, spomen obilježja javnih česmi i fontana, održavanje nereguliranih vodotoka, - izrada i održavanje putne mreže, - upravljanje stanovima iz "fonda uređenja građevinskog zemljišta".

Osobe ovlaštene za zastupanje u pravnom prometu u zemlji i vanjskotrgovinskom poslovanju:

1. Korlat Emir dipl.ing.met. - JMBG:1808962190031, Zenica, Ul. Branislava Nušića, br. 10., vršilac dužnosti direktora bez ograničenja odgovornosti.

Osobe ovlaštene za zastupanje subjekta upisa u vanjskotrgovinskom poslovanju:

Sudija
Ljevaković Ramo

Kantonalni sud Zenica Rješenjem broj U/I-608/01 od 05.09.2001. godine, upisani su u sudski registar ovog suda

Osnivači Rašid Maličbegović, sin Numanov, iz Žepča, ul. Antuna Mavraka bb, JMBG:0610946194274, l.k. br. 676/99 od PU Žepče, i Jasminka Mujkić, kći Ibri, iz Zavidovića, ul. Patriotske lige, lamela III, JMBG:110796519883, l.k. br. 1457/97 PU Zavidovići, Ugovor o utvrđivanju podataka od značaja za pravni promet br. 02-06-1/01 od 02.06.2001. godine, vrše osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću, Privredno društvo "RAZVOJ I PROMET-RIP", d.o.o. Žepče, nastalo dijeljenjem "REJJ-PROME" d.o.o. Žepče, Proizvodno, prometnog i uslužnog društva na temelju Odluke o podjeli, broj: 01-06/01 od 01.06.2001. godine na "RAZVOJ I PROMET-RIP", d.o.o. Žepče, i "SARA-A", d.o.o. Zavidovići. Gospodarsko društvo "RAZVOJ I PROMET-RIP", d.o.o. Žepče je pravni sljednik "REJJ-PROM" d.o.o. Žepče, Proizvodno, prometnog i uslužnog društva. Osnivači Rašid Maličbegović i Jasminka Mujkić prenose osnivačke udjele iz ranije firme tako da osnivač Rašid Maličbegović ima udio u novcu i stvarima u ukupnom iznosu od 109.350,00 KM sa 50% i Jasminka Mujkić ima udio u novcu i stvarima u ukupnom iznosu od 109.350,00 KM sa 50%. Djelatnost društva je: 02.012 iskorištavanje šuma, 60.240 prevoz robe (tereta) u drumskom saobraćaju, 63.110 pretovar tereta, 63.120 skladištenje robe. U okviru registriranje djelatnosti, društva će obavljati sljedeće spoljnetrgovinske poslove saglasno Zakonu o spoljnetrgovinskom poslovanju: Međunarodni prevoz robe (tereta) u drumskom saobraćaju. Osoba ovlašteno za zastupanje subjekta upisa u pravnom prometu u zemlji i vanjskotrgovinskom poslovanju je: Rašid Maličbegović, sin Numanov, iz Žepča, ul. Antuna Mavraka bb, JMBG:0610946194274, l.k. br. 676/99 od PU Žepče, ravnatelj, bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrovane djelatnosti i Jasminka Mujkić, kći Ibri, iz Zavidovića, ul. Patriotske lige, lamela III, JMBG:110796519883, l.k. br. 1457/97 PU Zavidovići, zamjenik ravnatelj, bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrovane djelatnosti.

Sudija
Ljevaković Ramo

Kantonalni sud Zenica Rješenjem o upisu u sudski registar broj U/I-1530/00 od 24.10.2001. godine, upisani su u sudski registar ovog suda sljedeći podaci:

Osnivači SOFTIĆ ZINAIDA, kći Rašida, iz Visokog, Bare bb, br. l.k. 2457/96, Visoko JMBG:2512967179149, "ADRIANO CORSI" s.r.l. 1890 TRIBUNALE DI GORIZIA, PRADAMANO (UDINE) ITALIA, Ugovorom br. 01/00 od 25.02.2000. godine izvršili su usklađivanje podataka od značaja za pravni promet Preduzeća za inženjering građevinarstvo i trgovinu "QUEEN" d.o.o. Visoko sa sjedištem u Visokom, Bare bb sa Zakonom o privrednim društvima ("Sl. novine FBiH", br. 23/99), tako što su od istog organizovali d.o.o. pod firmom: Društvo za inženjering, građevinarstvo i trgovinu "QUEEN" d.o.o. Visoko, sa sjedištem u Visokom, Bare bb koje je pravni sljednik dosadašnjeg Preduzeća za inženjering, građevinarstvo i trgovinu "QUEEN" d.o.o. Visoko, sa sjedištem u Visokom, Bare bb, upisano na istom registarskom ulošku br. 1-5776 kod Kantonalnog suda u Zenici. Društvo u pravnom prometu zaključuje ugovore i vrši druge pravne poslove i radnje u okviru svoje pravne sposobnosti. Za preuzete obveze u pravnom prometu društvo odgovara svojom

cjelokupnom imovinom. Za obveze društva osnivač odgovara svojim udjelom. Društvo posluje pod firmom: Društvo za inženjering, građevinarstvo i trgovinu "QUEEN" d.o.o. Visoko, sa sjedištem u Visokom, Bare bb. Skraćena firma: "QUEEN" d.o.o. Visoko. Osnovni kapital društva iznosi 1.022.000,00 KM. Djelatnost društva je prema Odluci o standardnoj klasifikaciji djelatnosti ("Sl. novine FBiH", broj 28/98, 36/98 i 47/98), i to: 15.110 proizvodnja, obrada i konzerviranje životinjskog mesa, osim mesa peradi, 15.120 proizvodnja, obrada i konzerviranje mesa peradi, 15.130 proizvodnja prerađevina od mesa i mesa peradi, 15.320 proizvodnja sokova od voća i povrća, 15.330 prerada i konzerviranje voća i povrća, na drugom mjestu nepomenuto, 15.610 proizvodnja mlinskih proizvoda, 20.101 proizvodnja rezane građe, osim nesastavljene drvene građe za patosjenje, 20.102 impregnacija ili hemijska obrada drveta, 20.103 proizvodnja nesastavljene drvene građe za patosjenje, 20.200 proizvodnja furnira, šperploča, panel ploča, ploča iverica i drugih panela i ploča, 20.300 proizvodnja građevinske stolarije i elemenata, 20.400 proizvodnja drvene ambalaže, 20.510 proizvodnja ostalih drvenih proizvoda, 21.110 proizvodnja celuloze, 21.120 proizvodnja papira i kartona, 21.210 proizvodnja valovitog papira, kartona (ljepenke), papirne i kartonske ambalaže, 21.220 proizvodnja papirnih proizvoda za domaćinstvo, higijenske i toaletne potrebe, 21.230 proizvodnja kancelarijskog materijala, 21.240 proizvodnja zidnih tapeta, 21.250 proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona (ljepenke), na drugom mjestu nepomenuta, 25.220 proizvodnja ambalaže od plastičnih masa, 25.230 proizvodnja proizvoda od plastičnih masa za građevinstvo, 25.240 proizvodnja ostalih proizvoda od plastičnih masa, 45.110 rušenje građevinskih objekata i zemljani radovi, 45.211 visokogradnja, 45.212 niskogradnja, 45.213 održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.310 elektroinstalacioni radovi, 45.320 izolacioni radovi, 45.330 postavljanje instalacija za vodu, gas, grijanje, ventilaciju i hlađenje, 45.340 ostali instalacioni radovi, 45.410 fasaderski i štukaturni radovi, 45.420 ugradnja stolarije, 45.430 postavljanje zidnih i podnih obloga, 45.440 farbarski i staklarski radovi, 45.450 ostali završni radovi, 45.500 davanje u najam mašina i opreme za gradnju, sa rukovateljem, 50.101 trgovina motornim vozilima naveliko, 50.102 trgovina motornim vozilima namalo, 50.103 posredništvo u trgovini motornim vozilima, 50.200 održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 trgovina naveliko dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.302 trgovina namalo dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.303 posredništvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 trgovina naveliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.402 trgovina namalo motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.403 posredništvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.404 održavanje i popravak motocikla, 50.500 trgovina namalo motornim gorivima i mazivima, 51.110 posredništvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 posredništvo u trgovini gorivima, rudam metalima i industrijskim kemijskim proizvodima, 51.130 posredništvo u trgovini građevinskim drvetom, građevinskim materijalom, 51.140 posredništvo u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i zrakoplovima, 51.150 posredništvo u trgovini namještajem, predmetima aparatima za domaćinstvo i drugim metalnim proizvodima, 51.160 posredništvo u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i kožnim proizvodima, 51.170 posredništvo u trgovini hranom, pićima i duhanom, 51.180 posredništvo u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, na drugom mjestu nepomenuto, 51.210 trgovina naveliko žitaricama, sjemenjem i stočnom hranom, 51.220 trgovina naveliko cvijećem i sadnicama, 51.230 trgovina naveliko živom stokom, 51.240 trgovina naveliko sirovinim i štavljenim kožama, 51.250 trgovina naveliko sirovinim duhanom, 51.310 trgovina naveliko voćem i povrćem, 51.320 trgovina naveliko mesom i mesnim proizvodima, 51.330 trgovina naveliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masnoćama, 51.340 trgovina naveliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 trgovina naveliko duhanskim proizvodima, 51.360 trgovina naveliko šećerom, čokoladom i bombonima, 51.370 trgovina naveliko kavom, čajevima, kakaom i začинима, 51.380 trgovina naveliko ostalom hranom, uključujući ribe, školjke i rakove, 51.390 nespecijalizovana trgovina naveliko hranom, pićem i duhanskim proizvodima, 51.410 trgovina naveliko tekstilom, 51.421 trgovina naveliko odjećom, 51.422 trgovina naveliko obućom, 51.430 trgovina naveliko električnim aparatima za domaćinstvo, radio uređajima i TV uređajima, 51.440 trgovina naveliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje, 51.450 trgovina naveliko parfemima i kozmetikom, 51.460 trgovina naveliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 trgovina naveliko ostalim proizvodima za široku potrošnju, 51.510 trgovina naveliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima, 51.520 trgovina naveliko metalima i rudama i rudama metala, 51.531 trgovina naveliko

drvetom, 51.532 trgovina naveliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 trgovina naveliko željeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 trgovina naveliko kemijskim proizvodima, 51.560 trgovina naveliko ostalim poluproizvodima, 51.570 trgovina naveliko ostacima i otpacima, 51.610 trgovina naveliko alatnim mašinama, 51.620 trgovina naveliko građevinskim mašinama, 51.630 trgovina naveliko mašinama za tekstilnu industriju, 51.640 trgovina naveliko kancelarijskim mašinama i opremom, 51.650 trgovina naveliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju, 51.660 trgovina naveliko poljoprivrednim mašinama, priključcima i oruđem uključujući i traktore, 51.700 ostala trgovina naveliko, 52.110 trgovina namalo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima, 52.120 ostala trgovina namalo u nespecijalizovanim prodavnicama, 52.210 trgovina namalo voćem i povrćem, 52.220 trgovina namalo mesom i mesnim proizvodima, 52.230 trgovina namalo ribom, školjkama i rakovima, 52.240 trgovina namalo kruhom, pecivom, kolačima, tjesteninama, bombonima i slatkišima, 52.250 trgovina namalo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 trgovina namalo duhanskim proizvodima, 52.270 ostala trgovina namalo hranom, pićem i duhanskim proizvodima, u specijalizovanim prodavnicama, 52.330 trgovina namalo kozmetičkim i toaletnim proizvodima, 52.410 trgovina namalo tekstilom, 52.420 trgovina namalo odjevnim predmetima, 52.430 trgovina namalo obućom i kožnim proizvodima, 52.441 trgovina namalo namještajem, 52.442 trgovina namalo opremom za rasvjetu i predmetima za domaćinstvo, 52.450 trgovina namalo električnim aparatima za domaćinstvo, radio uređajima i TV uređajima, 52.460 trgovina namalo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom, 52.470 trgovina namalo knjigama, novinama, časopisima, papiratom robom i pisaćim priborom, 52.481 trgovina namalo kancelarijskom opremom i računarima u specijalizovanim prodavnicama, 52.482 trgovina namalo satovima, 52.483 trgovina namalo športskom opremom, 52.484 trgovina namalo igrama i igračkama, 52.485 trgovina namalo cvijećem u specijalizovanim prodavnicama, 52.486 trgovina namalo gorivima u specijalizovanim prodavnicama, 52.487 ostala trgovina namalo u specijalizovanim prodavnicama-specijalizovana trgovina namalo oružjem i municijom, 55.300 restorani, 55.400 barovi, 60.211 prijevoz putnika u drumskom saobraćaju, 60.212 prijevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju, redovni (linijski), 60.240 prijevoz robe (tereta) u drumskom saobraćaju, 63.110 pretovar tereta, 63.120 skladištenje robe, 63.300 djelatnost putničkih agencija i turoperatora, ostale usluge turistima na drugom mjestu nepomenute, 63.400 djelatnost ostalih agencija u saobraćaju, 70.310 agencije za promet nekretninama, 70.320 iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo, 71.330 iznajmljivanje kancelarijskih mašina i opreme, uključujući računare (kompjutere), 71.340 iznajmljivanje ostalih mašina i opreme, na drugom mjestu nepomenuto, 74.400 reklama i propaganda, 74.500 Agencija za zapošljavanje i posredovanje radne snage, 74.820 djelatnost pakovanja, 74.840 ostale poslovne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute. Društvo vrši usklađivanje vanjskotrgovinskog poslovanja sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju tako da će društvo obavljati vanjskotrgovinski promet u okviru registrovane djelatnosti i to: Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima uvoz-izvoz. Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima uvoz-izvoz. Društvo će vršiti usluge vanjskotrgovinskog prometa u okviru registrovane djelatnosti a naročito: posredništvo u oblasti prometa roba i usluga, komisioni, konsignacioni, kompenzacioni i lizing poslova, zastupanje stranih firmi, druge usluge u okviru registrovane djelatnosti i poslova spoljnomtrgovinskog prometa. Poslovanje Društva vodi i Društvo zastupa uprava, a poslove uprave Društva vrši direktor Društva SOFTIĆ ZINAIDA, kći Rašida, iz Visokog, Bare bb, br. l.k. 2457/96, Visoko JMB 2512967179149 koja zastupa i predstavlja Društvo u okviru registrovane djelatnosti i obavljanju poslova vanjskotrgovinskog prometa bez ograničenja ovlaštenja.

Sudija
Halilović Nusret

Kantonalni sud Zenica Rješenjem o upisu u sudski registar broj U/I-1840/00 od 31.10.2001. godine, upisani su u sudski registar ovog suda sljedeći podaci:

Zemljoradnička zadruga "Jelah" u Jelahu vrši usklađivanje poslovanja sa zakonom o zadrugama (Sl. novine Federacije BiH, broj 28/97).

Naziv zadruge je Zemljoradnička zadruga "Jelah" u Jelahu.

Skraćeni naziv je ZZJ u Jelahu. Sjedište zadruge je u Jelahu ul. Maršala Tita b.b.

Osnivači zadruge su:

1. Dizdarević (Dedo) Asim
2. Mularifović (Husejn) Osman
3. Dizdarević (Dedo) Fikret

Osnivački ulog osnivača zadruge je po 100,00 KM.

Za obveze osnivači odgovaraju do visine svog osnivačkog uloga, a najduže pet godina nakon prestanka članstva u zadrugi.

Osnivački ulozi i procentualni odnosi osnivačkih uloga, naspram ukupne imovine i sredstava zadruge iznose:

1. Državna imovina	= 2.1016.571,00 KM	99,985 %
2. Dizdarević (Dedo) Asim	= 100,00 KM	0,005 %
3. Mularifović (Husejn) Osman	= 100,00 KM	0,005 %
4. Dizdarević (Dedo) Fikret	= 100,00 KM	0,005 %

Zadruga će u svom poslovanju obavljati slijedeće djelatnosti:

01.110 uzgoj žitarica i drugih usjeva i zasada, 01.120 uzgoj povrća, cvijeća, ukrasnog bilja i sadnog materijala, 01.132 uzgoj voća, oraha i sl. usjeva za pripr. začina i napit. 01.211 ugoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 uzgoj goveda za mlijeko i priplod, 01.221 uzgoj ovaca i koza, 01.240 uzgoj peradi, 01.252 uzgoj ostalih životinja na drugom mjestu nepomenutih 01.300 uzgoj usjeva i stoke (mješovita proizvodnja), 01.410 uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji, 01.420 uslužne djelatnosti u stočarstvu, 02.011 uzgoj i zaštita šuma, 02.012 iskorištavanje šuma, 02.120 uzgoj gljiva, sakup, šumskih gljiva, tartufa i puževa, 20.101 proizvodnja rezane građe, 20.400 proizvodnja drvene ambalaže, 20.510 proizvodnja ostalih drvenih proizvoda, 20.520 proizvodnja proizvoda od plute, slame i plet. materijala, 45.211 visokogradnja, 45.213 održavanje objekata visokogradnje i njihovih dijelova, 45.450 ostali završni radovi, 05.010 ribarstvo, 05.020 mrestilište i ribnjaci, 05.030 usluge u ribarstvu, 50.101 prodaja motornih vozila naveliko, 50.102 prodaja motornih vozila namalo, 50.103 posredništvo u prodaji motornih vozila, 50.200 održavanje i popravak motornih vozila, 15.110 proizvodnja, obrada i konzerviranje životinjskog mesa, osim peradi, 15.120 proizvodnja, obrada i konzerviranje mesa peradi, 15.330 prerada i konzerviranje voća i povrća, 15.510 prerada mlijeka i mliječnih proizvoda, 50.302 trgovina namalo dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.303 posredništvo u prodaji dijelova i pribora za motorna vozila, 50.401 prodaja motocikla, dijelovima i pribora za motocikle naveliko, 50.402 prodaja motocikla, dijelova i pribora za motocikle namalo, 50.403 posredništvo u prodaji motocikla, dijelova i pribora za motocikle, 50.500 prodaja namalo motornih goriva i maziva, 60.240 prijevoz robe (tereta) u drumskom saobraćaju, 63.110 pretovar tereta, 51.110 posredništvo u prodaji poljoprivrednih sirovina, žive stoke, tekstilnih sirovina i poluproizvoda, 51.130 posredništvo u prodaji građevinskog drveta i građevinskog materijala, 51.140 posredništvo u prodaji mašina, opreme, 51.150 posredništvo u prodaji namještaja, predmeta i aparata za domaćinstvo i drugim metalnim proizvodima, 51.160 posredništvo u prodaji tekstila, odjeće, obuće i kožnih proizvoda, 51.170 posredništvo u prodaji hrane, pića i duhana, 51.180 posredništvo u prodaji proizvoda na drugom mjestu nepomenuto, 51.190 posredništvo u prodaji raznih proizvoda, 51.210 trgovina naveliko žitaricama, sjemenjem i stočnom hranom, 51.220 trgovina naveliko cvijećem i sadnicama, 51.230 trgovina naveliko živom stokom, 51.240 trgovina naveliko sirovom i štavljenom kožom, 51.310 trgovina naveliko voćem i povrćem, 51.320 trgovina naveliko mesom i mesnim proizvodima, 51.330 trgovina naveliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jestivim uljima i masnoćama, 51.340 trgovina naveliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 trgovina naveliko duhanskim proizvodima, 51.360 trgovina naveliko šećerom, čokoladom i bombonama, 51.370 trgovina naveliko kafom, čajevima, kakaom i začинима, 51.380 trgovina naveliko ostalom hranom uključujući ribe, školjke i rakove, 51.390 nespecijalizovana trgovina naveliko hranom, pićem i duhanskim proizvodima, 51.410 trgovina naveliko tekstilom, 51.421 trgovina naveliko odjećom, 51.422 trgovina naveliko obućom, 51.430 trgovina naveliko električnim aparatima za domaćinstvo, radio uređajima i TV uređajima, 51.440 trgovina naveliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima i ostalim proizvodima za čišćenje, 51.450 trgovina naveliko parfemima i kozmetikom, 51.470 trgovina naveliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 trgovina naveliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivom i srodnim proizvodima, 51.531 trgovina naveliko drvetom,

51.532 trgovina naveliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 trgovina naveliko željeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 trgovina naveliko kemijskim proizvodima, 51.560 trgovina naveliko ostalim poluproizvodima, 51.570 trgovina naveliko ostacima i otpacima, 51.610 proizvodnja mlinskih proizvoda, 51.610 trgovina naveliko alatnim mašinama, 51.620 trgovina naveliko građevinskim mašinama, 51.630 trgovina naveliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivanje i pletenje, 51.640 trgovina naveliko kancelarijskim mašinama i opremom, 51.650 trgovina naveliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju, 51.660 trgovina naveliko poljoprivrednim mašinama, priključcima i oruđem uključujući i traktore, 51.700 ostala trgovina naveliko, 52.110 trgovina namalo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima, 52.120 ostala trgovina namalo u nespecijalizovanim prodavnicama, 52.210 trgovina namalo voćem i povrćem, 52.220 trgovina namalo mesom i mesnim proizvodima, 52.230 trgovina namalo ribom, rakovima i školjkama, 52.240 trgovina namalo kruhom, pecivom, kolačima, tjesteninama, bombonama i slatkišima, 52.250 trgovina namalo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 trgovina namalo duhanskim proizvodima, 52.270 ostala trgovina namalo hranom, pićem i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavaonicama, 52.330 trgovina namalo kozmetičkim i toaletnim proizvodima, 52.410 trgovina namalo tekstilom, 52.420 trgovina namalo odjevnim predmetima, 52.430 trgovina namalo obućom i kožnim proizvodima, 52.441 trgovina namalo namještajem, 52.442 trgovina namalo opremom za rasvjetu i predmetima za domaćinstvo, 52.450 trgovina namalo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i TV uređajima, 52.460 trgovina namalo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom, 52.470 trgovina namalo knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom, 52.481 trgovina namalo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 trgovina namalo satovima, 52.483 trgovina namalo športskom opremom, 52.484 trgovina namalo igrima i igračkama, 52.485 trgovina namalo cvijećem, 52.486 trgovina namalo gorivom, 52.487 ostala trgovina namalo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 trgovina namalo polovnom robom, u prodavnicama, 52.620 trgovina namalo na štandovima i tržnicama, 52.630 ostala trgovina namalo izvan prodavnica, 71.310 iznajmljivanje poljoprivrednih mašina i opreme, 73.101 istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim naukama, 73.102 istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničkim i tehnološkim naukama.

Zadruga će vršiti i otkup svih poljoprivredno-prehrambenih i drugih proizvoda, a naročito: ljekovitog bilja, šumskih plodova, gljiva, puževa, mahovine, mlijeka i mliječnih proizvoda, žive stoke, živine, jaja, sirove kože, drvenog uglja, kreča, drvene galanterija i drugih proizvoda izrađeni u domaćinstvima, kao i proizvoda zanatske i kućne radinosti i drugih uobičajenih proizvoda.

Zadruga može obavljati i druge djelatnosti u manjem obimu, a iste su u funkciji obavljanja registrirane djelatnosti.

Za direktora zadruge imenuje se Unkić Majid.

Osoba ovlaštena za zastupanje zadruge je Unkić Majid, bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrirane djelatnosti.

Sudija
Halilović Nusret

Kantonalni sud Zenica Rješenjem broj U/I-1611/01 od 05.12.2001. godine, upisani su u sudski registar ovog suda

Osnivač društva "LIBERTAS", d.o.o. Kakanj, Alić Mirsad sin Alije, l.k. br. 774/97, JMBG:1506961192182 PU Kakanj, ul. Zgoščanska br. 16. Odlukom broj: 39/01 od 20.11.2001. godine, a registrirano kod Kantonalnog suda u Zenici pod reg.br. 1-1586 a broj rješenja U/I-1611/01 od 05.12.2001. godine proširuje svoju djelatnost sa slijedećim:

15.860 prerada čaja i kave.

Sudija
Halilović Nusret

Kantonalni sud Zenica Rješenjem broj U/I-1661/01 od 06.12.2001. godine, upisani su u sudski registar ovog suda.

Odlukom Upravnog odbora preduzeća broj 2001/01 od 06.12.2001. godine mijenja se ranije sjedište firme "ZIM" Zenica, d.d. u ulici 22. prosinca br. 32, te sadašnje sjedište preduzeća je "ZIM" Zenica, d.d. ul. Kanal br. 32.

Sudija
Halilović Nusret

Kantonalni sud Zenica Rješenjem broj U/I-1660/01 od 07.12.2001. godine, upisani su u sudski registar ovog suda Osnivač društva "INOPROREZ" d.o.o. Kakanj, Piljug (Latif) Edhem, l.k. broj 3104/97, JMBG:1010938192176, Podborije odlukom broj 275/01, od 19.11.2001. godine, registrirano kod Kantonalnog suda u Zenici pod registarskim brojem 1-831, vrši proširenje djelatnosti društva, kako slijedi:

45.110 rušenje građevinskih objekata i zemljani radovi, 45.212 niskogradnja, 45.213 održavanje objekata visokogradnje, 45.230 izgradnja autoputeva i drugih saobraćajnica, aerodromskih pista i športskih terena, 45.450 ostali završni radovi.

Sudija
Halilović Nusret

Kantonalni sud Zenica Rješenjem broj U/I-3167/02 od 27.09.2002. godine, upisani su u sudski registar ovog suda.

Osnivač, Željko Antolović sin Drage iz Žepča, Stjepana Radića b.b. sa osobnom iskaznicom broj 63/98 PS Žepče, JMBG:1512960194270 Proizvodno - trgovinskog društva "Varoš" d.o.o. Žepče sa sjedištem u Žepču, Stjepana Radića b.b., Odlukom broj: 005/2002 od 16.09.2002. godine vrši dopunu djelatnosti u unutarnjem prometu "Varoš" d.o.o. Žepče slijedećim djelatnostima: 92.110 snimanje filmova i videofilmova, 92.120 distribucija filmova i videofilmova, 92.130 prikazivanje filmova, 92.200 radio i televizijska djelatnost, 92.320 djelatnost objekata za kulturne priredbe, 92.330 djelatnost sajmovi i zabavnih parkova, 92.400 djelatnost novinskih agencija, 92.511 djelatnost biblioteka, 92.610 rad sportskih objekata, 92.720 ostale rekreativne djelatnosti, d.n., 93.020 frizerski saloni i saloni za uljepšavanje, 93.030 djelatnosti vezane za poboljšanje fizičkog stanja i raspoloženja, 93.050 ostale uslužne djelatnosti, d.n.

Društvo će vršiti i trgovinske usluge, sukladno Zakonu o trgovini i to: posredovanje, zastupanje, komisioni, uskladištenje, otprema i doprema robe (špedicija), marketing i druge usluge uobičajene u trgovini.

Sudija
Ljevaković Ramo

Kantonalni sud Zenica Rješenjem broj U/I-1936/01 od 14.12.2001. godine, upisani su u sudski registar ovog suda. Reg.br. 1-8470.

Osnivač: Čičak (Ejub) Bakir iz Zenice, Fra Grge Martića, broj 15, broj lične karte 7951/95 izdate od MUP-a Zenica, JMBG:1606974190000, Odlukom o osnivanju "Lappasoft" d.o.o. Zenica, broj 01/2001 od 18.11.2001. godine, osniva Društvo sa ograničenom odgovornošću "LAPPASoft" D.O.O. Zenica, DRUŠTVO ZA SOFTVERSKI INŽINJERING, INFORMATIČKE USLUGE I KONSALTING, sa sjedištem u Zenici, Begagića put broj 8. Osnivač je obezbijedio osnovni kapital u novcu od 2.000,00 KM. Djelatnost društva je: 22.140 izdavanje zvučnih zapisa, 22.230 knjigovezački i završni radovi, 22.240

priprema i izrada tiskarske forme, 22.250 ostale usluge u vezi sa tiskanjem, 22.310 umnožavanje (reprodukcija) zvučnih zapisa, 22.320 umnožavanje (reprodukcija) videozapisa, 22.330 umnožavanje (reprodukcija) kompjuterskih zapisa, 51.140 posredništvo u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i zrakoplovima, 51.180 posredništvo u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, na drugom mjestu nepomenuto; 51.190 posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.430 trgovina naveliko električnim aparatima za domaćinstvo, radio uređajima i TV uređajima, 51.540 trgovina naveliko željeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 trgovina naveliko kemijskim proizvodima, 51.560 trgovina naveliko ostalim poluproizvodima, 51.610 trgovina naveliko alatnim mašinama, 51.640 trgovina naveliko kancelarijskim mašinama i opremom, 51.650 trgovina naveliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju, 51.700 ostala trgovina naveliko, 52.442 trgovina namalo opremom za rasvjetu i predmetima za domaćinstvo, na drugom mjestu nepomenuto, 52.450 trgovina namalo električnim aparatima za domaćinstvo, radio uređajima i TV uređajima, 52.470 trgovina namalo knjigama, novinama, časopisima, papiratom robom i pisaćim priborom, 52.481 trgovina namalo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 trgovina namalo satovima, 52.483 trgovina namalo športskom opremom, 52.484 trgovina namalo igrama i igračkama, 52.485 trgovina namalo cvijećem, 52.487 ostala trgovina namalo u specijaliziranim prodavnicama, 52.610 trgovina namalo putem pošte, 52.630 ostala trgovina namalo izvan prodavnica, 52.720 popravak električnih aparata za domaćinstvo, uključujući radioopremu, televizijsku opremu i ostalu audioopremu i videoopremu, 60.211 prijevoz putnika u drumskom saobraćaju, redovni (linijski), 60.230 ostali prijevoz putnika u drumskom saobraćaju, 60.240 prijevoz robe (tereta) u drumskom saobraćaju, 63.120 skladištenje robe, 63.300 djelatnost putničkih agencija i tuopera, ostale usluge turistima, d.n., 63.400 djelatnost ostalih agencija u saobraćaju, 70.310 agencije za promet nekretninama, 71.330 iznajmljivanje kancelarijskih mašina i opreme, uključujući računare (kompjutere), 71.340 iznajmljivanje ostalih mašina i opreme, na drugom mjestu nepomenuto, 72.100 pružanje savjeta u računarskoj opremi (hardware), 72.200 savjetovanje i ponuda programske opreme (softwara), 72.300 obrada podataka, 72.400 izrada i upravljanje bazama podataka, 72.500 održavanje i popravak kancelarijskih i knjigovodstvenih mašina i računarskih sistema (računara), 72.600 ostale računarske aktivnosti, 74.120 računovodstveni, knjigovodstveni, kontrolno-revizijski poslovi odnosno revizijsko-kontrolni poslovi; savjetodavni poslovi u svezi poreza, 74.130 istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mijenja, 74.140 savjetovanje u svezi s poslovanjem i upravljanjem, 74.400 reklama i propaganda, 74.830 tajnika i prevodilačke djelatnosti, 74.840 ostale poslovne djelatnosti, d.n., 92.110 snimanje filmova i videofilmova, 92.120 distribucija filmova i videofilmova, 92.130 prikazivanje filmova, 92.320 djelatnost objekata za kulturne priredbe, 92.330 djelatnost sajмова i zabavnih parkova, 92.340 ostale zabavne djelatnosti, d.n., 92.720 ostale rekreativne djelatnosti, d.n., 93.050 ostale uslužne djelatnosti, d.n. Društvo će vršiti trgovinske usluge sukladno stavkom 3. članka 11. Zakona o trgovini ("Službeni list R BiH", broj:20/95), a naročito: posredovanje, zastupanje, komisioni, uskladištenje, otprema i doprema robe (špedicija), marketing i druge usluge uobičajene u trgovini. Poslovi društva u vanjskotrgovinskom poslovanju su: IZVOZ I UVOZ ROBA IZ REGISTROVANE DJELATNOSTI: Trgovina naveliko neprehrambenim proizvodima. Društvo će vršiti usluge u vanjskotrgovinskom prometu, i to: usluge međunarodnog transporta robe i putnika, druge usluge koje su u svezi sa međunarodnim transportom (međunarodna špedicija, skladištenje, agencijske usluge u transportu i sl.), turističke usluge, posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga i druge usluge u okviru registrovane djelatnosti Društva. Osoba ovlaštena za zastupanje subjekta upisa u pravnom prometu u zemlji i u vanjskotrgovinskom poslovanju je: ČIČAK (Ejub) Bakir iz Zenice, Fra Grge Martića, broj 15, broj osobne iskaznice 7951/95, izdate od MUP-a Zenica, JMBG:1606974190000, direktor, bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrovane djelatnosti i u vanjskotrgovinskom prometu Društva.

Sudija
Halilović Nusret

Kantonalni sud Zenica Rješenjem broj U/I-2697/02 od 08.08.2002. godine, upisani su u sudski registar ovog suda sljedeći podaci:

Osnivači subjekta upisa i udjeli:

- 1) Suljagić (Kasima) Mirzet, Breza, ul. M.M. Bašeskije, br. 97 - 2508966171120, o.i. br. 2441/96 PU Breza, udio osnivača: 2.400,00 KM, u novcu 20% i 1.800,00 KM u stvarima 20%, broj i datum akta: Odluka o promjeni osnivača, povećanju kapitala i promjena firme br. 02/02 od 01.08.2002. i Ugovor o usklađivanju pod br. 1/2 od 01.08.2002. g.
- 2) Velić (Ibrahima), Zijad, Breza, ul. Džemala Bijedića, broj 14., - 1709966171122, o.i. br. 1047/97 PU Breza, udio osnivača: 2.400,00 KM, u novcu 20% i 1.800,00 KM u stvarima 20%, broj i datum akta: Odluka o promjeni osnivača, povećanju kapitala i promjena firme br. 02/02 od 01.08.2002. i Ugovor o usklađivanju pod br. 1/2 od 01.08.2002. g.
- 3) Mahmutović (Mehe) Faruk, Breza, ul. Destijatska, br. 27., - 0705973171147, o.i. br. 2003/96 PU Breza, udio osnivača: 2.400,00 KM, u novcu 20% i 1.800,00 KM u stvarima 20%, broj i datum akta: Odluka o promjeni osnivača, povećanju kapitala i promjena firme br. 02/02 od 01.08.2002. i Ugovor o usklađivanju pod br. 1/2 od 01.08.2002. g.
- 4) Silajdžić (Avde) Zakir, Breza, ul. Podgora, br. 144., - 2811963171140, o.i. br. 1059/97 PU Breza, udio osnivača 2.400,00 KM, u novcu 20% i 1.800,00 KM u stvarima 20%, broj i datum akta: Odluka o promjeni osnivača, povećanju kapitala i promjena firme br. 02/02 od 01.08.2002. i Ugovor o usklađivanju pod br. 01/02 od 01.08.2002. g.
- 5) Osmanović (Muniba) Ferid, Breza, Ul. Kahve bb, - 2409961171124, o.i. br. 1959/96 PU Breza, udio osnivača 2.400,00 KM, u novcu 20% i 1.800,00 KM u stvarima 20%, broj i datum akta: Odluka o promjeni osnivača povećanju kapitala i promjeni firme br. 02/02 od 01.08.2002. i Ugovor o usklađivanju pod br. 01/02 od 01.08.2002.g.

Puni naziv subjekta upisa: "RIV" d.o.o. Breza.

Društvo za radno i profesionalno osposobljavanje i rehabilitaciju invalida.

Sjedište subjekta upisa: Breza, ul. Bogumilska bb

Oblik subjekta upisa: društvo s ograničenom odgovornošću.

- 1) Suljagić (Kasima) Mirzet, Breza, ul. M.M. Bašeskije, br. 97. - 2508966171120, o.i. br. 2441/96 PU Breza, udio osnivača: 2.400,00 KM, u novcu 20% i 1.800,00 KM u stvarima 20%, broj i datum akta: Odluka o promjeni osnivača, povećanju kapitala i promjeni firme br. 02/02 od 01.08.2002. i Ugovor o usklađivanju pod br. 01/02 od 01.08.2002.g.
- 2) Velić (Ibrahima), Zijad, Breza, ul. Džemala Bijedića, broj 14., - 1709966171122, o.i. br. 1047/97 PU Breza, udio osnivača: 2.400,00 KM, u novcu 20% i 1.800,00 KM u stvarima 20%, broj i datum akta: Odluka o promjeni osnivača, povećanju kapitala i promjeni firme br. 02/02 od 01.08.2002. i Ugovor o usklađivanju pod br. 01/02 od 01.08.2002. g.
- 3) Mahmutović (Mehe) Faruk, Breza, ul. Destijatska, br. 27., - 0705973171147, o.i. br. 2003/96 PU Breza, udio osnivača: 2.400,00 KM, u novcu 20% i 1.800,00 KM u stvarima 20%, broj i datum akta: Odluka o promjeni osnivača, povećanju kapitala i promjeni firme br. 02/02 od 01.08.2002. i Ugovor o usklađivanju pod br. 01/02 od 01.08.2002. g.
- 4) Silajdžić (Avde) Zakir, Breza, ul. Podgora, br. 144., - 2811963171140, o.i. br. 1059/97 PU Breza, udio osnivača 2.400,00 KM, u novcu 20% i 1.800,00 KM u stvarima 20%, broj i datum akta: Odluka o promjeni osnivača, povećanju kapitala i promjeni firme br. 02/02 od 01.08.2002. i Ugovor o usklađivanju pod br. 01/02 od 01.08.2002. g.
- 5) Osmanović (Muniba) Ferid, Breza, Ul. Kahve bb, - 2409961171124, o.i. br. 1959/96 PU Breza, udio osnivača 2.400,00 KM, u novcu 20% i 1.800,00 KM u stvarima 20%, broj i datum akta: Odluka o

promjeni osnivača, povećanju kapitala i promjeni firme br. 02/02 od 01.08.2002. i Ugovor o usklađivanju pod br. 01/02 od 01.08.2002. g.

Djelatnosti u unutarnjem poslovanju:

01.211 uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 uzgoj goveda za mlijeko i priplod, 01.221 uzgoj ovaca i koza, 01.240 uzgoj peradi, 14.110 vađenje kamena za građevinarstvo, 14.121 vađenje krečnjaka i krede, 14.210 vađenje šljunka i pijeska, 15.110 proizvodnja, prerada i konzerviranje životinjskog mesa, osim mesa peradi, 15.320 proizvodnja sokova od voća i povrća, 15.510 prerada mlijeka i proizvodnja mliječnih proizvoda, osim proizvodnje sladoleda, 15.610 proizvodnja mlinarskih proizvoda, 15.710 proizvodnja stočne hrane, 15.811 proizvodnja kruha i peciva, 15.860 prerada čaja i kave, 20.101 proizvodnja rezane građe, osim nesastavljene drvene građe za patosenje, 20.102 impregnacija ili kemijska obrada drva, 20.103 proizvodnja nesastavljene drvene građe za patosenje, 20.300 proizvodnja građevinske stolarije i elemenata, 20.400 proizvodnja drvene ambalaže, 25.230 proizvodnja proizvoda od plastičnih masa za građevinarstvo, 26.610 proizvodnja betonskih proizvoda za građevinarstvo, 26.700 siječenje, oblikovanje i obrada kamena, 45.110 rušenje građevinskih objekata i zemljani radovi, 45.211 visokogradnja, 45.212 niskogradnja, 45.220 podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.241 izgradnja hidrograđevinskih objekata, 45.242 održavanje hidrograđevinskih objekata, 50.101 trgovina motornim vozilima naveliko, 50.102 trgovina motornim vozilima namalo, 50.103 posredništvo u trgovini motornim vozilima, 50.200 održavanje i popravak motornih vozila, 50.300 trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.301 trgovina naveliko dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.302 trgovina namalo dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.303 posredništvo u trgovini dijelova i pribora za motorna vozila, 50.500 trgovina namalo motornim gorivima i mazivima, 51.110 posredništvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 posredništvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemijskim proizvodima, 51.130 posredništvo u trgovini građevinskim drvetom i građevinskim materijalom, 51.150 posredništvo u trgovini namještajem, predmetima i aparatima za domaćinstvo i drugim metalnim proizvodima, 51.160 posredništvo u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i kožni proizvodima, 51.170 posredništvo u trgovini hranom, pićima i duhanom, 51.180 posredništvo, specijalizovano za trgovinu određenim proizvodima ili grupama proizvoda, 51.210 trgovina naveliko žitaricama, sjemenjem i stočnom hranom, 51.220 trgovina naveliko cvijećem i sadnicama, 51.230 trgovina naveliko živom stokom, 51.240 trgovina naveliko sirovim i štavljenim kožama, 51.250 trgovina naveliko sirovim duhanom, 51.310 trgovina naveliko voćem i povrćem, 51.320 trgovina naveliko mesom i mesnim proizvodima, 51.330 trgovina naveliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masnoćama, 51.340 trgovina naveliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 trgovina naveliko duhanskim proizvodima, 51.360 trgovina naveliko šećerom, čokoladom i bombonima, 51.370 trgovina naveliko kavom, čajevima, kakaom i začинима, 51.390 nespecijalizovana trgovina naveliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima, 51.410 trgovina naveliko tekstilom, 51.421 trgovina naveliko odjećom, 51.422 trgovina naveliko obućom, 51.430 trgovina naveliko električnim aparatima za domaćinstvo, radio uređajima i TV uređajima, 51.440 trgovina naveliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje, 51.450 trgovina naveliko parfemima i kozmetikom, 51.470 trgovina naveliko ostalim proizvodima za široku potrošnju, 51.510 trgovina naveliko krutim, tekućim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima, 51.520 trgovina naveliko metalima i rudama metala, 51.531 trgovina naveliko drvetom, 51.532 trgovina naveliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 trgovina naveliko željeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 trgovina naveliko hemijskim proizvodima, 51.560 trgovina naveliko ostalim poluproizvodima, 51.570 trgovina naveliko ostacima i otpacima, 51.610 trgovina naveliko alatnim mašinama, 51.620 trgovina naveliko građevinskim mašinama, 51.650 trgovina naveliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju, 51.660 trgovina naveliko poljoprivrednim mašinama, priključcima i oruđem uključujući traktore, 51.700 ostala trgovina naveliko, 51.700 ostala trgovina naveliko, 52.110 trgovina namalo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima, 52.120 ostala trgovina namalo u nespecijalizovanim prodavnicama, 52.210 trgovina namalo voćem i povrćem, 52.220 trgovina namalo mesom i mesnim proizvodima, 52.240 trgovina namalo kruhom, pecivom, kolačima, tjesteninom, bombonima i slatkišima, 52.250 trgovina namalo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 trgovina namalo duhanskim proizvodima, 52.270 ostala trgovina namalo hranom,

pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, 52.330 trgovina namalo kozmetičkim i toaletnim proizvodima, 52.410 trgovina namalo tekstilom, 52.420 trgovina namalo odjevnim predmetima, 52.430 trgovina namalo obućom i kožnim proizvodima, 52.441 trgovina namalo namještajem, 52.442 trgovina namalo opremom za rasvjetu i predmetima za domaćinstvo, d.n. 52.450 trgovina namalo električnim aparatima za domaćinstvo, radiouređajima i TV uređajima, 52.460 trgovina namalo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom, 52.481 trgovina namalo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 trgovina namalo satovima, 52.483 trgovina namalo športskom opremom, 52.484 trgovina namalo igrama i igračkama, 52.485 trgovina namalo cvijećem, 52.486 trgovina namalo gorivima, 52.620 trgovina namalo na štandovima i tržnicama, 55.110 hoteli i moteli, sa restoranom, 55.300 restorani, 60.101 prevoz putnika i robe (tereta), 60.211 prevoz putnika u drumskom saobraćaju, redovni (linijski), 60.212 prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju, redovni (linijski), 60.220 Taksi služba, 60.240 prijevoz robe (tereta) u drumskom saobraćaju, 63.110 pretovar tereta, 63.120 skladištenje robe, 70.310 Agencija za promet nekretninama, 71.100 iznajmljivanje automobila, 71.320 iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo, 74.400 reklama i propaganda, 74.500 Agencije za zapošljavanje i posredovanje radne snage, 74.700 čišćenje svih vrsta objekata, 80.410 vozačke škole, 80.422 obrazovanje odraslih, d.n. 92.320 djelatnost objekata za kulturne priredbe, 93.030 djelatnosti vezane za poboljšanje fizičkog stanja i raspoloženja.

Društvo će vršiti trgovinske usluge, sukladno stavkom 3. člank 11. Zakona o trgovini ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/95), a naročito: posredovanje, zastupanje, komisioni, uskladištenje, otprema i doprema robe (špedicija), marketing, druge usluge uobičajene u trgovini.

Osobe ovlaštene za zastupanje u pravnom prometu u zemlji i vanjskotrgovinskom poslovanju:

1. Suljagić (Kasim) Mirzet – JMBG: 2508966171120, Breza, Župča, ul. Mula Mustafe Bašeskije br. 97, ravnatelj bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrovane djelatnosti.

Osobe ovlaštene za zastupanje subjekta upisa u vanjskotrgovinskom poslovanju:

1. Suljagić (Kasim) Mirzet – JMBG: 2508966171120, Breza, Župča, ul. Mula Mustafe Bašeskije br. 97, ravnatelj bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrovane djelatnosti.

Sudija
Ljevaković Ramo

Kantonalni sud Zenica Rješenjem broj U/I-985/2001 od 31.10.2001. godine, upisani su u sudski registar ovog suda.

Preduzeće za proizvodnju, unutarnju i vanjsku trgovinu "KTK VISOKO" D.O.O. – d.j.l. Visoko, vrši osnivanje Poslovne jedinice "KTK VISOKO" D.O.O. – d.j.l. Visoko, Poslovna jedinica Distrikt Brčko, Odlukom o osnivanju Poslovne jedinice Distrikt Brčko broj: I/VIII-2001 od 06.09.2001. godine. Poslovna jedinica će obavljati djelatnost 15.110 proizvodnja, prerada i konzerviranje mesa i proizvoda od mesa peradi, osoba koje zastupa poslovnu jedinicu je ČEHIĆ MESUD, iz Brčko-Distrikta, ul. Steve Stevića br. 18., JMBG:1508943181518, rukovodilac poslovne jedinice, bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrirane djelatnosti.

Sudija
Halilović Nusret

S A D R Ź A J**SKUPŠTINA**

159. Zakon o prekršajima (prečišćen tekst) 385.

VLADA

160. Odluka broj: 02-17-9763/03, 418.
161. Odluka broj: 02-18-9764/03, 425.
162. Odluka broj: 02-18-9765/03, 426.
163. Odluka broj: 02-18-9766/03, 427.
164. Odluka o odobravanju bespovratne finansijske pomoći Preduzeću za zapošljavanje invalidnih osobe DMP d.o.o. Zenica, 428.
165. Odluka o uvjetima za ostvarivanje prava na privremeni – alternativni smještaj raseljenih osobe i izbjeglica u Zeničko-dobojskom kantonu, 428.
166. Odluka broj: 02-18-11840/03, 430.
167. Odluka o načinu raspodjele sredstava Fonda za zaštitu okoliša, 431.
168. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređivanju prava na novčanu naknadu za pomoć i njegu od strane druge osobe, 432.
169. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređivanju prava na novčanu pomoć porodilji koja nije u radnom odnosu. 433.
170. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata – pripadnika boračke populacije u studijskoj 2002/2003. godini, 433.
171. Rješenje o privremenom postavljanju ravnatelja Veterinarskog zavoda u Ministarstvu za Poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, 434
172. Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, broj:02-34-8769/03, od 23. 04. 2003. godine, 434
173. Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora Osnovne škole "Mula Mustafa Bašeskija" Donje Moštre, Visoko, 434
174. Rješenje o imenovanju člana Upravnog odbora Osnovne škole "Mula Mustafa Bašeskija" Donje Moštre, Visoko, 435
175. Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora Osnovne škole "Musa Ćazim Ćatić" Zenica, 435
176. Rješenje o privremenom imenovanju člana Upravnog odbora Osnovne škole "Musa Ćazim Ćatić" Zenica, 436
177. Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora Osnovne škole "Ćamil Sijarić" Zenica, 436
178. Rješenje o privremenom imenovanju predsjednika Upravnog odbora Osnovne škole "Ćamil Sijarić" Zenica, 436
179. Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora DD "Zenicatrans" Zenica, 437
180. Rješenje o privremenom imenovanju člana Upravnog odbora DD "Zenicatrans" Zenica. 437

MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU I ŠPORT

181. Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja završnog ispita u srednjoj stručnoj školi u kojoj se nastava izvodi po modularnom nastavnom planu i programu (Nastavni plan i program po PHARE i EU-VET programu) 438
182. Pravilnik o izboru učenika generacije u srednjoj školi na području Zeničko-dobojskog kantona 442
- MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA**
183. Pravilnik o legitimiranju inspektora 444

OGLASNI DIO 446